

13th
PARLIAMENT



REPUBLIC OF BOTSWANA

PARLIAMENT OF BOTSWANA
— OUR PARLIAMENT OUR PRIDE —

DAILY HANSARD

YOUR VOICE IN PARLIAMENT

**THE FIRST MEETING OF THE FIRST SESSION
OF THE THIRTEENTH PARLIAMENT**

THURSDAY 28 NOVEMBER 2024

MIXED VERSION

HANSARD NO: 215

DISCLAIMER Unofficial Hansard

This transcript of Parliamentary proceedings is an unofficial version of the Hansard and may contain inaccuracies. It is hereby published for general purposes only. The edited version of the Hansard will be published when available and can be obtained from the Assistant Clerk (Editorial)

THE NATIONAL ASSEMBLY
SPEAKER
The Hon. Dithapelo L. Keorapetse, MP.
DEPUTY SPEAKER
Hon. H. P. Manyeneng, MP. (Mmopane-Metsimotlhabe)

Clerk of the National Assembly	- Ms B. N. Dithapo
Deputy Clerk of the National Assembly	- Vacant
Learned Parliamentary Counsel	- Advocate L. O. Tlhowe
Senior Assistant Clerk	- Ms K. H. Ketshajwang
Assistant Clerk (E)	- Vacant

CABINET

The President Mr D. G. Boko, MP.	- President
His Honour N. N. Ndaba, MP.	- Vice President & Minister of Finance
Hon. M. C. Mohwasa, MP.	- Minister for State President
Hon. Dr P. Butale, MP.	- Minister for International Relations
Hon. N. Ramaotwana, MP.	- Minister of Justice and Correctional Services
Hon. K. Motshegwa, MP.	- Minister of Local Government and Traditional Affairs
Hon. Dr M. Chimbombi, MP.	- Minister of Lands and Agriculture
Hon. D. Tshere, MP.	- Minister of Communications and Innovation
Hon. N. Kgafela-Mokoka, MP.	- Minister of Child Welfare and Basic Education
Hon. P. Maele, MP.	- Minister of Higher Education
Hon. W. B. Mmolotsi, MP.	- Minister of Environment and Tourism
Hon. Dr S. Modise, MP.	- Minister of Health
Hon. Maj. Gen. P. Mokgware, MP.	- Minister of Labour and Home Affairs
Hon. O. Ramogapi, MP.	- Minister of Water and Human Settlement
Hon. B. J. Kenewendo, MP.	- Minister of Minerals and Energy
Hon. T. Ntsima, MP.	- Minister of Trade and Entrepreneurship
Hon. L. Chombo, MP.	- Minister of Youth and Gender Affairs
Hon. J. Kelebeng, MP.	- Minister of Sports and Arts
Hon. N. S. L. M. Salakae, MP.	- Minister of Transport and Infrastructure
Hon. M. B. Mophuting, MP.	- Assistant Minister, State President
Hon. A. Nyatanga, MP.	- Assistant Minister, Justice and Correctional Services
Hon. M. I. Moswaane, MP.	- Assistant Minister, Local Government and Traditional Affairs
Hon. Dr E. G. Dikoloti, MP.	- Assistant Minister, Lands and Agriculture
Hon. S. Ntlhaile, MP.	- Assistant Minister, Communications and Innovation
Hon. L. Ookeditse, MP.	- Assistant Minister, Health
Hon. B. Mathoothe, MP.	- Assistant Minister, Trade and Entrepreneurship
Hon. J. Hunyepa, MP.	- Assistant Minister, Higher Education
Hon. M. G. J. Motsamai, MP.	- Assistant Minister, Water and Human Settlement
Hon. K. Atamelang, MP.	- Assistant Minister, Transport and Infrastructure

MEMBERS OF PARLIAMENT AND THEIR CONSTITUENCIES

Names	Constituency
RULING PARTY (Umbrella for Democratic Change)	
The President Mr D. G. Boko, MP.	President
His Honour N. N. Ndaba, MP.	Vice President (Gaborone Bonnington South)
Hon. S. O. Digwa, MP. (Government Whip)	Boteti West
Hon. W. B. Mmolotsi, MP.	Francistown South
Hon. M. I. Moswaane, MP.	Francistown West
Hon. M. G. J. Motsamai, MP.	Charles Hill
Hon. O. Ramogapi, MP.	Palapye
Hon. D. Tshere, MP.	Mahalapye West
Hon. Dr P. Butale, MP.	Gaborone Central
Hon. P. Maele, MP.	Tswapong South
Hon. S. Ntlhaile, MP.	Gaborone North
Hon. N. S. L. M. Salakae, MP.	Ghanzi North
Hon. K. Atamelang, MP.	Boteti East
Hon. M. Bagaisamang, MP.	Shoshong
Hon. L. Barongwang, MP.	Mogoditshane East
Hon. T. Bogatsu, MP.	Lentsweletau-Lephephe
Hon. Dr M. C. Chimbombi, MP.	Kgalagadi South
Hon. C. K. Jacobs, MP.	Lobatse
Hon. J. Hunyepa, MP.	Tati West
Hon. J. Kelebeng, MP.	Takatokwane
Hon. A. K. Khan, MP.	Molepolole North
Hon. O. Kwapa, MP.	Jwaneng-Mabutsane
Hon. G. Lekau, MP.	Mogoditshane West
Hon. R. M. Lekutlane, MP.	Kgalagadi North
Hon. H. P. Manyeneng, MP.	Metsimotlhabe-Mmopane
Hon. Brig. D. Mokgwathi	Letlhakeng
Hon. S. D. Monageng, MP.	Molepolole South
Hon. M. B. Mophuting, MP.	Gaborone Bonnington North
Hon. M. M. Morolong, MP.	Kgatleng Central
Hon. P. M. Mosanana, MP.	Kanye North
Hon. K. Motshegwa, MP.	Mmadinare
Hon. T. Ntsima, MP.	Francistown East
Hon. A. Nyatanga, MP.	Mahalapye East
Hon. N. Ramaotwana, MP.	Gaborone South
Hon. V. B. Phologolo, MP.	Kanye South
Hon. G. Sedombo, MP.	Tonota
Hon. P. M. Segokgo, MP.	Tlokweng

OPPOSITION

(Botswana Congress Party)

Hon. D. Saleshando, MP. (Leader of the Opposition)	Maun North
Hon. K. C. Hikuama, MP. (Opposition Whip)	Maun West
Hon. Dr U. Dow, MP.	Kgatleng West
Hon. Dr K. Gobotswang, MP.	Tswapong South
Hon. K. K. Kapinga, MP.	Okavango West
Hon. G. Kekgonegile, MP.	Maun East
Hon. T. B. Lucas, MP.	Bobirwa
Hon. K. Nkawana, MP.	Selebi Phikwe East
Hon. P. Aaron, MP.	Ngami
Hon. G. Disho, MP.	Okavango East
Hon. T. Furniture, MP.	Tati East
Hon. R. W. Kaizer, MP.	Selebi Phikwe West
Hon. B. B. Mabeo, MP.	Ramotswa
Hon. S. O. Mapulanga, MP.	Chobe
Hon. M. Moalosi, MP.	Nkange

(Botswana Patriotic Front)

Hon. L. Lesedi, MP.	Serowe South
Hon. B. Mathoothe, MP.	Serowe North
Hon. O. Kedikilwe, MP.	Serowe West
Hon. J. J. Frenzel, MP.	Shashe West
Hon. L. Ookeditse, MP.	Nata-Gweta

(Botswana Democratic Party)

Hon. K. S. Gare, MP.	Moshupa-Manyana
Hon. K. T. Mmusi, MP.	Gabane-Mmankgodi
Hon. P. K. Motaosane, MP.	Thamaga-Kumakwane
Hon. M. M. Pule, MP.	Kgatleng East

(Independent Member of Parliament)

Hon. Dr E. G. Dikoloti, MP.	Goodhope- Mmathethe
-----------------------------	---------------------

SPECIALLY ELECTED MEMBERS OF PARLIAMENT

Hon. Rtd. Maj. Gen. P. Mokgware, MP.	Specially Elected
Hon. B. J. Kenewendo, MP.	Specially Elected
Hon. M. C. Mohwasa, MP.	Specially Elected
Hon. N. Kgafela-Mokoka, MP.	Specially Elected
Hon. Dr S. Modise, MP.	Specially Elected
Hon. L. Chombo, MP.	Specially Elected

TABLE OF CONTENTS
THE FIRST MEETING OF THE FIRST SESSION
OF THE THIRTEENTH PARLIAMENT
THURSDAY 28TH NOVEMBER, 2024

<i>CONTENTS</i>	<i>PAGE (S)</i>
QUESTIONS FOR ORAL ANSWER	1-8
Response to the President's Speech	
<i>Motion (Resumed Debate)</i>	9-35

Thursday 28th November, 2024

THE ASSEMBLY met at 2:00 p.m.

(THE SPEAKER in the Chair)

PRAYERS

* * * *

QUESTIONS FOR ORAL ANSWER

ELIGIBILITY OF OLD AGE PENSION

MR A. K. KHAN (MOLEPOLOLE NORTH): asked the Minister of Local Government and Traditional Affairs to state if there are any plans to reduce the eligibility to receive Old Age Pension from 65 years to 60 years in the foreseeable future.

MINISTER OF LOCAL GOVERNMENT AND TRADITIONAL AFFAIRS (MR MOTSHEGWA):

Ke a leboga Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente. Gongwe ke ka rurifatsa ka gore, fela jaaka Tautona a ne a tlhalosa mo molaetseng wa gagwe, *Ministry wa Local Government and Traditional Affairs* o simolotse ditshekatsheko tse di tsamaelang kwa go reng re fokotse dingwaga tsa madi a kamogelo bagodi go tswa kwa go 65 go ya kwa go 60 years. Re dirisanya le ba *Ministry wa Labour and Home Affairs*, go phutha *information kana statistics* ya ba ba tlaabong e le ba ba amegang. Mo nakong e khutshwane re tlaabo re setse re dirisitse *information* eo go fetsa *process* ya gore jaanong re tlaabo re diragatsa leng, mme re bo re dira *an announcement*. Ka bokhutshwane *or in summary* ke gore, *we are implementing that*, jaanong *it takes step* sa gore re phuthe *information towards there*. *Thank you very much Speaker.*

REVIEWED CITIZENSHIP ACT

MR G. KEKGONEGILE (MAUN EAST): asked the Minister of Labour and Home Affairs to brief this Honourable House on the implementation of the recently reviewed Citizenship Act

concerning dual citizenship and repealing of default position, with emphasis on whether:

- (i) a directive has been issued to districts guiding the implementation of the Act as per the new clauses; if so, when; if not, why not and when will the directive be issued; and
- (ii) the ministry intends to address the concerned citizens more especially in Ngamiland; if so, when and who will be addressing them.

Later Date.

HAZARDS OF CO-LOCATION OF THE FERTILISER PLANT IN KGATLENG

DR U. DOW (KGATLENG WEST): asked the Minister of Local Government and Traditional Affairs whether he is aware of the health hazards posed by the co-location of the fertiliser plant and residences in Molangwana in Kgatleng and, considering the undeniable value to the economy of the plant, whether he has considered or would consider measures such as:

- (i) Government constructing a wind barrier on the southern side of the plant; and
- (ii) Government negotiating with the residents with a view to relocating them to the northern side of the plant.

Later Date.

MALOLWANE-MMAPHASHALALA ROAD

MR M. M. PULE (KGATLENG EAST): asked the Minister of Transport and Infrastructure if he is aware that the Malolwane-Mmaphashalala Road which passes through Oliphant's Drift,

Ramotlabaki and Phala Camp was prioritised by the previous Government as a critical alternative to reduce congestion on the A1, and further:

- (i) to confirm whether this project remains a priority for the current Government; and
- (ii) provide an update on the current design stage, as well as any projected timeline for the construction phase.

ASSISTANT MINISTER OF TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE (MR ATAMELANG):

The answer is not available yet. So later date.

MR SPEAKER (MR KEORAPETSE): Next time be courteous to communicate with Honourable Member asking the question, *gore* Honourable Member, *ga re a ipaakanya ka karabo, a re kope* later date.

MR PULE: *Point of procedure.* Ke re ke e tlhatswe fela mongwame. Kana *Minister is not the one who later dates* dipotso tsa rona, *later date* e dirwa ke rona, o a itse. So bo Tona ba buile le nna maloba. *I later dated* potso e nngwe maabane, ba buile le nna, e ga ba ise ba bue le nna. Ke kopa gore o ba kgalemele ba se ka ba tlhola ba dira jalo. Ke a leboga Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente.

MR SPEAKER: *Honourable* Atamelang, fa le ka dira jalo ke tlaa le omanya thata, le se ka la dira jalo.

MR ATAMELANG: It is noted Mr Speaker.

Later Date.

PEOPLE WITH DISABILITIES

MR T. B. LUCAS (BOBIRWA): asked the Minister for State President to state:

- (i) concrete reforms and actual impact on the quality of life following the ratification of the UN Convention on People with Disabilities (PWD), passage of a Policy on PWD and the enactment of a law to protect PWDs in Botswana; and
- (ii) how Government has or intends to work with organisations, associations and bodies working with PWDs in the furtherance of the rights and welfare of PWDs.

MINISTER FOR STATE PRESIDENT (MR MOHWASA): Thank you Mr Speaker. *Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente, ke re gongwe ke e bale fela jaaka e ntse ke sa e ranole.*

The concrete reforms and actual impact on the quality of lives is reflected through results of implementation of different disability frameworks delivered across sectors. Accession to the convention of the rights of persons with disabilities brought about the following reforms:

The development of Persons with Disabilities Act of 2024 which eliminates discrimination against people with disabilities.

- (i) The Act establishes the disability coordination office whose mandate is to coordinate and monitor implementation of the Act. The revised National Policy on Disabilities and the Convention on the rights of persons with disabilities. To this end the office has been set up prospects are underway to fully resource it.
- (ii) The Act also establishes the national disability council and currently its members have been appointed to oversee disability mainstreaming.
- (iii) On human rights issues, the Government has developed the Ombudsman Act of 2021 to expand the powers of the Ombudsman to include the protection of human rights and promotion of investigation of violations of these rights. The

function broadens the role of the Ombudsman to embrace all categories of human rights including for persons with disabilities.

- (iv) The other tangible development is the review of the Mental Health Act of 2023 which aims to protect and promote the rights of people with mental illness and to provide for mental health care, treatment and services. This legal framework eliminated some demeaning and derogatory terms on mental health patients.
- (v) Economic inclusion Act of 2022- the purpose of this Act is to ensure that targeted citizens including persons with disabilities have meaningful participation in the economy of the country.
- (vi) On employment of persons with disabilities, Government has developed an Affirmative Action Recruitment Policy 2024 to increase employment of persons with disabilities.

Mr Speaker, on improving service delivery to persons with disabilities, Government continues to recruit and deploy district disability officers as envisaged by the revised National Policy on Disability. To this end the 12 district disability positions have been recruited and deployed to the following districts; Gaborone, Molepolole, Ramotswa, Serowe, Mochudi, Kasane, Gumare, Letlhakane, Ghanzi, Francistown, Jwaneng and Maun. Prospects are underway to create the remaining positions for other districts. Mr Speaker, a collaborative working relationship between Government and organisations, associations and bodies working with persons with disabilities has been in existence as this organisations play an instrumental role in advancing disability awareness creation, advocacy and capacity building initiatives. Government supports this organisations to provide annual subventions to enable them to deliver the disability mandate. These organisations work with different ministries whose mandates are commensurate with their functions. For example, the organisation providing education services works with the Ministry of Basic Education and Child Welfare. The Ministry for State President is working with Botswana Council for Disabled which is an umbrella body for organisations dealing with people with disability. The council receives subventions from the Government and distributes this to their members. Government intends to continue strengthening this relationship in the delivery of services to persons with disabilities for the betterment of their lives. I thank you.

MR LUCAS: *Supplementary.* Ke a leboga *Mr Speaker*, ke a leboga *Honourable* Mohwasa. Ke go utlwile rraetsho ka dintlha tseo. Mme ke re potso ya ntlha fela e nne gore, batho ba ba tshelang ka bogole gantsinyana ba na le bothata jwa gore ga gona lefelo le lengwe fela le e leng gore fa ba tlhoka thuso kwa metseng ba kgona go ya kwa go lone.

O fitlhela ba tswa kwa go Raboipelego kamoso ba kwa District Health Management Team (DHMT) fela jalo. Ke re a mme go na le maiteko ape a a tseneletse, a go leka gore go nne le *a desk for persons with disabilities, which is placed at district level or even at village levels.* Gore batho ba ba tshelang le bogole ba kgone *to access* thuso ka nako e ba e tlhokang, gona le gore ba isiwe kwa le kwa.

Sa bobedi ke gore go na le Disability Allowance, e gompiano ke dumelang gore madi a yone a tsamaya kwa go P600, fa a okeditswe go tlaabo go ntlodile. Ka fa bonalebogole bo turang ka teng, fa o tshela le bogole fa gongwe fa o tshwanetse go palama *taxi*, o tshwanetse wa ituelela, ba bo ba re o duelele le *wheelchair*. Ga o bone gore gongwe go ka tlhokafala gore mo nakong e khutshwane, go okediwe *allowance* ya batho ba ba tshelang le bogole gore ba tle ba kgone go lepalepana bo turu jwa go tshela ka bogole, e le potso ya bobedi.

Ya boraro ke gore, banalebogole ba farologangwa ka tsela e fa gongwe e fitlhela e ba beile mo mosing, go na le gore gatwe motho o tla thusiwa fela fa e le gore o na le le bogole jo bo feteletseng, ke gore *serious and profound disabilities*. Gore a mme mo ga se gone go kgetholola batho ba ba tshelang le bogole. Ga se gore fa o na le bogole bo bonala bo go kgoreletsa go tswela pele le botshelo ka fa o neng o eletsa ka teng, ga se gore o thusiwe ka gore o na le bogole, gona le gore a bo go buiwa Sekgoa se se tseneletseng, se kwa bofelelong motho a felelang a sa bona thuso, mme a sa kgone.

Sa bofelo rraetsho ke *facilities*, ke gore motho fa a sena kutlo, pono kana bothata jo bo farologaneng, gongwe a le kwa mafelong a tswana kwa Bobonong kana Sefhophe, a mme re na le *facilities* tseo, a mme re na le bo rankoromane le tse dingwe tse o ka di bonang mo mafelong a a farologaneng go balelwa Shakawe le Gantsi. Gore batho ba ba tle ba bone thuso ka bogaufi. Ke a leboga rraetsho.

MR MOHWASA: Ke a leboga Motlotlegi Lucas. Ke tsaya gore dikgang *that you raised* motlotlegi ke tse di utlwalang, e bile dingwe tse o di buang gongwe kwa

lephateng re ye go itebaganya le tsone. Sa ntlha tla ke bue gore mo potsong go tlhalosiwa gore, go na le diofisi tse di butsweng kwa dikgaolong tse ke neng ke di balolola, tseo ke tsaya gore ke maiteko a go leka gore go nne le bangwe ba ba ka itebaganyang le dikgang tse di amanang le banalebogole. Ke tsaya gore eo e tlaa tswela e ntse e dira, ke tsaya gore e tla a nna bofefo ka gore o tla amogela gore Puso ya gompiano e ne e tsaya dikgang tsa gonna jaana ka tlhwaafalo.

Sa bobedi ke kgang ya go oketsa *allowances*, ga e ka ke ya re re bua ka go oketsa *allowance* ya bagodi le ya bana, ra tlhoka go re ye e bo re ka tlhoka go e tsaya ka tlhwaafalo. Se se tlhokafalang ke gore, re emele go bona gore Goromente kgang e e tshwanang le *allowance* e, o tla tlaa e dira jang. Ke ka go solofetse gore *allowance* ya banalebogole, e tlaa ya kwa godimo fela thata.

E nngwe ke e o neng o bua ka go kgaoganya banalebogole, ke ntlha ya botlhokwa. Le fa matlhoko a sa lekane, mme fela ke ntlha ya botlhokwa, ka gore motho fa a na le bogole go raya gore o a bo o na le sengwe se a sa kgoneng go se dira, gona le o mongwe yo e le gore ga a na seemo se se ntseng jalo. Go raya gore go tlaa tshwanela ke gore motho wa go nna jalo a bo a ka fiwa thuso, ke tsaya gore se o se buang se tlhamaletse se boammaaruri Motlotlegi Lucas.

E nngwe ke kgang ya *facilities*, gore ga re dire ditlamelo tse di siametseng gore di ka dirisiwa ke batho ba re buang ka bone ba. Labofelo o fitlhela o kare motho yo o nang le bogole o dirile molato, e kare o kgaphelwa kwa thoko. Diemo tse rraetsho di tshwanetse gore re di baakanya, ga se tse di eletsegang. Go simolole gongwe le gongwe le rona fa re tshwere diphuthogo, le batho fa ba na le bokopano jo bo rileng, kana go iwa mo diphuthogong, re tshwanetse re ne re *cater for* banalebogole. Banalebogole ba ba bangwe o kgona go fitlhela gore ke batho ba ba sa utlweng, mme go na le gore re simolole re tlhwaafale gore le mo *televisions* re bone gore banalebogole le bone ba fiwa sebaka, gore go nne le go ranola gore ba bone. Golo mo go mo go rona rotlhe re le setšhaba, ke tsaya gore Puso e tshwanetse gore e etelele pele, go fetoge ka fa re lebelang dikgang tse ka teng. Ke a leboga motlotlegi.

REVIEW OF POLITICAL VISA RESTRICTIONS FOR SOME SOUTH AFRICANS

MR A. K. KHAN (MOLEPOLOLE NORTH): asked the Minister of Labour and Home Affairs to update this Honourable House on:

- (i) the number of people from neighbouring South Africa who are under visa restrictions to visit Botswana for political reasons; and
- (ii) if there are any plans to revoke such restrictions in the foreseeable future.

MINISTER OF LABOUR AND HOME AFFAIRS (MAJ. GEN. MOKGWARE): *Thank you very much Mr Speaker.* Ke go dumedise, a bo ke dumedise le mokaulengwe fale. Potso ya re, ba kae baagisanyi ba rona ka kwa South Africa ba ba e reng ba tshwanetse go tla ka kwano a bo ba dira boikopelo jwa visas, ke batla gore ke tlhalosa jaana ke bolelele ntlo e ke re, ba batlhano. Re tswetsetse re sekaseka le ba bangwe ba ba maleba, gore a mme go ntse go a tlhokafala gore e ka re go tla kwano ba bo ba ka kopa ditieseletso. Ke a leboga.

MR KHAN: *Supplementary. Honourable Minister,* mo go bone bao bangwe ke ba e leng Mapalamente, ba bangwe ke babueledi fela ba ba itseweng. A le gone go tsile go tsaya lebaka la gore le ba sekaseke. Ga ke itse gore a ke ka fa *example* ka Mopalamente. Tanki.

MAJ. GEN. MOKGWARE: *Thank you very much.* Rraetsho ke jaaka ke bua, ke dumela gore ga gona go nna go telele. Re tlaabo re ntshitse pego ka bone mo nakong e khutshwane, re ntshitse *these visa restrictions*. Ke a leboga.

MR LUCAS: *Supplementary. Thank you Mr Speaker, a Minister* o ka kgona go re itsise ba ba neetsweng *these visa restrictions*. Ke a leboga.

MAJ. GEN. MOKGWARE: Nnyaa rraetsho, o a re a ke ka kgona go ntsha maina a bone?

HONOURABLE MEMBER: Ee rra.

MAJ. GEN. MOKGWARE: Nnyaa, ga ka ke ka a ntsha. One mme ke a tshwere, ke a a *five*. Gakere ga re a tshwanela *to mention* maina a batho mo Palamenteng, ba gongwe ba seyong fa. Ke a leboga.

MR LUCAS: *Procedure. Mr Speaker,* ke ne ke sa tseye gore gatwe go se ka ga tlhola go buiwa ka leina la motho. Ke tsere gore gatwe re se ka ra bua batho ka tsela e e nang le lesenyoo mo go bone, e e ka reng gongwe kwa morago ba tshwanelwa ke go tla go ikarabela. Fa ke go ntsha maina fela, gore bolelela gore ke bo mang. Tota ke bo mang batho bao, ga se gore re tlaabo re ba sotla ka tsela epe, e tlaabo e le fela gore re itse gore batho bao ke bafe. Le rona re le Mapalamente re itshekatshekele gore, a mme ba ne ba tshwanetse go ka neelwa *visa restrictions*. *Mr Speaker,* re thuse ka eo.

MR SPEAKER: *Nnyaa ke e utlwile, for now mma ke dumalane le Minister.* There is something that I have Counsel to check, whether such names are gazzeted when they are placed under visa restriction. If that is the case...

HONOURABLE MEMBERS: ...*(Murmurs)*...

MR SPEAKER: Let me wait for Counsel to confirm. *Fa e le gore* the names are gazzeted, *ke tlaa kopa gore* General Mokgware a tle a bue. For now, *a re ye kwa potsong ya ga* mother of the House, Honourable Dr Dow.

DEVELOPMENT OF BUDUNGWANE SETTLEMENT

DR U. DOW (KGATLENG WEST): asked the Minister of Water and Human Settlement what plans he has, if any, for the development of Budungwane Settlement in Kgatleng District and more particularly:

- (i) whether the residents of Budungwane can expect any additional services within the next five years, and if so, what kind of services they can expect; and
- (ii) when, if at all, the residents of Budungwane can expect to be provided with potable drinking water.

ASSISTANT MINISTER OF WATER AND HUMAN SETTLEMENT (MR MOTSAMAI): Ke a go leboga *Mr Speaker,* ke bo ke dumedise le Batswana kwa gae kwa Kgaolong ya Charles Hill. Ke tsene mo karabong ya ga Mma Dow, o boditse gore a go na le maiteko mangwe a lephata la rona le nang le maikaelelo a gore, ga ke itse gore a ke ka re motsana kana kgaolwana ... masimo, go tlaa tswa gore fa ke ntse ke tswetsetse *numbers* di digela motsana oo fa kae, ke tsone tse di tlaa buang gore a ke masimo, motsana kana moraka.

O ne a botsa potso ya gore a re na le maikaelelo mangwe a gore batho bao e re mo nakong e e rileng re ba isetse ditlamelo, re mo lebakeng la dingwaga tse tlhano. Go solofelwe gore e tlaabo e le ditlamelo tsa mofuta mang.

Bullet ya bobedi a re a batho ba kgaolwana eo a ba solofele gore ba tlaa bona metsi a a ka nwegang jaaka gongwe re tlaabo re ba solofetsa. La ntlha fela karabo ke gore kana Lephata la Metsi, ga ke itse gore a ke ka re selegae, ga le mo thulaganyong ya go fa batho ba metsana ditlamelo, bogolo jang metsana e e *not gazetted*. Ka tsela e e ntseng jalo, potso e e ne e le maleba thata le *minister* yo o okametseng *Local Government* ka

gore ke bone ba ba ntshang ditlamelo tsa mofuta oo, *gazetting* go lebiwa sengwe le sengwe, re tsena fela re itse gore go tlhomamisitswe golo foo ke motse o o tlhomamisitsweng. Rona ga re tlhomamise metse, re siela metse metsi. E re go ntse jalo fa nne seemo se letla, re ne re ka re fa e le gore ba ka dira ka bonako ba ba ka *gazette*, ba ba ka ntshang tshwetso ya gore golo foo e nne motse, re ne re tlaabo re sena mathata a gore re ka isa metsi fa e le gore matsana a ka bonala *Mr Speaker*; ka gore re tsena jaana bagaetsho re le Puso e ntsha, re fitlhela go kwakwaletse. Re santse re ntse re batla metswedinyana fale le fale ya madi gore go ka dirwa jang gore Batswana ba thusiwe. Ke maikaelelo a matona thata a Puso e ntsha gore Batswana ba thusiwe gongwe le gongwe Mma Dow.

Karabo e nngwe ya bobedi e supa gore kana golo fale e rile fa go balwa ka 2022 *Population Census*, ga supega gore lefelo le le na le batho ba le 62. Jaanong jaaka ke ne ke bua ke re e a ntsietsa gore a ke motse, masimo kana moraka, ga ke itse gore gone fa, ke itse gore fa e ne e le motse e ne e tshwanetse gore e wele kwa go 500 ke yone palo e e beilweng e e *national* ya go tlhoma motse.

Kwa bofelelong, ke ka kopa Mopalamente gore a inakanye le ba *ministry* o o maleba, mme gape a ye kwa gae a ye go nna fa fatshe le Village Development Committee (VDC). A nne fa fatshe le Kgosi le Makhanselara ba bone gore kgang e e ka tsamaisiwa jang ka gore e simologa gone kwa Dikgosing, Mokhanselara le VDCs, e bo e ya fa godingwana e ya khanseleng. Khansela fa e sena go nna e leba go bo go ka nna le batho ba ba ka ntshiwang ba District Land Use Planning Units (DLUPU) jalojalo, ba ya go sekaseka gore a mme gone dipalo di a letla kana go a reng. Fa ba sena go nna ba fetsa dipalo di letla, ba bo ba isa kwa *ministry*, o bo o bona gore mme batho ba ba ka thusiwa. Jaanong ke sone se ke reng ke ne ke ka mo kopa gore a tle a ye gae ba ye go kopanela dikgang tse *Mr Speaker*. Ke a leboga.

DR DOW: *Supplementary*. Ke a leboga *Mr Speaker*. *Minister*, wa re ga o itse gore Bodungwane a ke motse, masimo kana moraka, ba go reeditse ba batla go itse gore wena *classification* ya gago o le Tona o busa wa re golo fa ke eng. E bile ba batla go itse gore a go na le ope mo go bone yo o nang le setlankana sa go nna foo, setlankana seo ke sa mofuta mang? Wena e rile fa o tsaya potso e o lebelela mo dibukeng tsa gago wa fitlhela Bodungwane e le eng mo dibukeng tsa gago, o se ka wa re ke ye go botsa batho bale gore ke eng?

E bile gape kgang e nngwe ke gore fa e le gore ke motse, potso ke gore a o tlaa ba fa ditlamelo? Jaanong fa o re ke ye go botsa motho yo mongwe yo o nang le ene ka koo gore a golo mo ke motse, ka gore bone ba batla go itse gore ke eng, dithata tsa go nna foo ba di tsaya kae? A ba tswelele ba nne gone foo? A ba ka fitlha foo? A ba ka aga foo? Wena e rile fa o *check* dibuka tsa gago di ne di re golo mo ke eng? Ke a leboga.

MR SPEAKER: O fitlhetse e le eng *Honourable Minister*?

MR MOTSAMAI: E tlhamaletse *Mr Speaker*. Gone jaaka Mopalamente a bua gore nna fa ke sekaseka ke bona golo fa e le eng, karabo e ke e neetsweng ke 62, jaanong nna le ene re ka thusana gore fa e le 62 jaana go ka twe ke eng.

HONOURABLE MEMBER: ...(Inaudible)...

MR MOTSAMAI: 62, ee gore go nna batho ba le 62 *Mr Speaker*.

MR SPEAKER: *Minister*, go ya ka ditsamaiso tsa lona fa e le 62 ke eng?

MR MOTSAMAI: *Mr Speaker*, e kgona go nna batho ba le 62 fa morakeng, 62 fa masimo jalojalo, kana e le 62 fela ba thibeletse foo ba ya go hula moretlwa kana phane. Jaanong e *case* e ke ya batho ba gotweng ba foo, mme ba 62, ga ba a ya moretlweng le phaneng, *so* re ka e thusana nna le ene gore re ba bitse jang.

Tota thuso e tona ka gore ene e bile ke Mopalamente wa kgaolo, a a ye kwa bathong ba ye go ipega gore kana re fa re 62, mme re batla ditlamelo, fa re batla ditlamelo, ba metsi bone ba re ba ka re siela metsi fa e le gore *ministry* o o lebaganeng le go tlhoma metse, o setse o re tlhomile semmuso, ka gore mo *ministry* wa rona ga re tlhotlhome le meraka le dikgaolwana re siela batho metsi, go ka re turela, madi ga a yo.

DR DOW: *Supplementary*. Ke a leboga *Mr Speaker*. Kana *Minister* o gana go araba potso. Ga ke re batho ba kae, a ba 600, 10 kana 20, ka re wena fa o lebile mananeo a ga Goromente a re golo fale ke eng? Mochudi ke motse. Ga re teng fa ke toropo, ga ke tlhoke gore ke ye go botsa motho kwa ntle gore a nnaare a o mo toropong. *Information* e o e tshotse, fa e le gore ga o a e tshola o re ga ke a ka ka sekaseka, jaanong ke tlile ga ke itse gore a ke motse kana moraka. Batho bale ba dira eng? Ga ba a ya moretlweng jaaka o bua. Wa re gongwe ba ile moretlweng, ga ba a ya moretlweng ba nna foo.

Ba tlhophile, go ne go na le matlhophelo kwa teng. Ba batla go itse gore *according to your definition of this group of people living there what are they. On your definition of what they are, then they will be entitled to certain services.* Fa e le gore ke moraka ga o ba fe metsi, akere. Fa e le gore ke masimo o tlike go ba neela madi a gore fa ba batla Temo Letlotlo. Fa e le gore ke motse ba tlhokana le sekole. Batho bale ba fa kae?

MR SPEAKER: *E utlwetse* Mother of the House. Honourable Minister, is your answer any different from the one you have already given?

MR MOTSAMAI: *Mr Speaker*, ga ke na karabo e nngwe gape, ke tsaya gore ke ne e bile ka nna bonolo fela ka re nna le ene re ka thusana, le fa e le kwa ntle gore batho fa ba ntse jaana tota ba bidiwa eng, lefelo fa le ntse jaana le ka bidiwa eng, gore ke se ka ka tla go taya batho maina mo Palamenteng gore masimo kana moraka. Ke a leboga.

TERMINAL BENEFITS OF SELEBI PHIKWE TOWN COUNCIL'S FORMER EMPLOYEE

MR G. LEKAU (MOGODITSHANE WEST): asked the Minister of Local Government and Traditional Affairs to state when the terminal benefits of former employee of the Selebi Phikwe Town Council (the late Ms. Nurse Raale Tekeletso) who was employed at the Council from November 1996-2021, will be paid.

MINISTER OF LOCAL GOVERNMENT AND TRADITIONAL AFFAIRS (MR MOTSHEGWA): Ke a leboga Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente. Mma ke leboga Motlotlegi ka potso e a e boditseng.

Karabo ke gore e ne ya re ka 2022 ga nna le kgang kwa Kgotla ya Ditsheko fa gare ga toropo ya Selebi Phikwe le dithoto tsa ga Mmê Nurse Tekeletso, di tswa mo kgannyeng e e neng ya nna ya dituelo tsa kadimo ya Self-Help Housing Agency (SHHA), tse e leng gore e ne e le P60 000, mme gone ga nna le tiego ya go digela kgang e ya go duela mmê yoo dikatso tsa gagwe tsa go tlogela tiro. Dituelo tse tsa dikatso, madi a tsone a goroga kwa go P39 425, a e leng gore a kwa tlase ga sekoloto sele se ke neng ke se bua sa SHHA. E ne ya re morago ka di 3 October, 2024, Kgotla ya Ditsheko ya ntsha katlholo e e neng e le ntlheng ya *council* ya toropo ya Selebi Phikwe, mme gone moo go bo go tlisa kgang kwa bokhutlong. Go raya gore Mmê Tekeletso jaanong ga a kolotiwe sepe sa go tlogela tiro, go lebeletswe kgang ya sekoloto sone se se emeng pele. Ke a leboga Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente.

MR LEKAU: *Supplementary.* Potso fela e ke neng ke ka e kgatlhegela ke gore ke solofela gore go na le bana, a go raya gore jaaka o e tlhalosa gore ga a kolotiwe, a go raya gore le bone ga ba kolote? *Thank you.*

MR MOTSHEGWA: Ee rra, potso nna ke ne ke e utlwa e bua ka kgang ya pereko magareng ga *council* le mmê yo gore o kolotiwa madi a go tlogela tiro, jaanong mme karabo ke gore fa go tshwantshannngwa madi a gagwe one a go tlogela tiro le a a kolotang, a sekoloto sa SHHA jaanong go raya gore a le a feta mangwe, go raya gore ga gona sekoloto. Gakere o raya gore khiro e ne e le fa gare ga gagwe le *council*, go raya gore fa a sa kolotiwe jaana, go raya gore bana ga ba kolotiwe.

ERADICATION OF PIT LATRINES AT LISWAANI 1 JSS

MR S. O. MAPULANGA (CHOBE): asked the Minister of Child Welfare and Basic Education:

- (i) to state with timelines when pit latrines will be eradicated at Liswaani 1 Junior Secondary School as they have become a health hazard to students and the environment; and
- (ii) when his Ministry intends to fence the same school with an electric fence to deter wild animals and for the safety of employees and students.

MINISTER OF CHILD WELFARE AND BASIC EDUCATION (MS KGAFELA-MOKOKA): Mr Speaker, *mma ke leboegele* Honourable Mapulanga go botsa potso e. Go supa gore rotlhe re le fa re tshwenyega ka botsogo jwa baithuti ba rona.

- (i) Mr Speaker, the ministry is aware of the state of pit latrines at Liswaani 1 Junior Secondary School. Mr Speaker, Government through the Ministry of Local Government and Traditional Affairs, under the Constituency Community Projects (CCP) programme, is constructing a new ablution block, which includes paraplegic access and urinals. These works are anticipated to be completed by the end of December 2024.
- (ii) The erection of the school electric fence is included under the expansion of Liswaani 1 Junior Secondary School under the Development Manager (DM) Model. It would be constructed as an electric powered parameter fence to deter wild animals for the safety of the school community.

Let me add Mr Speaker, that there is a project for the expansion of Liswaani 1 Junior Secondary School, which is implemented under the DM Model. The project will include among others water and sanitation infrastructure to phase out and modify pit latrines. Upgrading of portable and sewerage reticulation inside the school, this project is currently at conceptual design stage to determine the cost and budget requirements.

The construction for the same is scheduled to commence in the 2025/2026 financial year. Thank you Mr Speaker.

MR KEKGONEGILE: *Supplementary.* Tanki Tona. Kwa ditseleng re tla re utlwa gotwe DM Model *is being reviewed*. Kwa dikoleng tse o di okametseng go ntse jang? Yone *it is not reviewed* e tswelela fela, le kgotsofala ka yone gore le ka tswelela ka *projects* ka yone? Ke eng se se le kgotsofatsang ka yone gore le ka tswelela fela ka *projects* ka yone fa maphata a mangwe bone ba le sebetse se molangwana ka yone ka tshenyetso-setšhaba e e utlwalang thata mo go yone?

Sa bobedi, fa re utlwe sentle *completion period* ya *project* e ya DM. Re bua gompiano go le *November*, mme o bua ka *financial year 2025/2026* gore ke gone e tlaabong e simolola. E filwe *period* e e kae? E ya go fela mo lebakeng le le kae? Mo nakong e e tlaabong *project* e tswelitse, ka gore e direlwa mathata a bana, metsi le *toilets*, le tlaabo le tliša *temporary alleviation strategy* e le eng se e leng gore se tlaa nama se thusitse bana?

Motho o ka botsa gape ka *pit latrines* tse gore re a utlwa gore mo sekoleng se sa Liswaani le batla go di ntsha. Jaanong potso e nna gore a le di ntsha Botswana jolthe ka bophara kana fela kwa Liswaani? Re lebile gore thatathata gone kwa garona kwa bo Chobe, bo North West, *the water table* e kwa godimo fela thata, di kgotlela metsi fela mo go gakgamatsang. Le bokgakala bo kae le go di *phase out* *countrywide*? Tanki *Mr Speaker*.

MS KGAFELA-MOKOKA: *Thank you Mr Speaker.* Ke a leboga *Honourable Kekgonegile*. Gongwe jaaka ke buile, *there is an ongoing ablution block project with a scope of a total of 13 toilets cubicles. The cubicles include eight bay toilets for girls, inclusive of paraplegic access, five bay toilets for boys inclusive of paraplegic access and four urinals.*

Project e o buang ka yone e nngwe e ke reng e santse e sekasekwa, go batlwa moalo wa yone, go bo go lebelelwa le gore madi a a tlaa tlhokafalang ke bokae, ke yone e ke reng go ya ka *records* tse re di fitlhelang di le teng, e tshwanetse e simolole ka 2025/2026. Ke gatise

gore le nna ke le *Minister*; bogolo jang ka re tsentsa le *child welfare* mo teng, re tshwenngwa ke seemo se sa *pit latrines*.

Fa o e tsaya jaanong o e atolosetsa mo lefatsheng le lotlhe *Honourable Kekgonegile*, o ka lemoga gore *it goes beyond* sekole se re buang ka sone se. *It goes beyond* bana ba sekole ba dingwaga tsa *junior community schools*. E boela kwa morago. Re a itse gompiano gore re na le *pre-schools* mo o fitlhelang bana ba ba nyennyane tota teng, mme o ka ipotsa gore bana bao fa e setse e le gore jaanong ba dirisa *pit latrines*, a ga go nke go diragala gore ba kalele ba wele ka fa teng, Rre Kekgonegile Mopalamente wa me yo ke mo tlotlang. *So*, re *run risks* tsone tseo.

Mo godimo ga moo, re a itse gore go na le malwetse a mantsi a a e leng gore fa gongwe e re e le *toilet* e ntse jaana, mo mafelong a mangwe go nna le *over flooding*, metsi a gone foo a a tsena, re feletsa re na le malwetse a mantsi. Ke tsaya gore Motlotlegi ngaka fa o ka nthusa, re nna le bo Cholera, Diarrhoea, ke dikgang tse e leng gore tota di a tshwenya. Nna tota di ntshwentse thata ke okemetse go itekanela ga bana le go tshela sentle ga bone.

Se se kwa godimo mo maitlamong a Goramente yo mosha yo fa re bua ka bana mo sekoleng, re batla a *child friendly environment*. Le nna ke ka dumalana le wena gore kana dikgang tse ke tse re di fitlhelang mo Goromenteng yo o fetileng, rona re na le ponelopele ya gore fa ngwana a tswa kwa gae, a itumele le ene gore o ya sekoleng se se mo bonnong jo bo amogelesegang. Ngwana yo le ene ga a tshosediwwe ke gore o ka wela mo *toilet* kana a welwa ke *ceiling*.

Tota lefatshe le aperwe ke one mathata ao rra. Fa ke ntse jaana ke santse ke amogela *reports* tse di farologanyeng go tswa kwa *regions* tse di farologanyeng mme mathata a re a fitlhelang mo dikoleng a, a aname lefatshe le lotlhe. Mo go rayang gore re na le tiro e ntsi tota, bogolo jang ka dikgang tsa *infrastructure* go bona gore *we face out pit latrines* tse. Kana o ka gakologelwa gore le ka nako ya ga Mahatma Ghandi tota, *he advocated* yone *the flush system*. Gongwe le rona *after so many centuries* re diilwe ka fa tlase ga Puso nngwe, rona re le Puso e ntšha re sutelele, re taboge, re tle re netefatse gore bana ba rona mo dikoleng le baithuti ba rona ba tsamaya le dinako. Ke a leboga.

FREE MOVEMENT BUFFER

MR S. O. MAPULANGA (CHOBE): asked the Minister of Environment and Tourism:

- (i) if he is aware of the free movement buffer to the Chobe West communities driving through the Sedudu to Ngoma transit route; if so,
- (ii) when the route will be operated on a 24 hour basis through assistance of manning the gates by other departments like Botswana Police Service; and
- (iii) to state the negative economic impact of this scenario as the areas to be reached are production areas and villages which are dependent on subsistence and self-reliance.

ACTING MINISTER OF ENVIRONMENT AND TOURISM (MAJ. GEN. MOKGWARE): Tanki *Mr Speaker*, tanki Mopalamente yo o tlotlegang.

- (i) Potso e a botsa ya re *are we aware of the free movement buffer to the Chobe West communities driving through the Sedudu to Ngoma transit route; if so* re, dira eng ka tsela eo? Karabo ke gore re a itse gore go na le tsela e e tlaabong e ralala Chobe National Park e ya go wela ka kwa Sedudu entrance gate e ralala Kasane jalo. Ke ne ke batla go gakolola gore kana go na le melao le melawana e e tsamaisang *parks*; Wildlife Conservation and National Park Act of 1992 le National Parks and Game Reserve Regulations of 2000, tse di ntshang dinako tsa gore motho o ka tsena leng *in a park*, a tswa leng. Dinako tse re di itseng tse di santse di le teng, ke tsone tsa go simolola ka 06:00 a.m. phakela go tsena ka 1830 hours. *That is* go simolola ka the 1st of April go ya go tsena *September* ngwaga le ngwaga. Go tswa ka di *one* tsa ga *October* dinako di bo di fetoga jaanong foo go ema ka *March* di simolola 05:30 a.m. re bo re ya go tswala ka 1900 hours. Gompiono re ne ra dira maiteko, ka batho ba ntse ba kopa re lebeletse le matshelo a bone jalo, ba kopa gore dinako tse di okelediwe *to* 2100 hours. Fa motho a na le mathata jaaka re itse batho ba e tle ba nne le mathata ba nne teng koo, go a letlelelwa gore fa ba kopile e bile ba buile nako e le teng ba ka bulelwa go tsena ka 2300 hours. Ke one maiteko a re a dirang le gore re tlaa tswelela re ntse re tsamaya re rerisa batho ba kgaolo eo gore re ka dira jang gore re dirisane sentle.

Fa o bona re na le dinako tse di ntseng jaana ke gore diphologolo di a tsamaya, ke go hema dikotsi. Fa re ka se ka ra baya dinako ra lesa gore batho ba tsamaye botlhe, dilo tse di tshwanang le *poaching* le batho ba thula diphologolo di ka tseela bangwe matshelo. Ke a leboga.

MR DISHO: *Supplementary.* Tanki *Mr Speaker.* General Mokgware, ke utlwa o bua ka dinako mo Chobe National Park fela, *are you aware* gore ga se Chobe National Park fela mo Botswana e e nang le tsela e e tshwanang le yone eo? Re na le Nxai Pan le Makgadikgadi fa o tswa Maun o ya Francistown, *they exhibit the same characteristics.* Fa o ya Gweta, Phuduhudu kana o ya Maun, *you have to drive through the park* e e tshwanang le Chobe National Park. Potso ke gore a ga se gore gongwe le kgerisa batho ba Kachikau le ba Kavimba ba ba nnang kwa lefelong lele *because* ditlamelo tsa bone tsotlhe di kwa Kasane, ba di tsaya teng? Jaanong *why particularly* Chobe, Makgadikgadi o kgona go feta *through at any given time?*

Gape *even in Southern Africa or East Africa, parks* tse tsotlhe *you can drive through at any given time but* Chobe ke yone fela e nang le melawana e. Ke sone se Batswana ba botsang gore *why* e le Chobe National Park mme go sa diragale mo Makgadikgadi? Ke a leboga.

MAJ. GEN. MOKGWARE: Tanki mongwame. Ke tseela gore the *Honourable Member* kana o tswa kwa kgaolong e, o bua se a se itseng. Boammaaruri ke gore kana Chobe National Park *has been declared a security area. I think that you know, as compared to others.* E bile gape re na le *bases* gone mo Chobe National Park *as compared to others.* *Poaching* e ne e le ntsi thata mo Chobe National Park e dirwa ke ba re bapileng le bone. Dinako tse di ne di beelwa sone seo gore jaanong re leke go laola *poaching* mo kgaolong ya bone. Re leka go laola *movement* wa batho gore fa e le gore ke *poachers* tse di tlang bosigo, di tle di kgone *to be identified* sentle. Karabo ke yone eo, *that is why there is that particular difference* go na le *parks* tse dingwe. Ke a leboga.

HONOURABLE MEMBER: Further supplementary.

MR SPEAKER: Re setse ka 33 seconds.

MR AARON: *Further supplementary.* Ke a leboga *Mr Speaker*, ke a leboga *Honourable* Major General. Tla ke supe gore *we do understand*, gongwe pharologanyo ya Chobe jaaka fa o e bua, mme re gatelele gore se ke sone e rileng fa potso e e bewa, ra kopa gore go ka nna jang gore *gates* tse di nne le bao ba e leng gore ke ba *security*

jaaka masole le mapodise. Re lebile gore le fa mme Botswana jo bongwe go ka tswa go iphetelwa fela mme bolwetse jone ga bo emele gore fa nako e ema ka 2300 hours. Kgang ke gore *what happens after 2000 hours? Is it not a way we can facilitate movement of people from those areas as far as* bo Parakarungu ka gore *health issues* ga di na nako mongwame? Ke a leboga.

MAJ. GEN. MOKGWARE: *Thank you very much Mr Speaker, tanki motlotlegi. Mogopolo o o buang oo ke tseela gore le gompiano jaana re a o dira. Fa go na le bangwe ba na le emergencies, they are being attended to. O a itse gore batho fa ba na le molwetse ba ya kwa kae ga ba ke ba tseelwa dikgato, go a lekwa ka bojotlhe. Gongwe fela se gongwe re ka sekang ra se tlhalosa sentle ke gore bodiredi jwa rona jone bo a tlhabela, jo bo ka bong bo kgona gore bo ka kata gates tseo but for emergency, eo re na le bosupi jwa gore re ba letlelela go feta. Ke a leboga.*

MR SPEAKER: Order! Order! Honourable Members. Honourable Members, *nako ya dipotso e tshaile.*

RESPONSE TO THE PRESIDENT'S SPEECH

Motion

(Resumed Debate)

MR SPEAKER: Order! Honourable Members. Honourable Members, the debate on this Motion is resuming. When the House adjourned yesterday, Honourable Baratiwa Mathoothe was on the floor and he was left with 12 minutes 55 seconds.

ASSISTANT MINISTER OF TRADE AND ENTREPRENEURSHIP (MR MATHOOTHE): *Good afternoon Mr Speaker. Mme ke tsweledise mo puong ya maabane e ke neng ke le mo go yone, bogolo jang fa ke ne ke bua ka gore re na le tiro e ntsi, Batswana ba batla go itse kwa dithoto tsa bone di le teng.*

Re tshwanetse re ye go tlhodumela kwa lefatsheng le le neng la rekwa go na le *lodge* mo go lone la Tautona Lodge. E e rekilweng re ne re bolelelwa maikaelelo gore ke go batla go ya go segela batho ditsha teng. Re ne ra bona e ntse e tswelela e dirisiwa go tsewa madi. Ga re go lebiwe gore madi a a ntseng a tsewa a, a ne a tsena mo letloleng la ga Goromente. Ke dingwe tsa dikgang tse re tshwanetseng go di tlhodumele. Diphologolo tse di neng di le kwa Tautona Lodge gore di kwa kae, ka gore ke dithoto tsa Batswana. Re tshwanetse ra feta ra ya go lebelela.

Ngwaga one o, go ne go na le *marathon* o o neng o biditswe ka leina la Tautona wa pele wa ntlha wa lefatsheng la Botswana. Re ne re solofeditswe gore madi a a yang go dirwa teng, a tlaa tla a thusa mo ditlhabolong dingwe kwa Serowe. Ga e ise e re morago ga foo, ra bolelelwa gore go dirilwe bokae. Ke dingwe tsa dikarabo tse banni ba Serowe ba batlang go itse gore madi a a dirilweng kwa fa go ne go dirilwe *marathon* o motona, o o neng re bona batabogi ba tswa kwa mafatsheng a sele, e bile go na le thulaganyo ya gore go tsewe madi, ba ba neng ba *register* gore madi a ile kwa kae? Ga re ise re ko e bone pego e e neng ya supa gore madi a e ne e le bokae? Ke gone mo ke buang jalo ke re, re na le tiro e e ntsi thata ya gore re batle tse tsothle tsa Batswana, re ba bolelele kwa di leng teng.

Mr Speaker, fa ke tsena mo go tsa temo, Tautona o buile gore mananeo one a a neng a le maina mantsi bone bo Thuo Letlotlo, Maja a Itshutlha..., nnyaa Maja a Ikgorosa.

MR LUCAS: *Clarification.* Ke a leboga. Ke ne ke re *Honourable Mathoothe* o ne a bua ka lenaneo le gotweng Maja a Itshutlha. Ke ne ke ise ke le utlwe gongwe o ka re le tlhalosetsa sentle gore ke lenaneo la mofuta mang?

MR SPEAKER: Nnyaa, o ne a baakanya, a re o ne a raya Maja a Ikgorosa.

MR LUCAS: Ee, o ne a baakanya?

MR SPEAKER: O ne a baakanya.

MR LUCAS: *Okay,* ke ne ke re a tle a le re tlhalosetse, kana le re tima mananeo.

MR MATHOOTHE: Re ya go a lebelela jaaka Tautona a ne a bua gore fa o tsaya lenaneo la Temo Letlotlo, go na le *component* e e mo teng, e e sa buiwang fa re bua ka go epa disana. Fa o ka lebelela pele bogologolo mo mananeong a a kileng a tla, go ne go na le *provision* ya gore batho ba ka thusiwa gore ba epe disana kwa masimong. Ke dingwe tse ke tsayang gore tshakatsheko ya lenaneo le, e tlaa leba gone foo. Gompiano fa o bua ka go epa a *hectare*, o bua ka a *minimum of P5, 000* fa gotwe go *cheap*. Ke dilo tse dingwe tse re tshwanetseng go lebelela thata gore sengwe le sengwe se bo se tsentswe mo teng.

Go na le didiba tse gantsi o fitlhelang di epilwe ke ba dikompone tsa *survey* gongwe *minerals*. Didiba tse di kwa masimo le kwa merakeng. Fa batho ba re ba a di ikopela, Goromente o tlaabo a re ntsha P50, 000, kana

P40, 000. Ga ke bone gore go siame Goromente a ne a sena ditshenyegelo dipe mo teng, e bo e le gore go ya go kgorelediwa batho ba batla madi a a kwa godimo. E bile ba bangwe ba felela ba itlhoboga ka gore gompiano go epa sediba o kare ditlhwatlhwa tsa teng di ile kwa tlase. Yo mongwe o felela a ya go epa ka P30, 000 a tshabile go duela P40, 000 yo o batlegang. Ke dingwe tse re tshwanetseng go di lebelela ka tsela e e ntseng jalo. Re bone fela gore re ka *charge* madi a a kwa tlase e le a *administration fee* gore batho ba tle ba ithuse ka didiba tse. E a bo e le didiba tse di nang le metsi fela a Batswana ba ka ithusang ka tsone go na le gore re beye *prices* tse di kwa godimo.

ASSISTANT MINISTER OF HIGHER EDUCATION (MR HUNYEPA): *Clarification.* Ke a leboga Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente. *Honourable* Mathoothe, ke a go leboga. Didiba tseo go ka nna jang fa di ka tsewa tsa fiwa makgotla a Village Development Committee (VDC), ba ba di tlhokang gore ba ka di tsamaisa, gongwe ba felela ba nosa dikgomo tsa bone, kana ba dira *projects* mo motseng, boemong jwa gore di ka rekisiwa? A mme mogopolo o o ntseng jalo gore di ka fiwa makgotlana a VDC, a ga o bone e ka nna o montle?

MR MATHOOTH: Didiba tse ke buang ka tsone ke raya tse di leng kwa masimong, merakeng, kwa e leng gore *farmers committees* di a ikgobokanya, di di kopa. Fa ba di kopa jalo, ba tewa gotwe ba ntshe madi, kana e le motho fela ka boene a le gone kwa morakeng a re o a se ikopela. Go tlaabo gotwe ntsha madi. Ke gone mo ke tsayang gore madi ao tota ga a tlhokafale gore a bo a le mo selekanyong se se teng mo nakong ya gompiano. Go botoka gore a bo a le kwa tlase ka gore maikaelelo a ga Goromente ke go rotloetsa batho gore ba ruwe, ba leme. Ke yone e ke e lebelelang ka tsela e e ntseng jalo.

Mma ke siane nako e a tsamaya. Go na le kgang e re tshwanetseng go e leba thata mo temong fa re bua bogolo jang ka *fodder production*. Go a itshupa thata gore mo malatsing a gompiano dipula ga di sa tlhole di na jaaka re ne re tlwaetse mo bogologolong. Fa o ka tsaya mohama wa mashi mo lefatsheng la Botswana, o kwa tlase fela thata. Selo se se tlhokegang thata ke go dira dijo tsa dikgomo. Fa o tsaya motse o tshwana le Serowe o o ntseng mo metsing a a gagamatsang, didiba dingwe di ne tsa tsalwa ka go ne go dumelwa gore metsi a teng a kgotlelesegile. Ke gone mo re batlang gore one metsi a re le Goromente yo mosh, re tshwanetse ra lebelela masimo a a gaufi, re a goga re a isa teng. Re simolola go lema dijo tsa dikgomo. E re fa re bua ka go tlisa dikgomo tsa mashi, re bo re itse gore dijo di teng.

Fa ke lebelela mo kgaolong ya me ke itebagantse le tsa ditsela, go na le motse o bidiwa Majwanaadipitse, o kgakala thata le ditlamelo. Tsela go tswa mo Tshimoyapula go ya kwa Majwanaadipitse ke 20 kilometers (km) fela. Jaanong metse e e ntseng jaana, re tshwanetse go e leba thata re tsentse leitlho. Re bone gore re tsenya dikonotere teng gore badiredi ba Puso ba ba nnang koo, ba tle ba kgone go nna le fa ba tsamayang sentle teng.

Kgang ya bofelo e ke tsenang mo go yone, go na le kgokgontsho e e ntsi thata mo dikonterakeng tsa maChina. Dikonteraka tse di tsamaisiwang ke maChina di sotla Batswana fela thata. E bile fa o ka tlhotlhomisa wa tsenela kwa teng, o fitlhela e le gore batho ba felela ba itseitse botshelo. Fa gongwe e le dikgokgontsho tse di tswang kwa dikonterakeng tse. Bana ba Batswana ba tlaa bereka e le *operator; operator excavator; loader; hours* tsa gagwe *being recorded*, fa kgwedi e fela di bo di fokotswa, di kgaolwa. Golo mo go *frustrate* Batswana mo re tshwanetseng re eme ka dinao, re bone gore re a ba sireletsa. Re tshwanetse ra lebelela ka fa e leng gore fa babereki ba sa tsewa sentle ka teng, ba bone gore go itsheka ga bone go nna bofelo. Go na le gore go nne go leele, ba bo ba felela ba itlhoboga ka fa ba ikuetseng ka teng, gongwe ba ne ba sa duelwa sentle.

Ke dingwe tse re tshwanetseng go di lebelela ka pela ka gore babereki ba a boga, bogolo jang ba *security*. Fa *security* se fetsa konteraka ya sone e fela, ba felela ba tsamaya ka madi a babereki.

Re tshwanetse ra dira melao e e gagametseng gore batho ba ba dirang dikgang tse di ntseng jaana ba tseelwe dikgato. Ke a itse gore Mapalamente jaaka a ntse jaana, ba ya go tlhola ba reeditse dikgang tse di tswang kwa dikomponeng tsa *security* go sa duelwa batho. Ke dingwe tsa dikgang tse re tshwanetseng ra di lebelela thata, ra bona gore re sireletsa babereki ba *security companies*, ga ba jewa ntsoma. Ke dingwe tsa dikgang fela tse e leng gore di ne di ntse jalo di supa gone gore Batswana ga ba a di itumelela. Jaanong re le Goromente yo mosh, fa re ka lebelela dikgang tse ka tsela e e ntseng jalo, ba ka itumela thata.

Tautona go na le fa a buile teng ka *vocational training. Brigades* tsa rona ke tsone tse e leng gore re ka bo e re fa re bua ka *implements*, re bua ka megoma le *planters*, e bo e le gore bana ba ba leng kwa *brigades* ke bone ba kgonang gore ba dire dilo tseo. Fa re bua ka tsone diterekere tse gotweng o e kgweetsa o ntse o tsamaya fela ka dinao, a *walking tractor*, di tshwanetse gore di

bo di dirwa mo Botswana, mme bana ba *brigades*, ba VTC e nne bone ba ba di dirang. Re se ka ra iphitlhela e le gore jaanong re tsaya dilo fela kwa China mme go na le ka fa e leng gore bana ba ba ka dira ka teng.

Re tshwanetse ra tsholetsa *standard* sa rona. Fa o lebelela fela o tsena fa gongwe kwa Serowe o bo o ya kwa *Department of Auto Mechanic*, o fitlhela ba santse ba dira ka koloi ele ya Stout ya bogologolo ya *points*. Gompiano go buiwa ka dikoloi tse e leng gore go dirisiwa bo *fuel injection*. Bana ba fa ba tswa ba sena go nna ba fetsa, ga ba kgone go hirwa ke bo Naledi Motors gotwe ba ye *to service* Mercedes Benz. Re tshwanetse gore thuto ya rona e tsamae le seemo sa gompiano. Ke nngwe ya ditiro tse ditona thata tse e leng gore re tshwanetse ra e lebelela ka tsela e e ntseng jalo.

Re bo re boa re lebelela gape le bone baithuti ba rona ba e leng gore ba ithutela booki. Re tshwanetse ra tsenya ditlamelo tse di tlhokafalang. Ke gore kgang ya gore baoki ba a hirwa kwa mafatsheng, e se ka ya nna letshwenyego, *we need to train more* fa e le gore ba a hirwa. E tlaabo e nna nngwe ya ditsela tse e leng gore re ka fokotsa *unemployment* ka tsone. Jaanong re se ka ra nna re tshwenyega thata, fa e le gore ba a tsewa ke ba mafatshe a sele, go siame *let us train more*. Fa o ka lebelela mo nakong ya gompiano *standard* sa rona kwa dikoleng tsone tse, o kare jaanong se wetse kwa tlase. Fa se ka wela kwa tlase, re ya go felela e le gore jaanong ba mafatshe ga ba sa tlhole ba na le kगतilhego mo goreng jaanong ba ka tlhola ba ba tsaya. *We need to keep the standard* se ye kwa godimo. *Lecturers* tsa bone re ba rutuntshe go feta ka gore re bone gore ke mohama o mongwe o e leng gore nnyaa jaanong ke gone ka fa e leng gore fa re bua ka go tlhama ditiro, re *export labour* le rona jaaka re tlhola re bona dingaka tsa maCuba di tla mo mafatsheng mo. Le rona e ka nna *chance* ya rona gore re dire ka tsela e e ntseng jalo.

Ke re mafoko ame ke one ao *Mr Speaker*.

MR NKAWANA (SELEBI PHIKWE EAST): Mma ke go leboge *Mr Speaker*.

MR SPEAKER: Ema jalo, *I have frozen the clock. Honourable Members*, ke re fa o leka *to catch the Speaker's eye*, o ema fela ka dinao. Tanki.

MR NKAWANA: Ke a go leboga *Mr Speaker*. Ke re ke simolole kgang yame jaana; ke simolole ka go leboga batho ba Selebi Phikwe ba ba ntlhophileng ka dipalo tse di feleleditseng dipalo tsotlhe tsa Selebi Phikwe East. Golo moo go supa fa ke ne ke bereka le bone sentle re

tshephana, le gone ba tshepha phathi e ke leng mo go yone ya Botswana Congress Party (BCP). Ke re ke ba leboge ka gore ba ntlhophile go na le matshwenyego, go na le go tlhoka kutlwisisanyo mo diphathing tse dingwe, go na le ba ba neng ba romilwe go tla go reka ba bangwe gore ba ise ditlhopho kwa ntlheng e sele, mme ba Selebi Phikwe ba ema ka mowa o le mongwefela gore re tlhopho BCP.

Mr Speaker, e re le fa go ntse jalo, le wena ka o kile wa re o a iteka kwa o neng o iteka teng, ke go leboge...

HONOURABLE MEMBER: ... (Inaudible)...

MR NKAWANA: Ga ke tlhasele *Speaker*.

MR SPEAKER: Rre Nkawana, o batla go tseelwa *floor*, e le gone fela o simololang. Kana o santse o na le *28 minutes*.

MR NKAWANA: *I withdraw Mr Speaker*. Ke go leboge *Mr Speaker* go bo le wena o segofetse o filwe maemo a o a tshwereng. Ba ba go a neetseng ba go a neetse ka tshepho ba ne ba itse e bile ba bona o na le bokgoni, jo le nna ke nang le bosupi jwa gore bokgoni joo bo teng, fa e le gore ke kgaisano, o ka gaisa ba le bantsi *Mr Speaker*. Jaaka *Leader of Opposition* a kile a bua gore phathi e o neng o le mo go yone bogologolo, fa e se gore gongwe ke tlaa tseelwa *floor*, e dirile mo go tshwanetseng ya go neela sebaka sa go tshwara fa o neng o tshwara teng gore o tle go goroga fa o leng teng. Ke a go lebogisa *Mr Speaker*.

Ke eletsa gape gore ke supe gore matshwenyego a teng *Mr Speaker*. Re a itse, re a bona gore go na le phathi e ntšha e le yone ke batlang gore ke e leboge, ke ba galaletse mo tironng e ntle e ba e itiretseng fa jaaka ba ne ba fenywa ditlhopho mo kgaisanong e e neng e le mashetla. Ke supe gape gore bontsi jwa rona re ne re sa solofela gore go ka nna jaaka go ntse. Nna ke le moCongress ke ne ke solofetse gore Puso e tlaa tsewa ke rona ba Congress. Kana tse tsotlhe tse di laolwa ke Botswana jaaka ba ne ba re kala, ba bona gore nnyaa mme mo nakong ya gompiano re bona fa e le gore Umbrella for Democratic Change (UDC) gongwe ke yone e ka tlang ya tsamaisetsa Botswana Puso mo sebakeng sa gompiano. Ke re ke a le leboga bakaulengwe le tshwareng ka thata ka gore *this is a test*. Fa le ka e tshwarwa madeodeo jaaka go a tle go buiwe, le rona re ka nna ra iphitlhela re le ka koo. Le tlhokomele thata.

Mr Speaker, maloba Tautona fa a ne a bua, o supile fa e le gore go na le dilo dingwe tse e leng gore di a tshwenya tse di leng mo lefatsheng la rona. Nngwe ya tsone ke

tsamaiso e e neng e le teng, e e santseng e le teng, e e tllileng ka ba ba neng ba tswa ka koo ya Development Manager (DM), e e leng gore le rona e re garotse dipelo ka gore re lemoga gore ke nngwe ya maroba a madi a lefatshe la Botswana a tsamaileng ka yone. Ke nngwe ya maroba a e leng gore le mo sebakeng sa gompiano madi a lefatshe la Botswana a santse a tsamaya ka one ka gore ke thulaganyo e e leng gore fa o lebile le ba ba neng ba e dira, gongwe e ka tswa e le gore e ne e le selo se ba neng ba se akantse gore tsela e ke yone e re ka e tsayang go dira gore re tseye madi a lefatshe re a itirisetse. Ba ba re gakololang ba re bontsha gore DM Model, ke tlaa tla ke tla ke kopa nako nngwe *Mr Speaker* ka gore ba ba kwa gae ga ba itse gore fa re ntse re re DM Model re raya eng, re a tšhoma. Ke selo se setona, se e leng gore matshebetshebe a madi a tsene ka lone leroba le ke le buang leo. Fa re utlwa ba ba itseng...

HONOURABLE MEMBER: Clarification.

MR NKAWANA: *Five minutes after now.* Nnyaa, ka re mpha five minutes ke tlaa go neela.

HONOURABLE MEMBER: Nnyaa e khutshwane fela, ke ne ke botsa gore o ise o ye kgakala...

MR SPEAKER: Nnyaa, ke ene a go letlelelang mokaulengwe. *Honourable* Motshegwa.

MR NKAWANA: Ke a leboga *Mr Speaker*. Ke a leboga le wena *Honourable*. Ke a bona gore o a tshwenyega fa ke ntse ke bua ka leroba. Kana ga ke Motswana, ke Mmirwa, mme go na le lefoko le e leng gore gongwe le ka nna botoka go na le leo, o tlaa tla o le tsenya kwa morago.

Golo mo gotweng DM Model, re utlwa gore ke gore *projects* tse e leng gore di ka bo di ne di dirwa ke Batswana, go neetswe motho, ya nna batho ba thatlagana ba nna bantsintsi *managing projects* tse di ka bong di dirwa ka madi a manyennyane, mme ba itsenyetsa madi a a seng kana ka sepe. E bile re a utlwa gore batho bao ba tswa kwa lefatsheng le re bapileng le lone. Re utlwa gore lefatshe la South Africa le na le baitsaanape ba e leng gore go dumelwa gore ba gaisa ba rona.

Mme kana re nonofile. *We have engineers* ba le bantsi, ba dipalo tse di rileng, ba ba nang le bokgoni. Ke batla go tsaya sekai ka le a itse gore go na le borogo jo bo *designed by* Batswana, jwa agiwa ke Batswana kwa Kazungula. *Budgeted for by* Batswana, ba rona mo gae. Go bo go tla batho ba akanya gore nnyaa ba ga ba kgone, mma re batle ba bangwe. Kakanyo ya me e e

tletseng ke gore, go raya gore babusi ba ba neng ba le fa ka nngwe tsela ba ne ba raya gore ba bone phatlha ya go itseela madi ...

HONOURABLE MEMBER: Clarification Mr Speaker.

MR NKAWANA: Ba itselele madi...

HONOURABLE MEMBER: Clarification.

MR NKAWANA: Nnyaa, e seng Domkrag, ke raya ba bangwe. Ba itselele madi ka...

HONOURABLE MEMBER: Clarification.

MR NKAWANA: Mma ke go neele mokaulengwe.

MR GARE: *Point of clarification.* Thank you Mr Speaker and thank you Honourable Nkawana. Ke re gongwe a ga o none pelo ka mathe gore *there is going to be a forensic audit* e e tlaa tlang e tlhatswa dikgang tseo? Ke gore go lebege o kare *it makes me very uncomfortable as* motho yo o neng a le mo Pusong e e neng e feta gore e bo jaanong go lebege o kare go setse go tserwe tshwetso ya gore go sentswe. Gongwe mafoko a gore babusi ba ba neng ba le fa ne o kare ba batla go itsenyetsa madi mo dikgwatlheng, re emise go a dirisa *until forensic audit* e supa gore *indeed* go ntse jalo. Thank you Mr Speaker.

MR NKAWANA: Ke a go leboga *Mr Speaker*. *Honourable* Gare, tshenyo e ka tswa e le dikakanyo le go tsaya tshwetso. Fela gone moo, *just to authorise* selo se se *wrong* le fa madi a sa tle kwa go wena mme go le *wrong*, ke gone fa tshenyo e leng teng. Ga re a re Rre Gare o tserwe madi o a tsentse mo dipateng, ra re ditshwetso tse di neng di tsewa di dirile gore madi a lefatshe la Botswana a nyelele. Ke sone se ke leng mo go sone. Gape ke ne ke santse ke re ke supe gore, go na le dipego tsa bomaitseanape ba ba re bolelelang gore, le mo sebakeng sa gompiano *projects* tse o neng o ka fitlhela e le gore gongwe... ya sekai gongwe ke ya P1.8 billion, jaanong e tsamaya kwa go *two times the original price*. E tsamaya kwa go bo P3.4 billion. Ke madi a a seng kana ka sepe, mo o bonang gore mo go ne go diriwa kabomo.

HONOURABLE MEMBER: Point of clarification.

HONOURABLE MEMBER: Elucidation.

MR NKAWANA: Nnyaa mma ke tseye *clarification*.

MINISTER OF TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE (MR SALAKAE): *Point of clarification.* Ke a leboga *Mr Speaker*, ke a leboga Motlotlegi Mopalamente wa Selibe Phikwe East. O e tshwere sentle rra, kana dikgang tse di amanang le Development Manager ke dikgang tse di lebaganeng le lephata la me. Ke utlwa o bua ka dikgang dingwe tse di tshosang, e bile o supa gore ke mo bogomprienong. O supa gore go na le *project* nngwe e e neng e le P1.8 billion gompieno e le P3.4 billion. Ke re gongwe ke kope *further elucidation on that* gore, e ka tswa e le *project* efe, *because in as far as I am concerned*, ga gona *project* epe ya DM model that is continuing now? *The intention of my ministry is to come maybe next week with a statement, which statement will seek to suspend DM projects*, gore re tle re kgone go lebelela dikgang tse di tshwanang le tseo. Ke re ke kope tlhaloso gore wa reng?

HONOURABLE MEMBERS: ... (Applause!) ...

MR NKAWANA: Ke a leboga *Mr Speaker*. Mo puong ya me kana ke ne ke supa ke re, ba re sebeta jalo ba ba itseng, ba ba gaufi. Mme ke dumela gore le wena o ba ikatumeditse, e bile ke go agole go tsaya tshwetso e e tshwanang le eo ya gore *projects* tsa mofuta o di emisiwe. Ka gore madi a lefatshe la Botswana jaaka re utlwa le re ga ayo, go raya gore jaanong gongwe bonnyenyane jo bo setseng re ka bo boloka go emisa *projects*, before go dirwa forensic audit e bakaulengwe ba buang ka yone ba re ...

MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INNOVATION (MR TSHERE): *Point of procedure.* Thank you very much *Mr Speaker*. *Procedure* ke gore, Honourable Member *kgantelenyana o ntshitse Palamente kana Ntlo e mo tsamaisong ka o ne a tlhalosa gore borogo kwa Kazungula bo dirilwe ke Botswana fela gotlhe*. So I quickly checked because *ke ne ke itse gore ga go a nna jalo, ke itse gore* our own Motswana engineer *Rre Kgoboko, e ne e le consultant and overseeing the project, but there was a contractor there. A contractor was a company called Daewoo from South Korea. Those are the guys who actually carried out the construction, but the consultant was a Motswana, that is true. Thank you.*

MR SPEAKER: Ee, mme ga a tswa mo tsamaisong, o siame, o ka bo o mo gakolotse ka *facts*. Honourable Nkawana.

MR NKAWANA: Thank you for the protection *Mr Speaker*...

MR MOTAOSANE: *Point of procedure.* Tanki Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente. Ga ke batle go nna jaaka o kare ke ganetsanya le wena, mme *I think Honourable Tshere is right*, ka gore *se the Honourable Member* a neng a se bua, o ne a se bua a se tlhomamisa gore go diragetse jalo, *yet it is not true. If this is left uncorrected* go fa batho *impression* e e sa siamang. Jaanong ke ne ke kopa fela gore motlotlegi...ka gore ke gakolotse gore Standing Orders tsele tsa maloba tse go neng go na le *point of correction, those were not actually passed*, mo go rayang gore go ne go sena *any other point* e a ka mmaakanyetsang ka yone gore, nnyaa mme ga go a nna jalo go ntse jaana. Jaanong *I think it was out of procedure honestly*, ka gore gape fa gongwe le fa re shaba, o kare re neela Botswana a *wrong picture about* dilo tse di diragalang, le tse di diragetseng. *Thank you sir.*

MR SPEAKER: *Order! Honourable Members.* Honourable Members, ke ne ke reeditse Honourable Nkawana thata, *his emphasis or the point he sought to make was*, go na le bana ba Botswana *who are qualified* go dira ditiro *including design of projects. That is his point*, le gore jaanong ga tla jang gore go bo go ya go tsewa ba sele, a bo a fa *example* ka borogo jwa Kazungula. Ga ke tseye gore Honourable Nkawana o dule mo seporong, kana o timeditse Ntlo. Jaanong Honourable Members, ke ya kwa ntlheng ya bobedi Honourable Motaosane, *it is very important to understand this. Point of correction, traditionally* mo Palamenteng e e ntse e le teng, mme *it was yielded for* ke yo o tlaabong a tshwere *floor. So, fa o batla to correct, we will not freeze the clock and find ourselves dealing with points of corrections* tse dintantsi, *and we have freezed the clock* e le gore jaanong progress ya Palamente ga e tswelele. Ke sone se ke neng ke leka go se dira. *Not that* fa Honourable Nkawana a tsweletse... *and you are trying to correct facts, he can yield, unless* o ema ka *point of procedure* ya gore jaanong *he has completely distorted facts, and wena o na le facts.* O na le tsone, e seng o emelela e le gore jaanong go na le *disputes of facts, no*, o ditlhomamisa le wena. Akere ke utlwetse? Honourable Nkawana tswelela.

HONOURABLE MEMBER: Clarity *Mr Speaker*.

MR SPEAKER: Ga o ise o kgotsofale Honourable Motaosane? Tswelela.

MR MOTAOSANE: *Point of clarification.* Thank you, *my Lord*. Ke gore ke batla o ntlhomamisetse *kgang* e ya *point of correction, as per the Standing Orders, because*

in the past, the Speakership would sit you down gore o tseye *that point of correction whereas the speaker on the floor might not be yielding for you.* Ke tsaya gore e e leng gore jaanong ke ne ke batla go mo tlatsa, ke e eleng gore *it determined* gore a wena *holding the floor* ke wena o letlelelang yo mongwe *and your clock is not frozen.* *This one of correction, I think* golo gongwe e ne e sa dirisege sentle, fa e le gore e ntse jaaka o e bua, ka ke ne ke bona e le gore jaanong *Speaker* ke ene a go bolelelang gore nna fa fatshe *there is point of correction.* So ke re o e tlhatswe sentle *sir.*

MR SPEAKER: Nnyaa mme ke setse ke e tlhatswitse kana *Honourable* Motaosane, ke e tlhatswitse jaana gore, e ya gore fa go nna le *point of correction you are forced to sit down,* yo o baakanyang a bo a baakanya, ga le ise le e amogele *in the Standing Orders* tse di kwadilweng, tse di mo tirisong.

E e amogelesegang e ntseng e le teng ke ya gore e tlaa re *Honourable* Nkawana a ntse a tswelitse a bo o kopa *correction.* *Correction* maikaelelo e le go tlhamalatsa sengwe, *when he yield he will yield, when he does not yield he does not yield* ke yone e e leng teng. *Until and unless* le baakanya *Standing Orders,* *so that* le busetsa ele mo tirisong e ke tsayang gore le a itse gore e ne e bereka ka tsela e e ntseng jang. *Honourable* Nkawana.

MR NKAWANA: Ke a go leboga *Mr Speaker,* ke ne ke re ke kope bakaulengwe gore ba mphe sebaka sa gore ke tswelidise puo ya me. Ke ne ke emisitse *Honourable* Lucas a kopile *elucidation,* gongwe e e nne wa bofelo *honourable.*

MR LUCAS: *Elucidation.* Ke a leboga *Honourable* Nkawana, ne ke re e rile ka beke ya ntlha fa ka botsa potso ka Development Manager (DM) Model, mme *since then* go nnile le batho ba ba ntsi ba ba neng ba ua le nna ka yone. Sengwe se ba neng ba se bua ke gore, e rile fa batho ba ba ba simolola *model* oo ga nna le gore go dirisiwa bana ba Batswana *so that people can promote themselves* ba tle ba kgone go bona DMs. E bo e re fa jaanong ditiro di setse di goroga, a bo go raya gore ba Batswana ba ba neng ba le hoo, ba kgaphelwa kwa ntle go tsewa wa kwa Afrika Borwa le mafelo a mangwe. Ba tsewa jalo ba se *registered to practice in* Botswana, Architects, Engineers, Planners, Quantity Surveyors ba Botswana ba lebile *match* fela jalo. Ke re rra kang e o e buang ke e e botlhokwa fela thata.

MR NKAWANA: Ke a go leboga *Mr Speaker,* mma ke e digele jaana gore *Honourable Minister responsible for the sector* o solofeditse gore o tlaa ya go emisa *model* o,

until a o tlhatswa. Ke mo kope gore le fa a dira jalo, a re se ka ra tsena mo seemong sa tsholola ngwana le metsi a a leswe, re tlhohlheng mo go siameng, re latlhe mo go sa siamang. *This idea* gongwe *it was of the best* e e ka re isang golo gongwe ga re itse. Ba ba neng ba e dirisa gongwe bone ba ne ba e dirisetsa mabaka a sele, mme gongwe wena o ka bona tse di siameng wa tswelidisa lefatshe ka yone.

Mr Speaker ke ne ke re gape ke supe gore, ke batla go tsena mo kgangnyeng ya temo thuo. Gore kana re le lefatshe re tlhokana le dijo, re batla go ja letsatsi le letsatsi. Motho o tshetswa ke dijo, metsi, phaletšhe, dinawa le tse dingwe. Tse tsotlhe re ka di bona fa e le gore re a lema, mme gore re leme ke fa re na le lefatshe le re ka lemang mo go lone. Gore re nne le lefatshe le le ka ntshang dijo tse, ke fa re na le metsi a re ka nosetsang ka one mo masimong a rona, re nne le lefatshe le re ka ruelang mo go lone dihutshane le dikgomo, le tsone tsa nna le metsi a re ka di nosang tsa atlega ra kgona go tshela.

Re tshwanetse re tlhaloganye gore, batho ba ba kwa magaeng le kwa masimong ke bone ba ba ka ntshang dijo go jesa rona ba re leng mo toropong. Ba tshwanetse gore ba leme, e le seabe sa bone mo itsholelong ya lefatshe la Botswana, ba jesa rona babereki kwa re berekang teng. Ga re ka ke ra nna balemi kana barui rotlhe, ba bangwe ba tla a phakela ba ya kwa *firms* tsa bone ba ya go bereka, ba bangwe ba tsena ka fa tlase ga *mine* ba epa tshipi, ba bangwe ba tla mo di ofising ba kwalwa. Go na le ba ba kwa masimo le kwa merakeng *those who feed us this side,* e bile le gone moo, go dira gore batho ba ba kwa masimo le kwa merakeng ba se ka batla mo ditropong ba tla go batla ditiro. Gompiano re bona ba tshologela kwano ka tsholofelo ya gore ba tlaa bona mebereko kwano. Masimo a medile ditlhare, meselesele e mo masimong, ka gore re phuantantse temo thuo. Ke batla gore ke supe gore a Tautona jaaka a ne a re baya puo pele, a tsenye leitlho temo thuo go thusa Batswana kwa magaeng, e se bone fela a thusa le rona tšhaba ya Botswana yotlhe, gore re se ka ra reka dijo kwa ntle ga lefatshe la Botswana *Mr Speaker.*

Ke utlwile mokaulengwe mongwe ka kwa ke lebetse gore ke *honourable* mang *from* Serowe, a bua ka didiba. Go kile ga nna le *Motion* wa gore re epele batho didiba kwa masimo le kwa merakeng. Ke nngwe ya dikgang tse ke batlang gore ke di beye pele gore go botlhokwa *Honourable Speaker* gore ba temo thuo ba nne le thulaganyo ya go epela batho didiba kwa merakeng le

kwa masimo, gore ba lemele lefatshe la Botswana gore re kgone go tshela. Ga gona ka fa re ka nngang le dijo ka teng fa re sa di leme, ga o ka ke wa lema mo masimomg go sena metsi le lefatshe.

Ke ne ke utlwa maabane *Minister* a bodiwa potso a bua *thousands and thousands* tsa batho ba ba mo *waiting lists* tsa *land board*. A batho ba fiwe lefatshe la masimo ba ye go lema, e seng lefatshe fela. a batho ba fiwe metsi ba kgone go nosetsa dijalo fa e le gore ke ba batlang go nosetsa, ba leme fa e le gore ke ba ba dirisang *rain fed agriculture*. Dilo tse tsotlhe re tshwanetse gore di emele ka dinao, e se ka ya re kwa morago re bo re taboga re re madi a rona otlhe a tserwe ke lefatshe la South Africa kwa re rekang dijo teng. Ke yone kgang e e ntshwenyang *Mr Speaker*, ke tsaya gore ba ba tshwanetseng ba a utlwa gore ke batla gore go diragale eng.

Ke batla go tsena mo kgang e nngwe ke ye *Mr Speaker* ya botsogo jwa rona. Ga re a tshwanela gore re beye botshelo jwa rona mo melemong, ba bangwe re dumela gore fa re re botsogo re raya gore motho a bo a bone mokento, *nurse* a mo kentile go na le dipilisi. Botsogo bo laolwa gape ke gore o ja eng. Fa letsatsi le tswa o ja eng, a o mohumanegi o ja eng, ka gore fa o sena dijo tse di tsenang mo maleng o nna molwetse. O molwetse fa e le gore ga gona se o sejang. Jaanong a re lebeleleng botsogo jwa rona ka ditsela tsotlhe tse re ka femang malwetse a e leng gore ga a tshelanwe, mme a dirwa ke diemo tsa go kokonelwa ke botshelo jaaka lehuma. Botsogo jo re tshwanetseng re simolole fela foo, gore Motswana o ja eng. Fa molwetse a tla a tswa kwa sepatela, gatwe malatsi a ba bangwe e a re a tsena kwa ngakeng, ngaka fa a mo tlhatlhoba a bo a raya *nurses* a re “*feed and discharge,*” gatwe go na le Sekgoa seo. Ke gore mo feng dijo a bo a ya kwa lwapeng. Wa tsoga, a tsile a le molwetsi a rwelwe ka *ambulance* e le gore ke molwetse yo o ka nang a tlhokafala, mme bothata e le dijo, a bo a tsoga.

Mr Speaker, botsogo jo ke buang ka jone, phepatso ya fa batho ba nngang teng le yone e ka nna bolwetse. *Honourable Minister of Education*, *pit latrines* ke bolwetse. Ga e ba ke bolwetse, ke bolwetsi ka bo yone. Fa batho ba nngang teng ba nne fa go leng phepa, go na le dijo le sengwe le sengwe. Re tshwanetse ra nna le thulaganyo ya gore, dingaka le dipatela tsa rona ke tsa maemo a a rileng, re eletse go itshwantshanya le mafatshe a kwa godimo a a tlhabologileng. E se ka ya re fa re tswa fa a bo e le gore motho o tlaabo a simolola a re o kare kwa Namibia go botoka. Re tshwanetse ra eletsa go ipona re le mo seemong sa mafatshe a a tsididi a bongaka jwa teng bo le kwa godimo thata.

Ke tsena mo go kgangnyeng e *Mr Speaker*, gore re etla re bua ka botsogo a bo re re go tshwanetse gore go nne le *medical aid and stuff*. Potso e tona e re tshwanetse gore re e ipotse ke gore a mmê, rakgadi, nkuku kwa Maitengwe, Bobonong le Selebi Phikwe yo o sa itseng go bala le go kwala, yo o sa berekeng, wa Ipelegeng, a ene o tlaa kgona go duela *medical aid*. Kana re bua *medical aid* re lebile lona Mapalamente le ba bangwe ba le phakelang le ya tirong, Goromente a boa duela bontlha bo bongwe, wena o bo o duela bo bongwe.

MINISTER OF HEALTH (DR MODISE):
Clarification. Thank you very much Honourable Member. Ke a di utlwa dipotso tsa gago *honourable*, *they are valid*, Re etla re mo tseleng, re tsile go goroga gone mo dipotsong tse o di botsang tseo. Tse di tsileng go araba gore a bone batho ba seemo se o kayang se, a ba tlaabo ba duela *medical aid* kana jang. Ke re gongwe re se ka ra nama re e beile o kare, go na le molao o o setseng o dule gore le bone ba tlaa duela kana ba se ka ba duela. A re name re e emetse pele e e tla. *Thank you.*

MR NKAWANA: Ke a leboga *Mr Speaker*. Ee Doctor, o a nkutlwa mme gone ke ne ke sa arabe potso epe. Ke a *debate*, *I am making proposals. I am also challenging you* gore fa re setse re tsena teng re bo re *interrogated* kgang e gore batho ba re batlang gore ba tsene mo *medical aid* ke bo mang, ba tlaabo ba duelelwa ke mang. O tlaa tla o nkaraba ka nako ya gago fa o *debate* fa e le gore *you have not debated*.

Mr Speaker, having said that ke batla gape gore ke supe gore re na le bothata mo motseng wa rona wa Selebi Phikwe mabapi le dikgang tsa Batswana ba e leng gore bontlha bongwe ke Batswana bontlha bongwe ga se Batswana. E le gore motho o nyetswe ke Motswana a tswa kwa lefatsheng le sele, mme fa ba ntse ba le mmogo jaana, Motswana e le rre a bo a tlhokafala, Motswana yo o nyetsweng dipampiri tsa gagwe di ise di baakannwe. Go na le mathata a bonya le tsamaiso e e sokodisang batho le bana gotwe ga se Batswana. E bile ba se ka ke ba kgona *to access services* tsa ga Goromente, ga a ka ke a bona *loan*, ga a ka ke a bereka Ipelegeng le sekole tota. Bana ba bone le *passport* a se ka ke a e neelwa ka gore bontlha bongwe jwa batsadi ba gagwe, Botswana jwa bone bo ne bo ise bo wele. Kwa Selebi Phikwe re na le borre ba ba nyetseng mono, bana ba bone ba tsholetswe mo Botswana, mme fa ba setse ba re ba ya go dira thulaganyo ya gore ba nne le dipampiri tse di tshwanetseng bo Omang jalojalo go nna le mathata. Go nna le mathata segolobogolo fa e le gore mongwe wa bone o ka tlhokafala. Re le Mapalamente

e tlaa re fa gongwe fa o ntse go na le mathata ao gotwe pega ngwana a ye kwa Zimbabwe a ye kwa Dikgosing a ye go reng, fa a tsena kwa ga a itse le fa e le masika a gagwe ka gore *the only home they know* ke Botswana, ga ba ise ba kopane le Zimbabwe, Lesotho mme rona ra re ba ye go... Re ntse re itse; magosi, Mapalamente le masika re ntse re itse gore bana ba ba tsholetswe fa, ke bana ba ga semangmang le rre semanmang kana le mme semanmang yo o sa tlhologeng a le mo botshelong. Jaanong batho ba mofuta oo ba sokola, ba bangwe ba nne bo 20 years, ba bo ba tlhokafale ba ntse ba tlhokana le gore o ka nna le Omang *Your Honour*. Re kopa thuso ka koo gore a batho ba mofuta o ba thusiwe ba nne le bo Omang, ba nne Botswana fela jaaka nna le ene re le Botswana.

Re na le bothata bongwe gape teng kwa Selebi Phikwe, Selebi Phikwe o nnile teng dingwagangwaga, go na le *pipes* tsa metsi, di onetse di tshwana le tsa Kanye di a thubega metsi a a tshologa. A tshologa mo dijarateng tsa beng ba tsone, mme Goromente a bo a batla dituelo, mme *bills* di le kwa godimo di dirwa ke gore *pipes* tsa metsi di a dutla, *metres* ga di bereke. Ke a tle ke utlwe gotwe *metre* o bala phefo, ga ke itse gore go tewa jang, mme o fitlhele e le gore le tsone *metres* tsa teng di bala phefo. Mma le nna ke amogele ke e bue jalo gore fa gongwe e tlaa re fa o ntse go bo gotwe o kolota P12,000 o bereka Ipelegeng, tota o le kwa Ipelegeng ka gore ga se pereko, o ya go mo tsaya kae? Mosadimogolo fela, ba bangwe e le gore le ene Ipelegeng ga a mo itse, le gone go bala *metre* ga a go itse, mme o tlaabo a neelwa *bill*, re tliile go tswala metsi ka gore ga o duele, P24,000. Golo mo ke bothata a ko go emelwe ka dinao *Mr Speaker* batho ba tle ba tshele sentle ba tshele jaaka batho ba malwapa a mangwe.

Mr Speaker, ke itumelela gore go nnile le mananeo mo Pusong e e neng e feta ele ya bo Temo Letlotlo. Gatwe mo gongwe ke eng? Ke Letlotlo, bo Chema Chema, gone moo, bomajaaaitshutlha jaaka *minister* mongwe a ne a bua. Go nnile le mathata a gore batho ba ba neng ba kopa *loans*, a dirile *project proposal* le fa ba ne ba sa itse go kwala, a bona gore o tlhokana le P30,000 ka gore ke *small businesses* a bo a fiwa P5,000, P2,000, go sena kebelelo ya gore a mme tota P2,000 o ya go thusa motho yo ka eng, ka gore e bile fa o na le mathata letsatsi leo o lala o rekile *gas* o ya go duela *bill* a feletse, *business* e sule *Mr Speaker*. Jaanong ke ratile kgang e e reng Puso e ntsha e tlaa ya go sekaseka mananeo a. Ga ke mo seemong sa gore a latlhiwe ka re a a sekasekiwe go bonwe fa e leng gore a ka thusa Botswana teng. A

e leng gore ke leroba la go tsholola madi, a a latlhang madi a Botswana, a emisiwe, mme fa e le gore le tlaa re le sekaseka la fitlhela e le gore mananeo a a siame a re a tshegetseng. E bile *Mr Speaker*, ke ne ke eletsa gore batho ba ba tsereng madi ba go sena dithutego, go sena sepe se e neng e le gore se ne se supa gore sentlente madi a ikaelela go dira eng, re tsentsa Botswana mo mathateng ka madi a Chema Chema, bontsi jwa bone ba setse ba ipotsa gore a ke ba ikaletse ka gore ga ba na madi a go duela dikoloto tsa Chema Chema. Ke kope le fa e le gore go leuba re mo bothateng, *Your Honour the Vice President (VP)*, Rre Gaolathe, re khansela melato e ya Botswana, segolo jang yone ya go tshematshema. Mo ga bo Temo Letlotlo go santse go ntlhabisa ditlhang ka gore ga ke itse gore basimolodisi le baakanyi ba yone sentlente ba ne ba raya go lemiwa jang Botswana ba sa neelwa ditlamelo jaaka ke sa tswa go bua, kana temo e tsamaya ka ditlamelo tse di tshwanetseng. Balemisi le bakenti fa o re o a ba botsa, ba a ipotsa gore fa gotwe re tsose temo, mme didirisiwa di seyo re raya jang. Lefatshe le re bapileng le lone la South Africa, kana kwa ga rona re le bitsa Transvaal, fa o lemile sentle *produce* ya gago e rekiwa e santse e gola, go nna le thulaganyo, Spar se kgona go ya koo ba ya go sekaseka ba bona gore a re ka tla go tsaya mo go wena, ba go neele bontlha bongwe jwa... o ise o robe go santse go gola. Ka ba na le *insurance*, ba kgona gore ba lebelele ba go neele *insurance*. Jaanong mo Botswana re santse re palelwa fela ke gore Botswana ba ba itekang ba ba ka ntshang dijo mo masimong a bone re ba thuse ka tsela e e ntseng jang. Ka tsela ya go dira gore madirelo, *firms*, *hotel*, *chain stores* re nne le thulaganyo ya gore re ba ele kwa go bone gore Botswana ke ba ba a iteka ba 4 *hectares*, 10 *hectares* tsamayang, le ye go leba *produce* ya bone e santse e le mo masimong e gola le leke go ba thusa, ka gore ba a bo ba ntse ba dirisitse matsebetsebe a madi. Matsebetsebe a madi fa ba lema, ba tlhagola le fa ba roba. Motswana ga a kgone fa e le gore o batla gore a leke go dira dijo tse a ka kgonang go di rekisetsa rona ba re mo toropong. Ba ba lekanang ke ba e leng gore gongwe ke *subsistence*, mme kana re dule mo go eo ra re *we must produce* mo e leng gore le wena o tlaa boelwa ke sengwe, o tlaa nna le sheleng fa o setse thobo ya gago o roba e gorogile. Goromente wa rona a lebe ditsela tse di thusang balemi go simolola. Ga ke re go phakisiwe dipeo fela, kana go na le thulaganyo ya go pitikolola mmu go bo go fiwa batho madi, ba bo ba ipoela ba ya kwa toropong.

Nna ka re a go nne le thulaganyo e e leng gore re tataisa molemi, re tsamaya le ene *step by step*, re mo tsenya mo tseleng ya gore dishopo tse ditona tse di tshwanang le bo Choppies di kgone go reka mo go ene.

Ya bofelo *Mr Speaker*, ke a tshwenyega ka gore go lebega mabentlele a matona jaaka yone e re e buang ka leina e, ba a lema, ba a gama, ba a *slaughter*, ba isa kwa shopong ya bone, ba rekisa mala a dikoko, ke gore jaanong ga o itse gore Motswana o ka tsena fa kae. Gongwe e kare fa re tsweletse jaana ra leka gore re sireletse Batswana ba e leng gore ke ba temo e potlana. Ke a go leboga *Mr Speaker*:

MR BAGAISAMANG (SHOSHONG): Ke a leboga *Mr Speaker*. Mma ke tseye sebaka se ke go lemoge, ke bo ke dumedise batlotlegi botlhe mo Ntlong e le go ba lebogisa gore ba bo ba kgonne gore ba tsene ka Ntlo e ya Palamente morago ga ditlhopho tse re tswang mo go tsone. Mma ke lebogise Tautona wa lefatshe le Rraetsho Duma Boko le Mothusa Tautona Rre Ndaba Gaolathe. Ke bo ke leboge Modimo gore le one o bo o mphile thata gore mo mosepeleng o o neng o le thata o ke neng ke o raletse, mo letsatsing la gompiano ke bo ke kgonne gore ke bo ke le fa, e le nna lentswe la batho ba kgaolo ya Shoshong.

Mr Speaker, ke tswa kwa kgaolong ya Shoshong, e yone ka boyone e leng bophara jwa lefatshe la Lesotho. Ke gore fa nne dilo di dirwa sentle, *constituency* ele e ka bo e ne e kgaogantswe ka dikgaolo di le pedi, ka gore ka mokgwa o e phataletseng ka teng, le wena o a bona gore ke kana ka eng. E ne e sa tshwanela go emelwa ke motho a le mongwefela.

Ke rata ke leboge batlhophi ka kgaolo ya Shoshong, ke bo ke ba dumedise. Ke leboegele dipalo tse di kanakana tse ba nthomileng ka tsone. Fa o ka gakologelwa Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente, ke tlhophilwe ke batho ba le 7 745; dipalo tse di dirile pharologanyo ya ditlhopho di le 5 115. Ke gore dipalo tse tsothe di go supegetsa gore dipalo tsa batho botlhe ba ke neng ke eme le bone, *difference* ya me le yo o neng a ntshala morago, e ne e feta le dipalo tsa bo ntlhopheng ba ba neng ba ntshetse morago ka go latelana. Se ka bosone Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente, se supa tshepho le tlhwaafalo ya batho ba kgaolo ele e ba neng ba e lemogile mo go nna le mo go Goromente wa Umbrella for Democratic Change (UDC).

Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente, ke rata ke dumedise thata batlhophi botlhe ba kgaolo ya me go tswa kwa Otse, Mokgenene, Dibete, Poloka, Ikongwe, Moralane, Kaagotsi, Mosolotshane, Bonwanotshe, Patadikhibidu, Mmutlane, Bonwapitse, Kalamare, Dibete, Letlhakeng, Segompo le kwa Mmamabele tota. Ke yone kgaolo ya me mokaulengwe. O ka nna wa

gakgamala gore Dibete ga a mo Mahalapye. Nnyaa, ke kgaolo ya me ya botlhophi. Ke ba dumedise Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente. Ke bo ke ba leboge, ke ikokobetse mo pele ga bone. Ke jaaka o utlwa batlotlegi ba gakgamala gore jaanong ba dumalana le nna gore kgaolo e ke eng ke re ga e a lekana motho yo o kana ka nna. E lekane Modimo fela a le nosi.

Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente, mo tebogong e ya me e, ke batla ke leboge mo go faphegileng batlhophi ba kgaolo e ke neng ke e emetse ke le Mokhanselara ya Shoshong North gore e rile ka nako e nne diphefo tsa matsubutsubu di tsubutla, batlhophi ba kgaolo ya Shoshong ka bophara ba tla ba ba kukunela, ba tla go ba kopa gore ba ntetlelele gore ke ye go nna morongwa wa bone. Go ne go se thata, go ne go le botlhoko mo go bone, ba ipotsa gore sekgantshwane se sa bone se fa se ba amoga, ba tlaa sala ba bonwa ke mang.

Ke sone se ke reng ke rata ke ba leboge gore ba ne ba ipofa mala, ba lelela mo teng, ba lela ba ntse ba tsamaya jaaka *ambulance*, mme le gore morago ga go gololela batlhophi ba kgaolo ya Shoshong gore ke ye go nna moemedi wa bone mo Palamenteng, ba tlhomamisa gore go ya go nna gone jalo. Ke ba tshephise gore tshwaragano ya me le bone ga e a felela ka nako e ke neng ke le mokhanselara wa bone. E santse e ya go tswelela e bo e anama le kgaolo ya Shoshong ka bophara. Se nna le bone re neng re se dira kwa kgaolong ya Shoshong North se ya go anama le kgaolo ya Shoshong ka bophara go tlhomamisa gore motlhophi mongwe le mongwe yo o mo kgaolong eo o bona se se mo tshwanetseng.

Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente, ke ya go tsena mo mafokong a ga Tautona. Ke ne ke re gongwe pele ga ke tsena mo mafokong a ga Tautona, ke tle ke baakanye sengwe se ke bonang mokaulengwe wa me maabane ka kwa o kare o ne a batla go ja monate ka sone, mme ke bo ke mo fe tlhagiso. Maabane *Honourable* Moalosi ke ne ke utlwa thata a batla go ja poko a ntse a raya batho ba Mahalapye a re *Honourable* Tshere ga a yo mo Palamenteng.

HONOURABLE MEMBER: O bua a seyo.

MR BAGAISAMANG: Ee, ke bua a seyo, o ne a bua *Honourable* Tshere a seyo.

HONOURABLE MEMBERS: ... (Laughter!) ...

HONOURABLE MEMBER: Ga a nke a nna teng e bile.

(Certain words were expunged from the record as ordered by the Speaker.)

MR BAGAISAMANG: Ke a leboga Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente. Mma ke tle ke a beye jaana gore a tle a goroge kwa go *Honourable* Moalosi. Fa o bona bontsi jwa batlotlegi ba ba neng ba le mo Pusong e e fetileng ba sa boela fa, ke ka lebaka la gore ba ne ba ikamantse thata le go tlhoka go bua boammaaruri. Ke rata ke go fe kgakololo mokaulengwe gore se tsene fela o dumedisa o ntse o feta ka go ikaelela gore ga o na go bua boammaaruri. E re o ntse o itse gore *Honourable* Tshere ke Tona, go na le ditiro tsa *offices* tse di mo tshwarang tsa lephata, o bo o akanya gore o tllile go *shine* ka ene mo Palamenteng o re o ne a seyo. O ikaelela go dimedisa kwa Nkange o ntse o feta.

Ke boela mo mafokong a ga Tautona ke tle ke supe sengwe Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente gore re Goromente yo mošha, re Puso e ntšha e e gorogang. Mo mafokong a ga Tautona mo *Page 4*, o ne a bua ka *the transformative journey*. Ke rata lantlha re tsenye kutlwisiso le thuto mo Batswaneng gore jaaka Tautona a ne a supa, re ne re diga mokaloba yo o neng a setse a medile dinaka, a na le dingwaga di le 58 a le mo Pusong.

Batswana ga ba ka ke ba solofela gore e re Domkrag e ne e paleletse mo Pusong *for 58 years*, Goromente wa UDC e bo e re a na le malatsi a le kwa tlase ga 30, go be gotwe o ka bo o dirile dilo tse Domkrag e paletsweng ke gore e di dire *in 58 years*. Ke sone se Tautona a neng a ipeela seelo sa gore morago ga gore a tsena ofising, o tlaa leka gore mo malatsing a ntlha a le 100 a bo a dira *the roadmap* ya gore lefatshe le le ya kwa kae. Jaanong bangwe ba tletse naga e ba re ba leka go tlhobosa ngwana yo e leng gone a tsholwang, yo o itseng go lela fela gore mmaagwe a utlwe gore o ntlha efe ya dikobo. Jaanong kutlwisiso e e tshwanetse go tsena mo Batswaneng gore malatsi a a 100 a Tautona a neng a bua ka one, ke a go tla go sekaseka ditsamaiso tsotlhe tse di bogole tsa Puso e e ntseng e re tsamaisa gore rona re dire moalo wa gore ra re re ya kwa kae re le UDC. Jaanong Batswana ba se ka ba itewa tsebe ke thulaganyo e e buiwang kwa thoko.

Re na le tsamaiso e bile Batswana ba tshwanetse go itse gore gone jaana re santse re tsamaisa Puso ka melao ya bokgokgontshi jwa Puso e e fetileng. Ke yone e Tautona a santseng a batla gore mo malatsing a a 100, re bone

gore melao e re e lwantsha jang le go e baakanya, go e busetsa ka fa rona re leng UDC re batlang go tsamaisa lefatshe ka teng. *Transformative journey is a process*, ga se *event*. Ke mosepele o o tlhokang gore banna le basadi ba nne fa fatshe ba o rulaganye, e bile go diragadiwe go setswe morago tsamaiso ya molao.

Tautona o buile ka *restoration and renewal* gore *we should restore trust*. Nako e yotlhe jaaka Tautona a ne a bua ka yone, re tlaabo re e dirisa go ya go alela dikgang tseo.

Ke rata ke akgole Tautona ka tshwetso e a e tsereng ka thata e a e fiwang ke molao mo *Page 10*, e a neng a tlhalosa gore re a itse gore go na le mokaulengwe ka rona yo o saleng a tlhokafala ka ngwaga kana ke wa 2021, yo babusi ba ba pelo e thata ba neng ba sa bone a tshwanelwa ke gore o ka bolokwa. Tautona e rile a na le malatsi a le kwa tlase ga lesome a le mo ofising, a bona fa go le maleba gore ka di 10 tsa ga *December* re tsamaye re ye phitlhong kwa Central Kalahari Game Reserve (CKGR) ya ga mokaulengwe Pitseng Gaoberekwe. Ke tliša malebo a a tswang kwa Kgaolong ya Shoshong mo boemong jwa batho ba Shoshong, re leboga Tautona ka tshwetso e a e tsereng. Ga gona ope wa rona fa yo o nang le pelo ya setho, yo o ka nnang le setopo dingwaga di le kanakana a bapile le sone. O ipotsa gore fa go ne go sena *mortuary* gotwe batho ba ba nne le setopo, se ka bo se ba nkgetse. Tautona ka o bone go le maleba, ke a mo lebogisa ka tshwetso e a e tsereng eo. Le ba Kgaolo ya Shoshong ba a mo lebogisa ka thulaganyo e e ntseng jalo.

Page 8 on economic revitalisation; Tautona o buile ka ntlha e mme e le gore ke batla go tla go dira kakgelo mo go yone ke e lebagantse le Kgaolo ya Shoshong. *Creating economic incentive packages* gore Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente, kgaolo e ka tswang mo go yone e na le tshiamelo ya gore *it can benefit* mo ntlheng e. Fa o tsaya mo ntlheng ya thuo segolo jang, kgaolo ya me *borders* le Kgaolo ya ga *Honourable* Salakae, re kgaogana kwa CKGR, e le gore dipolase tsotlhe fa o tswa ka Sandveldt *ranches* di mo kgaolong ya me. Mo go yone ntlha e ke gone fa ke dumelang gore Puso ya letsatsi e tshwanete go tlhodumelwa go bona gore barui ba ba ka fale ka gore dikgomo tsotlhe tse o di bonang

bontsi jwa tsone di tlhabiwa kwa CKGR, di tswa kwa kgaolong ya me Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente. O fitlhela e le gore ga di na *economic activity* e e kalo e e bonagalang mo kgaolong e.

Go na le ntlha ya *renewable energy* e Tautona a neng a bua ka yone Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente. Re le Kgaolo ya Shoshong re na le dikoporase tse di ntseng di palelwa ke go tsamaela kwa pele ka di ne di batla go dira thulaganyo ya *renewable energy*. Di kwadisitswe, di paletswe ke go sutelela kwa pele ka mabaka a dintwa tsa maDomkrag ka ba ne ba di lwela ba dumela gore gore di tswelwele kwa pele, ke gore e bo e le gore ba na le seabe mo teng. Ke na le Lesoso Solar Plant le Tlamelo Solar Plant tse re tshwanetseng gore re le kgaolo e re tsamaye re ye go bona gore di tsena mo tirisong, di hire bana ba kgaolo ele di ba direle ditiro.

Ke ya go tsena mo go ya *affordable housing for all*. Kgaolo ya me Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente, e na le dikgaolo tsa tennyanteng jaaka o ne o utlwa ke ntse ke di bua. Ke ne ke raya gore fa ke tla go bua ka ntlha e, e bo e le gore dikgaolo tse ke tse o neng o ntse o utlwa ke bua ka tsone. Ke na le metse ya Mosolotshane, Moralane, Otse, Mokgenene, Poloka le Tobela, e e nnang batho ba itsholelo e e kwa tlase go gaisa ya mafelo a mangwe a ke sa a buang kwa kgaolong ya me. Re le Goromente wa UDC ke dumela gore *the 100 000 Housing Policy* or e re tlaa tlang re e diragatsa, dikgaolo tse tsa me tse di ya go nna le tshiamelo ya gore di ka *benefit* mo go yone.

Fa ke go bolelela matlhotlhapelo gompiano Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente, go na le batho ba ba neng ba tswa go tsewa ke Goromente wa Domkrag kwa bo CKGR. MaDomkrag e rile fa ba tla ba ba tlisa, ba bo ba ba baya mo Mosolotshane, go be go dirwa metse e mebedi mo motseng o mongwefela. Go na le Mosolotshane *the village*, go be go nna le gone kwa go bitswang gotwe ke kwa ditanteng. Leina le le tlile ka maDomkrag. E le gore batho ba ba nna gone koo, go bitswa kwa ditanteng, ga gona le fa e le ntlo teng, go nniwa mo go tsone ditante tseo. Go bo go nna le kwa gongwe kwa gotweng kwa Legwaneng, kwa o tlaa fitlhelang matlhotlhapelo Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente. Batho ba nna ba le 31 mo sekhuruntlwaneng sa disenke tse ba neng ba di neelwa ke batho. Ke ikuela mo Goromenteng wa UDC gore mafelo a a tshwanang le one a, ke one a tshwanetseng gore jaanong a thusege thata, batho ba ba Modimo ba ba sa bolong go sotlwa ke Puso e e fetileng, re ye go bona gore re ba imolola manokonoko a ba tshelelang mo go one.

Ga se yone fela, batho ba ba neng ba tswa kwa ba faletse ba teng kwa Kalamare, ba teng kwa motsaneng o mongwe o bidiwa gotwe kwa Leetselentle. Ke santse ke tlaa tla ke kopana le *Honourable* Ramogapi le *Honourable* Motsamai gore ba ko ba ye kwa go bona thulaganyo ya batho bale. Batho ba teng ba a thusiwa gone foo, go na le kwa bana ba rutelwang teng. Fa ditlhopho di tla go a itsewe gore ke batho. Fa batho ba ba Modimo ba tlhokafala, go tshwarelwa tirelo yotlhe ya phitlho gone koo, go tswa foo gatwe ba ye go bolokela bagabone kwa motseng o mongwe. Ke tshwantshanya seemo sa batho ba Mosolotshane le Leetselentle le thulaganyo e e diragaletseng mokaulengwe Pitseng Gaoberekwe kwa CKGR. Golo moo ga re a tshwanela go tswelwela le gone re le Goromente wa UDC, go kगतलhanong le ditshwanelo tsa setho.

Economic diversification beyond diamonds; Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente, ke rata ke supe gore Kgaolo ya Shoshong ke nngwe ya dikgaolo tse di humileng thata, tse e leng gore fa re ka bona a *political will* ya ga Goromente wa UDC e ka thusega thata gore e ngoke bagwebi. Mo kgaolong ya me ke na le *mine* fa motseng wa Ikongwe, o go ntseng go jewa *iron ore*. Ke na le *mine* fa motseng wa Kodibeleng wa *biogas*.

Ke na le *mine* teng gape fa Ikongwe wa *limestone*. *Mines* tse tsotlhe Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente, di ka dira ditiro tse di gakgamatsang. Di tlhoka lentsewa la Goromente yo o tlhwaafetseng go ka tlhamela batho ditiro, gore batle ba kgone go tokafatsa matshelelo a bone.

Ke itebaganya le tsa botsogo; ke matlhotlhapelo Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente. Kgaolo e ke neng ke e supa gore e lekana le *the kingdom of* Lesotho ka *size*, ga e na sepatela sa bookelo. Go botlhoko gore motho a tswa kwa Mokgenene a latela sepatela kwa Mahalapye. Kgaolo ele yotlhe jaaka o e bona e ntse jaana, re tshela fela ka *health posts* tse e leng gore bontsi jwa tsone di tshaisetsa ruri ka Labotlhano. Ke gore mo tsamaisong ya Goromente yo o fetileng, motho o ne a lwala go tswa ka *Monday* go tsena Labotlhano. Ka *Saturday* le ka Tshipi ga a lwale. Kgaolo ele yotlhe e ntse jaana, ga re na le fa e le sepatela. Le fa e le *clinic*, *it is a mere clinic* e e senang ditlamelo tsotlhe tse o ka di tlhokang. Tiro ya yone ke gore e bo e amogela balwetse, e bo e ba *refer to* Mahalapye.

O ka akanya motho a tswa kwa godimo ga motlhaba kwa *the Sandveld ranches* a feta ka Moralane, a tla go feta ka Mosolotshane, a bo a re a tsena kwa Shoshong a tshwanetse go bona thuso, go bo gotwe a fetele kwa

Mahalapye. A mme gone mo ke seemo se re tshwanetseng go nna le sone. Re a lela, re a kopa re le ba kgaolo ya Shoshong. Re tlhoka sepatela *like yesterday* gore batho ba kgaolo ele ka bophara, ba tle ba bone ditlamelo. Di ba atumele Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente. Ga go a nna sentle gore *after 58 years*, re bo re santse re jaka dilo tse di tshwanang le botsogo kwa dikgaolong di sele.

Ke tsena mo go tsa thuto; kgaolo ya me jaaka o e bona e ntse jaana Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente, bana botlhe ba metse e ke ntseng ke bua ka yone e *from junior secondary school*, ga ba tsene sekole mo kgaolong e. Go tswa kwa Otse, Mokgenene, Poloka, Dibete, bana bao botlhe ba tsena sekole kwa dikgaolong tsa Mahalapye East le kwa Tswapong. Ba ile go pitlaganya bana ba bo Rre Maele ka kwa, ba bo Dr Gobotswang, ba tsena kwa Maunatlala, Lecheng le Mookane. Ga ke na a *boarding institution* mo *constituency* ya me. *The only boarding institution* e e teng ke kwa Kalamare, e e leng gore ga e kgone *to accommodate* bana ba botlhe Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente, gore ba tle ba tsene sekole mo kgaolong ya bone. *Same story is happening*, bana ba Kodibeleng, Ikongwe, Mosolotshane, Moralane, botlhe jaaka o utlwa ke bua, ba bangwe ba a tsamaya ke bale ba tsena kwa kgaolong ya ga Rre Lesedi Leepetswe kwa Moiyabana, kwa Motlhamo Junior. Ba bangwe bale jaaka ke ne ke bua ba bo Kodibeleng, Ikongwe le bone ba ntse ba a phatlaladiwa ba isiwa teng gone koo. A mme tsone diemo tse Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente, re ka solofela gore ngwana a sale a kgaogana le motsadi wa gagwe ka di 5 tsa ga *January*, o ya go kopana le motsadi wa gagwe gape ka *April* go iwa pasekeng. Mo seemong se re nang le sone sa batsadi ba ba sa berekeng, ba ba folelang Ipelegeng, ga go a siama. Ke sone se beng ba kgaolo ba nthomileng gore ke tle kwano, ke tle go lelela dikgang tse mo Palamenteng le go bona ditharabololo tsa tsone.

Ke rata ke supe gore ka 1994 go ne ga agiwa *junior secondary school* kwa Shoshong ya Mahutagane. Kwa tshimologong sekole se e ne e le gore se ya go agiwa se na le a *boarding facility*, e e tlaabong e *accommodate* bana ba dikgaolo tse gore ba tsene sekole mo kgaolong ya bone. Ke kope Tona yo o lebaneng gore a *consider* gore as a *short term solution*, go bonwe gore go agiwa a *boarding facility* kwa sekoleng sa Mahutagane. E tle e leke go fokoletsa batsadi le bana mosepele le mokgweleo wa gore re bo re jaka thuto kwa dikgaolong di sele.

Ke tlaa bua ka *decentralisation*, Tautona maabanyane fa a le kwa Mahalapye a buisa phuthego ya Kgogla, *he touched base on this item ya decentralisation*. E ntse e le gone kwa thutong, *districts* di kgaogantswe mme re a sokola kwa kgaolong. Motho fa a tswa kwa Mokgenene a feta go batliwa pampiri ya gagwe ya Omang, gotwe a e itlisetse. E le gore ke yole o a feta ka kgaolo a ise pampiri ya Omang fela kwa Mahalapye, fa a tsena kwa Mahalapye ke gore e fetela kwa Serowe kwa ditlamelo tsotlhe tsa thuto di santseng di le *centered* teng. A ntlha e ya *decentralisation* e akofelwe gore fela jaaka Mahalapye e le a *fully-fledged district*, a le ba Lephata la Thuto ba *consider* gore ba beye *Regional Director* ba bone kwa *district headquarters*. Go bo go nne le *sub-regions* di ye kwa dikgaolong. Go nne le *sub-region* kwa kgaolong ya Shoshong ya *Education* fela jaaka e tshwanetse go nna kwa kgaolong ya ga Rraetsho Gobotswang kwa Sefhare. Jaanong gone mo fela ka bogone, go tlaa thusa gore balebeledi ba seemo sa thuto ba se lebelele ba le gaufi ka tsela e e ntseng jalo.

Ke tlaa tsena mo go tsa go tthamela bana meberekoo, go selelo le khuranyo ya meno ka kwa ntle ka kwa Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente. Goromente wa Domkrag o dule kwa a sotlaka bana ba rona ka mananeo a mantsi a a neng a a tlisitse. Mananeo a go ya ka fa ke bonang ka teng, ke lemoga a ne a supa gore go na le madi a bana ba ba ka tsewang ba tsennngwa mo ditirong tse go dirisiwa one madi a gore ba kgone go bona ditiro.

Go na le lenaneo la Tirelo Setšhaba Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente. Go a supafala gore bana ba ba maTirelo Setšhaba fa ba tshwereng tiro teng, ba e tshwere ka botswapelo. E bile go a supafala gore go na le madi a a ka kgonang go duela bana ba. Bana ba a ba tsewe go dirwe ditiro fa ba leng teng, ba bereke Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente.

Internship; bana ba *interns* ba tswa kwa ba ntse ba le teng, ke bone *office bearers*, *I am saying this because* ke ne ke ba bona, *I was a public servant for nine years*. Ba ne ba le kwa maphateng ba le foo *and they were exploited by the past regime*. *We should not be seen to be continuing with the mess* ya Botswana Democratic Party (BDP) re le maUDC. *Government must absorb* bana ba e ba fe ditiro tsa sennelaruri.

Temporary teachers; ga re ka ke ra tla go nna mo thulaganyong ya Goromente yo o fetileng, *we have inherited the BDP mess but we are not going to continue with the BDP mess as the UDC*. Bana ba *matemporary teachers* go a supafala gore tiro e teng kwa ba leng teng,

a ba hirwe ba bone ditiro tsa sennelaruri. Ba lese gore gompieno jaaka Palamente e tsene jaana ba bo ba letsa kgathakgatha ba re, re boletse Tona ka koo gore jaaka konteraka e fela beke e e tlang a re a bowa kana re a reng. A bana ba ba tsewe ba hirwe Tona.

Temporary cleaners; fa o lebelela maphata a otlhe jaaka a ntse jaana, go tsentswe *temporary cleaners* le baapei. Batho ba botlhe ba jaana go a supafala gore *at budgetary stage*, maphata a a *budget* gore batho ba ba tshwanetse ba bo ba le teng. Madi a a baanyetswang batho ba *to be engaged as temporary cooks and cleaners*, a ba tsewe ditiro tsa bone ke tsa sennelaruri. *Every three months contracts are renewed*, go supa gore madi a a ka ba hirang a teng. A ba hirwe ba bone ditiro tsa sennelaruri. Ke yone tumalano ya rona re le UDC gore re ya go tlhamela batho ditiro. Re ne re raya re di tsaya gone fa.

Ke ya kwa Lephatheng la Botsogo, go na le batho ke ba gatwe *phlebotomists*. Batho ba ba sale ba hirwa ka 2015 *as temporary officers in that particular field*. Go supa fela gore batho ba, *from 2015* o beile motho e le *a temporary officer*, o mo duela *on temporary basis*, *comrades, we are not going to continue with the mess* ya BDP. *This one* yone re ya go e emela ka dinao, a bana ba ba hirwe *as fulltime officers* ba nne le *benefits*. Ba kgone go adima madi kwa dibankeng. Ba lese go tlhola ba nnetse gore madi a bone ke a a duelang *landlords* fela le a a rekelang bana dilwana ka Black Friday. Ga go ka ke ga nna jalo *under the UDC Government*.

Ke tsena mo go reng re ya go bona madi kae; ke tlaabo ke feditse, e ntekane e e setseng. Go na le kgang ya gore re ya go bona madi kae, jaaka motho yo o tswang kwa khanseleng, go na le thulaganyo e e ntsintsi thata. Ke tlaa tswa mo go ya *Development Model* ka gore ke utlwile Tona a re o tlaa tla a re fa pego kamoso o mongwe. Ke tlaa tla ke akgela mo go yone. Go na le mananeo a le mantsi a ke dumelang gore Goromente wa UDC o ka tsaya madi mo teng a bona gore o ka *fulfill promises* tsa gagwe.

Ke ya go go fa sekai; fa o ya kwa dikhanseleng, *there are several votes* tse di berekang selo se le sengwe. O ya go fitlhela motho a fiwa P600.00 gotwe ke wa tandabala, *from there* Goromente a bo a tsamaya a ya go kwadisa motho yoo a re ke *destitute*, motho yo a ntse a tsaya tandabala, Goromente a bo a ya go fa motho yo P400.00 gotwe ka gore ke motlhoki. *I call upon the relevant ministry* gore o ye go emisa dilo tsele tsofhe o tseye madi a. 80 *per cent* wa bagodi ba rona *are also registered as destitute*. A re yeng go tsaya madi ale, re

ye go duela bagodi ba rona P1,800.00 ba nne le madi le *the power* ya gore ba ka ithekela ba sa tlhole ba *depend* mo go goromente. Re baakanye diemo tsone tseo re le Goromente wa UDC.

Gompieno jaana go na le lengwe gape le go tshwamikiwang ka madi ka lone. Madi one a a tsewang a gotweng gatwe ka gore pula e ne e sa na gotwe go atweng, P700.00 a a tsewang, *let us go and stop that money* re a ise kwa e leng gore re ka bona gore re ya go thusa batho ba rona ka teng; maP700.00 a gotweng ke a balemi. Mananeo one a otlhe a, *all these loopholes* fa Goromente wa UDC a ka ya go berekela mo go tsone diphatlha tsone tse, re ya go nna le madi a a *sufficient to fulfill the promises* tse re di beileng Batswana fa pele.

Ke a leboga Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente. Le tlaa intshwarela bakaulengwe, ke ne ke tshwere mofago o o sa lekanang gore ke ka le letlelela gore le ka akgela. Ke a leboga.

ASSISTANT MINISTER OF AGRICULTURE AND LANDS (DR DIKOLOTI): Nte ke go leboga Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente. Rra mpa ke go lebogise thata ka thomo e lefatshe le go e romileng. E le ruri rra o dirile ditso mo Palamenteng tsa Botswana tse di lesome le bobedi tse di fetileng gore e bo e le wena Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente wa dingwaga tse dinyennyane go feta ba botlhe ba. Golo moo ke thulaganyo e re e lebogisetsang Tautona go menagane. Ga go thona rra gore o bo o rotse moriri ole. Fa o ne o le kwa kgaolong ya me ba kile ba tlhabeletsa pina nngwe ba re ba patelediwa mosadi, ba ne ba ka go opelela fa gore wena ga o patelediwe moriri. Golo moo rra ke thulaganyo e re e lebogelang.

Ke lebogisa thata Mapalamente a setlha se Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente. Ke leboga batlhophi ba kgaolo ya Goodhope–Mmathethe e e tumileng thata ka leina la Beula, go bo ba tsere tshwetso Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente, e e maleba kgatthanong le matsubutsubu a a kileng a tsoga. Ammaaaruri, ammaaaruri ke a le raya, batlhophi ba kgaolo e ba tshwanelwa ke ditshwanelo, bagolo ba kgaolo e ba ba neng ba rapela, ba gakolola, bana ba ba neng ba ralala letsatsi, ba tsaya malatsi a le mararo ba emetse maduo a ditlhopho a kgaolo e ke, ba rolela hutshe. Modimo a ba ruise molemo o o sa feleng.

Dithuso tsa lona ga di balwe. Fa ke di gopola, le molemo, le tlotlego go nne le ntsamaisitse sentle, le mpokolile boseeng mo dipoitshengong tse dintsho, ditlalelong le ditekong, le dintweng tsa dikeletso, maBeula le itirile

la bo la ipontsha la nna mme le rre. Le nkokile ke bobola. Gantsi ke ledile bobo, mme le nkgomoditse ka metlha e yotlhe e. Dithuso tsa lona ga di balwe. Ke le leboga ka tsone. Selefera le gauta ga ke na tsone, mme ke lo neela lorato le le seng kana ka sepe.

Kgaolo e Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente, e bidiwa Beula ka gore re na le ponelopele e e tlhosegang mo sefeleng se sa 254 mo kopelong ya Lontone kana 241 mo Sabata se se tlhalosang kgaolo e e renang ka tswelelopele, se se tlhalosang gore re lora kgaolo e dithunya di sa swabeng teng, kwa dinoka di elang teng, kwa go nkgang lenko le le monate le le tswang tlhareng tse dinaana. Ke ponelopele ya kgaolo e e nthomileng Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente.

Ka mo go faphegileng *Mr Speaker*, ke batla go leboga Tautona gape gape ka boikarabelo jo a bo mphileng. Ke ne ka ba ka gopola nako ya morwalela wa ga Noah gore e rile fa morwalela o tlaa, a mpona ke lela jwale, mme a re tlaa go nna o tle o fole matswalo. Matswalo ame a fodile *Mr Speaker*. Le nna ke mminathoko ya sione. Ka re ijoo ijoo motlholotlholo fa ke ratwa le nna ke a rata.

Mr Speaker, ke tshwana le kwalata e e gagabelang melapo ya metsi, ke nyoretswe go dira ka go akofa ka tse ke di romilweng ke kgaolo e ya Goodhope-Mmathethe e e bidiwang gotwe “the Beula Land,” e le kgaolo e ntshantsha, e tonatonatona, e le kgaolo ya ditso, dipalopalo, e bile e le kgaolo e huparetse lefatshe la temo.

Ke ne ke reeditse Tautona sentle thatathata tota fa a re lekodisa ka seemo sa lefatshe le la rona, a nankola thekeselo ya lefatshe. O buile gape a re tshepisa gore fa go tlhotsang teng, o tlaa bofa jang. Tekodiso ya ga Tautona e ne e re fa tsholofetso e e sa roromeng re le kwa kgaolong ya Goodhope-Mmathethe. Ke romilwe Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente go tla go bulela ditlhabololo le go dira melao le ditsamaiso tse di tlaa tlhohofatsang gore kgaolo ya rona le lefatshe ka kakaretso e tlhabologe. Ke amogetse thomo e thata, e bile ke intshitse setlhabelo sa go lwela se se lebaneng banni ba kgaolo.

Maloba jwale *Mr Speaker*, fa ke feta mo sekakeng sa dibataolo, motsadi mongwe yo o bidiwang Mma Semausu wa Mowesele o ne a nthaya a re, ngwanaka, setlhabelo sa Modimo ke pelo e e robegileng, mme Modimo ga a ne a nyatsa pelo e e kgobegileng. A nthaya a re gagola pelo ya gago ngwanaka, e seng diaparo tsa gago, mme o lebelele kwa Modimong. Ke fano, ke mo

melapo e elang teng, e bile kwa dithunya di sa swabeng. Lekwalo la Bahebera 10 *verse* 23 la re, “a re tiisetseng go bolela tshepho ya rona re sa thekesele go bane yo a re tshepisiseng o a tshephahala.” Fela jalo *Mr Speaker*, re dumela re sa belaele gore Tautona wa rona Motlotlegi Advocate Duma Gideon Boko o re tshepisitse. Re nna ka tshepho ka gore yo a re tshepisiseng o a tshephahala.

Mr Speaker, letlhoko la ditiro mo Botswana ga le a re ema sentle. Fela jaaka Motlotlegi Tautona a nankotse mo temaneng ya masome a mararo le botlhamo (35) letlhoko le ke lone le gogelang banana ba lefatshe le mo tlhaelong ya tse e leng gore ga se tsone. Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente, e rile fa kgaolo ya me e nthoma maloba, ka ikana gore sefapano ke tlaa se jara, ke tlaa latela Morena le fa batho ba ka ntshotla go nne ke rekolotswe ke ene. Go latela Morena ga me *Mr Speaker*, ke go bulela ba ba sa berekeng go fitlhelela dipounama tsa me di omelela.

Ga ke kitla ke ikhutsa *Mr Speaker*, go fitlhela Tuelo kwa Mabule a bona tiro. Ga ke kitla ke bo ke robala go fitlhela Tshepho kwa Digawana a bereka. Ga ke kitla ke didimala go fitlhela Tshenolo kwa Lejwana a simolola go gweba *Mr Speaker*. Ga ke kitla ke bo ke iketla go fitlhela banana botlhe ba kgaolo, go fitlhela Andy kwa Pitsane a gweba mo go tlhoafetseng. Go fitlhela Tlamelo kwa Metlojane a gweba mo e leng gore mang le mang le ene o tlaa go eletsa.

Ke gopotse boitshoko jwa ngwana wa mosetsanyana *Mr Speaker*, yo o neng a tsena sekole kwa Sekhuthlane Primary School a tsamaya ka lenao mo marigeng, a bo a pasa a ya go tsena kwa Mariba kwa Mabule. A itshokela sekole, mo letlhokong a bo a tswelela a ya go tsena kwa Goodhope Senior, ngwana yo a bo a tla go tsena kwa Botho, a bo a tsaya setlankana sa Information Technology. Ngwana yo Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente o boetse kwa Sekhuthlane o na le dingwaga di le lesome le botlhamo a sa bereke. Ga a na le fa e le masika mo Gaborone gore o ka tla go lala teng go tla go kopa mmereko. Ga ke kitla ke lapa go fitlhelela diemo tse di bo di siama, e bo bana ba kwa fatshe le ntle le bone ba utlwa monko o o monate o o tswang mo tlhareng tse di nana. Ngwana yo ke buang ka ene *Mr Speaker*, o teng kwa Phikwe, kwa Sekokwane, Ncojane, Mmakgori, e bile o teng le kwa Shorobe. Fa ke mo gopola pelo ya me e tlala bohobidu. Ka jalo ke ikana gore ga ke kitla ke didimala go fitlhela letlhoko le la ditiro le nyelela, bogolo leleme la me le tlaa ngaparela magalapa. Letlhoko la ditiro le fetogile setlhabi mo mmeleng wa me, segolo jang letlhoko la ditiro la banana. Jaaka Tautona a ne a

buu *Mr Speaker*, re tshwanetse re tshwaraganele go dira ditiro tsa sennelaruri, e bile di na le dikatso tse di botoka. *Mr Speaker* kana phetlho ya mebereko ke yone e ka thusang go aga ledula le kagiso mo lefatsheng. Kagiso e re lorang go e bona e rena mo Botswana, e motswedi wa yone e leng kgaolo ya Beula kwa go tswang lenko le le monate teng. Ke le Mopalamente wa kgaolo e ke dumalana le Tautona gore re beye kwa godimo ga dilo tse tsotlhe tse go fetlha mebereko, go e anamisa, le go e tlhokomela gore bodiredi le jone bo e tseye, jaaka re eletsa e ka tsewa. Dilo tse re ka di kgona *Mr Speaker* ka gore yo o re tshepisitseng o a tshephagala. Ke Tautona wa botlhe, mme re tlaa swela dikano tse re leng mo go tsone ka go direla Batswana ka dinako tsotlhe fa nako e santse e re letla.

Tautona yo *Mr Speaker* o ne a bua thata ka tsela e bontsi bo sa e tsamayeng, e bile e le tsela e e sa bonaleng, Ke tsela e re dumalanang le yone re le tšhaba ya Beula. Ke tsela e e thata, ke mmila o mosesane o o hakang mawatlhe. Ke kgoro e e patisaneng, e e tsenwang ka maatla. Bontsi bo tlaa tshoga, bontsi bo tlaa ema ka dinao re ntse re le mo Palamenteng ba tsamaya. Bangwe ba timele, mme ke tsela e re tlhokang gore re e tseye. Ditshwetso tse di thata tse di tlhokang banna le basadi ba ba ikiteileng sehuba gore re tokafatse diemo tsa rona. Tshwetso e re tshwanetseng go e tsaya *Mr Speaker*, ke go bula mehama e e ka huparelang dipalo tse dintsi, segolo jang tsa banana, mme e bile dituelo di nametsa, ka gore se se tlaa tokafatsa matshelo mo malwapeng a bone, a bo e le jaaka e bile re fokoditse lehuma mo fatsheng leno la rona.

Mr Speaker, re tshwanetse ra papamala gore lephata le la khiri la Directorate of Public Service Management (DPSM) le dira eng. Fa e le gore maphata a na le ditiro tse di senang beng, mme go na le banana ba ba tshwereng ditlankana kwa bo Dikhukhung le Hebron, e-e re tshwanetse go bona gore diphatlha tse di senang mosola tse di sutlhiwe, kana fa e le gore di teng, a ba hirwe ba tsene mo diphatleng tseo *Mr Speaker*. Re netefatse gore ditiro fa di dirwa go nna le mo gotweng *monitoring*, ka gore ga gona mosola, batho ba tlaa nna fela mo ditirong ba sa tlise maduo, mme go bake phutlhamo ya itsholelo. *Mr Speaker*, Tautona mo temaneng ya masome a mabedi le bongwe, o ne a nankola ka botswerere ka fa re tlileng go tsosolosa itsholelo ka teng. Nngwe ya dintlha tse a di atolositseng ya go fefosa dikago tsa botlhokwa tsa mafaratlhatlha a akaretsang ditsela. Ke re ke tseye sebaka se *Mr Speaker*, ke tsibogele ntlha e ka e tlisa tsholofelo thata mo go Kgosi Mathiba kwa Mmathethe.

E tlisa tsholofelo e tona mo go Kgosi Keipeile kwa Metlobo, Motlotlegi Mmalekalabuswa *is smiling*, Oom J kwa Metlobo o a nyenya, ka gore o solofetse, mme dumela thata ka gore tsela e e nkgolaganya le Tona wa Temothuo le Lefatshe Rraetsho Chimbombi kwa Kgalagadi o o Borwa. Tsela e e tlile go atumeletsa barui kwa Kgalagadi dikgomo kwa kallstori (*cold storage*). Ke na le tumelo e e tletseng ya gore tsela e e yang Mmathethe-Metlobo-Bray e tlaa dirwa mo nakong e e sa fediseng pelo, kgono sa yone se goroge kwa go Castro kwa Tswaaneng Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente. Kana tsela e e ralala masimo, ke gore fa o lebelela bo Kanngwe, o lebelela Metlobo, Tswaaneng, Swaolaphuti, ga se ka ditswa temong tse di seng kanaka sepe koo, tse di tshwanetseng go golaganngwa le barui go tswa kwa Kgalagadi, kwa ke dumelang gore Motlotlegi Chimbombi le ene o dule ka fale ba e mo laetse thata gore, tsela eo e ko e diragale, e nne teng. Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente, go na le tsela e nngwe e e botlhokotlhoko ya Mabule-Sekhuthlane. Tsela eo ke gore fa o tsamaya ka *speed* mo go yone ke fa o tsamaya ka 30. Go bo go nna le tsela e nngwe e e botlhoko go feta *Mr Speaker*, fela fa o tswa mo Papatlo o re o ya Makokwe, ke gore ga o na go itse gore a mme golo fa o tlaa goroga. Tsela eo e botlhokotlhoko jo e leng gore ga o itse gore tota re senyeditse mang eng. Fa o lebelela tsela ya Mokatako, Molete, Ditlharapa, Marojane, Hebron, Logagane, Metlojane, tsela ya Lorwana-Molapowabojang o a ipotsa gore e-e! tota gatwe...

HONOURABLE MEMBER: Elucidation.

DR DIKOLOTI: Ke tlaa tla ke go neela, tlaya ke riana pele, nako e e tsamaile. O ipotsa gore tota gatwe re senyeditse mang eng, dilo tse di diragale? Dinokwane tsa ga Mokgosi di sale di beile lebogo mo phatleng gore kgono sa tsela e e tswang ka fa se ya go tsena kwa Gamajaalela se diragale, ga go ise go diragale, ga go ise go bonale ka fa bokete jo re solofelang gore re bone ka jone. Kgosi Morolong kwa Musi le ene o sale a letile kgono se se tswang fa khoneng fa Phitshane fale gore se kgone go tsena kwa Kgotleng ya gagwe gore ditswa temong di kgone gore le tsone Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente di tsamaye sentle.

Mr Speaker, Tautona o nankotse gape mo temaneng e gore o tlaa inakanya le go sinosetsa bagwebi ba mafatshe a sele gore ledula le tle mo Botswana, gore ba ngokege. O tlaa dumalana le nna Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente gore kana kgaolo e ya rona ya Beula e, e amilwe thata ke go tlhoka ditiro ga banana.

Mo re dumelang gore ntlha e e ka thusa thata mo go fetlheng ditiro gore, Gaone kwa Mabule, Laronwa kwa Papatlo, Kabo kwa Gopong, le ba bangwe banana ba kgaolo e ba tle ba bone ditiro. Ba ithute bogwedi joo, ba tle ba itshimololele dikgwebo. Dilo tse *Mr Speaker* re ka dikgona ka popagano re le Batswana, re ka dikgona ka go ema Tautona nokeng ka dinako tsotlhe ka gore o a tshephagala.

Mo temaneng ya masome a mabedi le bobedi *Mr Speaker*, Tautona o tlhalositse gore Puso e tlaa thusa ka kago ya matlo a bonno, e ke dumelang thata gore babereki le bagwebi ba Goodhope, Pitsane, Digawana, Mmathethe le mafelo a mangwe mo kgaolong ba tletse monyenyo, ka ba tlaa nna le sebaka sa go ithekela matlo ka ditlhwatlhwa tse di kwa tlase. Kana Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente, seriti sa motho ke bonno jwa gagwe. Motho e tlaa re a opela a re, “o agetswe matlo” e bo e le boammaaruri jwa go bona kgalalelo kwa gaeng ja bosakhutleng. Kwa kgaolong ya me *Mr Speaker* re setse re gokagane le ba ba ikemetseng, re setse re abile matlo a ka tshwara mane, go na le a le mabedi a a setseng a le mo dikagong. Golo mo go supa gore go teng, go ka diragala, mme e bile re ipeile pele gore re tlaa tsewela ka gore ngwaga le ngwaga matlo a le mabedi, a le mararo re bo re kgona gore re a agele ba ba tlhokang, re kopa mo go ba ba nang le bokgoni joo.

Mr Speaker, mo kgaolong ya rona re na le sekole se segolwane le tse di fa gare. Tsa *junior school* di ka tshwara bosupa, mme dikole tse di makgasa a a tlhomolang pelo.

Ke gore fa o lebelela kwa Mariba bana ba tsenela kwa tlase ga ditlhare, o ipotsa gore tota gatwe re leofetse mang eng. Fa o re o a kwa Nthwalang, dipalo tsa bana ba ba tshologetseng koo ga di kana ka sepe, le dihoko di setse di iphetotse go nna *classrooms*. Ga ke itse gore ka gore go ne gotwe ga go kokoege ke mokoko, a jaanong le dihoko di fetolwa *classrooms* gore bana ba tsene mo go tsone. *Mr Speaker*, tse ke dilo tse ke dumelang gore di tshwanetse tsa tsibogelwe, Tona wa tsa thuto a di tsibogele gore bana ba bone seriti se se ba tshwanetseng. Fa o re o lebelela mo dikgaolong tse dingwe o fitlhela *primary school* e le kgakala, fa o lebelela kwa ga Mokoto gore bana ba tsena *primary school* kae, o a bona gore a matlhotlhapelo ga se a tshwanetseng gore mo nakong e Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente e leng monana, dilo tseo a bo di diragala, ka gore Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente, yo a re tshepisiseng, o a tshepagala.

Mr Speaker, re na le mathata kana kwa kgaolong, ke letse ke leleditswe ke mokaulengwe wa me Mma Seleka. A nthaya a re, Dikoloti, a le wena ngwanaka re go thuse ka kosha le molentelo, gore Construction Industry Trust Fund (CITF) e e sa bolong go agiwa kwa Phitshane/Molopo e tle go bulwa. Kana se Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente, ke sesupo sa letshwenyego tota mo motsading, gore a o raya gore madirelo jaanong a ka fetoga sehikantswe re a lebile ka matlho. Ke mo fetotse ka gore, motsadi wa me, yo a re tshepisiseng, o a tshepafala, o bidiwa Advocate Duma Gideon Boko. E tlaabo e le tsela e nngwe *Mr Speaker*, ya go nonotsha thuto ya tiro ka diatla, e e tla thusang gore baithuti ba ithute thata ka go gweba ka dikitso le dinonono tsa diatla tsa bone. Go tlhabolola le Pitsane Vocational Training Centre (VTC) ke sengwe se se tona thata se ke dumelang gore se tlaa oketsa barutuntshi, go thusa Batswana go ka tswa mo lehumeng.

Mr Speaker, Tautona o buile ka go nonotsha bokgoni jwa rona mo go direng dijo, masimo a Mosesedi, Mmalore le Kgoro a matona fela thata go ka jesa lefatshe la Botswana. Tautona o ne a bua gape ka go lomaganya mohama wa temo le ba ba rutuntshang, e le tsela ya go rurifatsa gore balemi ba itse se ba tshwanetseng gore ba se dire. Ke dumela gore thulaganyo e *Mr Speaker*, ke yone e re e tlhokang, ke thulaganyo e re sa bolong go e letela gore go diragala gore e re mo re go tsentseng mo mmung, go ntshe mo go tshwanetseng gore go tswe mo temong eo.

Mr Speaker, o tlaa dumalana le nna gore go lwantsha kanamo ya malwetse a leruo e tshwanetse ya nna pheko e tona mo go tsa thuo. Re dikile re na le matshosetsi a bolwetse jwa Tlhako le Molomo go tswa ka fa Afrika Borwa, mme Puso e a leka ka go aga terata. *Mr Speaker*, terata e e tlisitse matlhomola pelo ka jaana baagi ba terata e ba kolotwa. Ba ne ba mpolelela phakela gore, gatwe terata e re santseng re e kolotwa *is being handed*, re boleletswe gotwe re ya go hirwa re le ... (*Inaudible*)... ga re itse gore jaanong dikoloto tsa rona di setse di feta mo re neng re go solofetse gore re ka go duelwa mo terateng e. Terata e *Mr Speaker* e re tletse ka mathata kwa Molete, ka gore maloba jaana makgabunyane ba wetse mo khuting tse re sa itseng gore nne di epelwang. Bana ba jaaka ke bua le wena *Mr Speaker*, re ba bolokile, a mewa ya bone e robale ka kagiso.

Mr Speaker, lebaka le tsile la gore Puso e bone gore e thusa jang balemi gore ba nne le didiba, re lapisitswe ke o nosa kae? Fa o re o batla lenaneo, o nosa kae? Fa o re o batla se, o nosa kae? Mo kgaolong e ke neng ke ntse ke

emetse pele ga re kopana *Mr Speaker*, ne re setse re epile didiba di feta lesome. E ne ya re fa ke le kwa Tswagare banana ba phuthagana, ba re Mopalamente re lapisitswe ke “o nosa kae?” didiba di teng di tletse mo kgaolong, re na le dingwaga tse di masome mabedi didiba tse re di bona, o tsaya *number* o re o ya Water Affairs o re o kopa sediba, ga re di neelwe. *Mr Speaker* re lapisitswe ke “o nosa kae,” ke dumela gore didiba tse re tlaa dineelwa gore Tsaone le ene a kgone go nyenya kwa Tswagare, a bone a kgona go tsenya kopo ya lenaneo, a bo a neelwa.

Mr Speaker kgaolo ya rona e santse e itemogela tlhaelo ya metsi mo mafelong fela a a farologaneng. Go utlwise botlhoko ka gore fa re lebile ditlhopho *Mr Speaker* go ne ga ya go bulelwa phefo fela kwa ga Molopo, Kgosi Sepenyane a nthaya a re Mopalamente re tlhasetswe ke lenyora. Kgosi Manyaneng kwa Mokatako a re re tlhasetswe ke lenyora Mopalamente, ga re itse gore maloba fa nne go bulelwa eng. Ke na le tumelo e e tletseng ya gore Tona Ramogapi a na le Mothusi wa gagwe Motsamai ba tlaa kgona gore ba re timole lenyora le le re tlhasetseng, ka gore golo mo ga se sepe se re tshwanetse gore mo nakong ya gompiano e bo re tshelela mo go sone.

Mr Speaker, kana jaanong ke Mopalamente o o akaretsang dikgaolo tse dintsi tse di bapileng le molelwane. Re tlhasetswe ke bogodu jwa leruo le magotswana *Mr Speaker*. Ke keletso ya rona gore ba ba lebaneng ba fefoge, ke na le tumelo e e tletseng ya gore thulaganyo e re neng re ntse re na le yone ya badisa kgomo e tlaa atologela kwa melerwaneng, re leke go bona gore re tshwaragane jang gore re lwantshe bogotswanyana jo. Kana go botlhoko *Mr Speaker* o tsere *pension* ya gago ya bofelo, o bo o re o reka dipodinyana e re kamoso magotswana a e bo ba di tsera mo go wena o sala o iphotlhere. Ke a itse gore Hikuama wa bo a raelesega gore ke tle ke bue temana ele ya go tlapurela legodu, mme *Mr Speaker* ke tlaa e bua ntse go tseletswe ka gore fa re tsamayang teng nako e setse e gorogile ya gore dilo tse re tle re di diragatse.

Mr Speaker, ke dumela thata gore lewatle le lehibidu re le tlodile, ke na le tumelo e e tletseng ya gore maEgepeto ale ga re kitla re ba bona gape. Dipitsi tsa bone di kganetswe ke lewatle *Mr Speaker*, re gorogile kwa Beula, kwa dithunya di sa swabeng teng. Re goroga *Mr Speaker* ka dikgang tse di molemo e le dikgang fela tse di tokafatsang itsholelo, di itumedisa difalana le disigo tsa rona tsa bogakolodi. Monnamogolo Phusudi kwa Tlhareselele, Mma Manyelesemane kwa Gathwane le bagolo fela botlhe ba kgaolo, ke a itse *Mr*

Speaker gore ba lebeletse molaetsa. Ba ba tla go bona thurifatso ya gore a mme madi a re a buileng a P1,800 a tlaa tsena, mme ke ba arabile ka ba boleletse gore yo o re tshepisiseng, wa tshepafala. Madi ao a tlaa tsena.

Mr Speaker, kana kgaolo ya rona ya botlhopi ke *district* gape, mme ditlamelo di a tlhaela ka gore *district* fela ka leina, fa o re o lebelela sepatela sa yone, ke matlhomolapelo. Go kile ga dirwa *pipes* tsa metsi go dirwa *pipe* e e kananyana mo motseng o o kana wa Goodhope, go nna fela go thubegile, metsi a tletse dikgomo di nwa metsi a a leswe ao. Dilo tse *Mr Speaker*, re fefogele kgang e ya *district*, re tlise gotlhe mo go leng teng, ka gore dilo tse di botlhokwa gore e re o le kwa Beula e bo e le dilo tse re di solofeditseng batho.

Mo temeng ya masome a mararo le boferabobedi *Mr Speaker*, Tautona o ne a toloka ka fa re tlaa dirang ka teng le go tshela le tikologo ya rona. Nngwe ya dintlha tse a lebaneng le tsone, e ne e le ya gore balemi barui ba kgaolo ya rona ba simolole go ipaakanya, ka gore re tlaa nna le go gama marang a letsatsi. Ke dumela gore golo moo ke thulaganyo e e botoka thata, kwa kgaolong ya rona re tlaa e dirisa, re kgone re ntshe dijo tse di botoka.

Mr Speaker, Tautona o ne a bua thata gore dikgang tsa botsogo re tlaa difefogela thata. Kana botsogo jo bontle bo tshwanetse gore bo tsamaelana le neelano yotlhe ya ledula la motho. Mokhanselara Lobelwane kwa Ramatlabama o ne a nthaya a re, ke gore Dikoloti kwa Ramatlabama ke bone go agiwa *fence* e agelwa dipoo ka madi a a seng kana ka sepe. A dipoo tse, tse e bileng di na le ngaka, o raya gore di gaisa batho ba Ramatlabama ba ba senang le fa e le *clinic* le ngaka?

A re, “gompiano fa o lebelela kwa Ramatlabama fela fa o tlola o tsena kwa ga go na dipone, mme dipoo tse di tshubelwa dipone tse di seng kana ka sepe.” A mpotsa gore re leofetse mang Mopalamente? Ke dumela gore dilo tse karabo ya me e nosi *Mr Speaker*, yo o re tshepisiseng o a tshepagala. Ke digela ka go ba araba ka yo o re tshepisiseng gore o teng ke Tautona Advocate Duma Gideon Boko. *Mr Speaker*, nako ya me kana e setse e tsamaile ka bonako jo bo kwa godimo mo go maswe.

Kgang e nngwe e e re itumedisitseng thata e e leng gore Mokhanselara Nkwane o ne a nyenya go feta selekanyo ka yone kwa Hebron ke ya *health insurance*, a bua gore golo moo go tlaa re thusa gore go ke go nne le tekatekanyo, go isa mme mmago kwa sepatela go se ka ga tlhole e le gore jaanong ke mo go kgethegetseng

bangwe fela. Golo mo ke dithulaganyo tse ke dumelang gore e le ruri yo o re tshepitseng ka fa a tshephagalang ka teng, go tlaa diragala Batswana ba tlaa goroga kwa lefatshe lentle kwa Beulah.

Mr Speaker, kana kgaolo ya me re ntse re sokola, mme e ne ya re maloba ka *September* ga nna le kgalhakgoba e e ka kgwang motlakase gore e re thuse gore re se ka nna re ikanya motlakase o o tswang kwa Aferika Borwa. Kwa Mokatako, Mmakgori, Tshidilamolomo, Mabule, ee gone motlakase wa teng e ka re o botokanyana, mme Goodhope kana jaanong e a re imela, kgantelenyana o fitlhela e le gore Mma Kelekwang kwa Mabule fa maru a thiba o a ipotsa gore ijoo! A a a bo a sa ye go tsaya motlakase o. E kete re ka okelediwa kgalhakgoba e nngwe ya nna gore e kgwele motlakase kwa Goodhope gore re kgone gore le rona re nne batho.

Mr Speaker, ke lebogela gore lenaneo la motlakase wa mahala le bo le ne la nna le ise le tewe leina, kana kgotsa le ka bo le teilwe leina e le majasengwe. Ke dumela gore lenaneo le le tlhela sengwe, kana mo e leng gore mananeo a a ntseng jaana, motlakase wa mahala a go nne le *consultant* yo o ka netefatsang gore mme mo go dirwang, go diragala sentle gore e se ka ya re kamoso re bo re utlwa gotwe go šhele golo gongwe kana motho o šhetse mo ntlona a bo kgantele jaanong ba itatotse ba re ga se bone.

Mr Speaker, ke digela ka gore Batswana betsho a re tshwaraganeleng go direla lefatshe le. A re rapeleng mmogo gore Tautona a kgone go re etelela pele ka tshusumetso ya mowa o o boitshepo. Bommogo jwa rona *Mr Speaker*, ke jone jo bo ka re gorosang kwa Beulah kwa lefatsheng le lentle. Botswana yo mosha o mo diatleng tsa rona, mme mmogo re tlaa kgona *Mr Speaker*. Ke a leboga.

MR SPEAKER: Thank you Honourable Dr Dikoloti. Honourable Members, I will now invoke Standing Order 26.2, let us go for a health break of 10 minutes, actually let us reconvene at exactly 5 o'clock.

PROCEEDINGS SUSPENDED AT 4:50 P.M. FOR APPROXIMATELY 10 MINUTES

PROCEEDINGS RESUMED AT 5:00 P.M.

MR SPEAKER: Please let us be seated. Order Honourable Members! Honourable Members, the floor is open, we are still debating the State of the Nation Address (SONA).

MR BARONGWANG (MOGODITSHANE EAST): Tlaa ke le dumedise. Ke bowe ke dumedise Batswana ka bophara. Ke dumedise le ba Mogoditshane, Mogoditshane o gabedi, Mogoditshane East le Mogoditshane West. Ke bowe ke tseye sebaka se ke go leboege gore o bo o mphile sebaka sa *to respond to the SONA*.

Sa ntlhantlha ke leboege Modimo gore a ba a kgonne gore ka nako e kana ka sebaka se re bo re le gone fa re kgonne go iphithelela re le Puso e ntšha, re nnile le sebaka sa go isa Batswana kwa ba re rumileng teng kana re dira sengwe se e leng gore e rile fa re ntse re bua le bone ba kgona go re reetsa.

Ke leboege ba kwa kgaolong gore ba bo ba nnile le tshepo mo go nna. Ke leboege bagolo, banana le bape ba ba ntseng le sebaka sa go tsaya karolo mo ditlhophong tsa 2024 kwa Mogoditshane East. Segolobogolo ke leboege badirelapuso ba ba neng ba tsamaisa ditlhopho tsa 2024. Re itemogetse thitibalo ya seemo se se kwa godimodimo. Re itemogetse *independency* ya Independent Electoral Commission (IEC) le fa ba nne ba makilwe mo go feteletseng ke Madibelatlhopho, ke dumela gore le bone ba Madibelatlhopho ba tshwanelwa ke go leboegiwa. Ba le ba ntsi ba ne ba supa gore ke madibelaphuti kana *rascals*, mme ke bao ba kgonne go nna le letsogo mo ditlhophong tse di gololesegileng, ga go na le fa e le *case* epe e e kileng ya begwa *right from inception* ya Madibelatlhopho, ke a ba lebogisa.

Gape ke tle mo Ntlona e ke leboege Mapalamente otlhe a e leng karolo ya Palamente ya bo 13, ke supe fa ba le pharologanyo e bile ba dirile ditso, ba tlaa tswelela ba nna *part* ya ditso tsa lefatshe la Botswana le Africa ka bophara. Ke leke go ba supegetsa *the symbolic meaning of the number 13*, fa ke ntse ke tlhodumela baitsaanape ba re *the number 13 symbolises cleanness and purifies*.

HONOURABLE MEMBER: ... (Inaudible)...

MR BARONGWANG: Ee. Ke dumela gore ke gone jaaka re *clean* sepe se gongwe se ka tswang se ne se sa tsamaye sentle, thomo ya rona ke *to purify and clean*.

Sa bobedi ba re, *the number 13 brings test, the suffering and death, it is the manifestation of the good or bad generating power. According to Abellio, it represents the 13 mysteries of Tarot which says it marks the uncertainty, the hesitation and the fickleness or again a transformation*, e e nyalanang gotlhe le maikaelelo a gago jaaka o ne o re baya pele o re o batla a

transformative Parliament. E bo e bowa gape e nyalana le molaetsa wa ga Tautona o a o biditseng a re ke transformation journey. Ba re it is the end of something and a renewal, a rupture, that is to say a very important change. That is the symbolic meaning of the number 13. Dilo tse dingwe tse ga se rona re di laolang e bile ga se ka botlhale jwa rona, ke sone se ke bonang gore ke le sedimotsetse bomosola jwa lona Mapalamente a Ntlo e, e re sepe se le se dirang le se dire ka go itse gore le na le tlhotlheletso ya mowa wa Modimo.

Biblically;

- *The number 13 represents the 13 guests at the last supper of Christ. That is how special it is.*
- *Chapter 13 of the Gospel of Saint Paul, during of which the last supper with his disciples, akere, that one of them will betray him ...(Laughter!)... After the announcement of the treason of Judas, Jesus prophesied the Peter's denial. ...(Interruptions)...*
- *Ya bofelofelo, the 13th Psalms says, "the fool has said in his heart, there is no God."*

Selo se re leng mo go sone se ke thulaganyo ya Modimo a re se tlotleng.

Mr Speaker, nte ke lemoge le gore ke tshepa thatathata thomo e o e romilweng ya go re etelela pele, e bile rona ba re leng basha mo Ntlong e, o ya go re etelela pele ka go eletsa go re ruta le go re bontsha tsela e e siameng, ke lebeletse ka fa o setseng o re eteletse pele ka teng. Your qualification as a political scientist ba le ba ntsi re tlaa ithuta mo go wena. Your 10 years experience in this House, it will be very meaningful to us. Your international experience in the international Parliament re tlaa anywa thata.

Re go eceletse masego le matlhogonolo le botsogo jo bo rileng. Re le ba Palamente e le ba Mogoditshane, re tlaa go ema nokeng.

Ka nako yone e, mma ke tlise *the special thanks to the President Advocate Duma Boko go bo a dirile mo go golo. O sale a supile gore o ya go dira mo go golo, e rile fela a tsaya tshwetso ya gore nnyaa ga ke eme, ke ya go dira se Batswana ba reng ke ye go se ba direla, gore ke se kgone, ke gore mma ke ithontshe ditshwanelo dingwe tsa go ema, selo seo re a se mo lebogela. Gape re tseye sebaka se ke le gakolole batlotlegi, motho yo Advocate Gideon Boko, o tswa kgakala a supile gore go na le golo gongwe kwa a yang teng. Fa ke ka le*

supegetsa gore from 2014 to 2024, in a span of 10 years, he has produced a total of 70 Members of Parliament, he deserve to be applauded for that. Fa o lebelela gore ka 2014 UDC e ne e le 17, 2019 - 17, gompieno re bua ka 36, golo moo ke kgolo e e supang a visionary leader, a leader with determination.

HONOURABLE MEMBERS: ... (Applause!)...

MR BARONGWANG: Gape mo go mosola ke gore Mapalamente a a 70 a, ga a tswa fela mo phathing e le nngwefela, a tswa mo diphathing di le mokawana, go balelwa le yone *main opposition* e leng Botswana Congress Party (BCP). Se segolo se a se re diretseng ke *to dethrone the mighty* Botswana Democratic Party (BDP), e e leng gore rotlhe re ne re itse ka fa e nang e na le madi ka teng, e na le dithata tsa go fetola sengwe le sengwe, mme o ne a emelana le yone. Ke bo ke re a re mo lebogisetseng gore a bo a kgonne go supa bopelokgale joo. Ke a le kalo ke lemoge gore gape o kgonne go supa gore ke motho a na le maitlamo e bile a sa lebele maikano a gagwe. E rile fa a tlhophisa Cabinet ya gagwe, wa kgona go lemoga gore o lebile ka leitlho le le tletseng *balance and fairness. He has chosen his Cabinet from three political parties. We will continue to support him and thank him.*

Jaanong fa ke tsena mo e leng puo ya ga *President*, ke e bapisa le *Manifesto* wa party ya UDC, ke itemogela gore *there is an element of consistency* ka gore fa o lebelela *Manifesto* wa UDC...

HONOURABLE MEMBER: Clarification.

MR BARONGWANG: Nnyaa, ke setse ke jele 10 minutes, e banke, re tlaa tla re bona kwa bofelong.

HONOURABLE MEMBER: Di dintsi mo go maswe.

MR BARONGWANG: Ee, le nna ke na le tse dintsi gone fa *comrade*. Fa re ya kwa *Manifesto* wa UDC, o na le *pillars* di le six, and puo ya ga *President* e lekile ka bojoitlho go netefatsa gore *all these pillars are covered. The commitments that were done, le tsone were covered. Ke tlaa tsaya gongwe tse pedi, tse tharo for the sake of time* re tle re bone gore re tlaa sala ka nako e e kae kwa bofelelong.

- *Pillar 1- e ne e bua ka building a deep economy that offers each and every citizen an opportunity for happy, fulfilled life, mme fa o ya go tsena mo SONA, o ya go fitlhela topic ya economic revitalisation, economic diversification beyond diamonds,*

agriculture and food security, manufacturing and value added processes. Fa o lebelela topics tseo, di supa tomagano e e tseneletseng le Pillar 1. Commitments tsa yone ke job creation le establishing a legal framework ya taskforce. Dilo tse tsotlhe, they create a meaningful economic diversification and revitalisation. So, that was Pillar 1, e re supegetsa gore...

MR HIKUAMA: *Procedure.* Ke a go leboga *Mr Speaker* go bo o mphile *procedure*. Maloba ke ne ke kopa fa ke re kana gongwe batho ba setse ba tsaya gore Palamente e a fela. Ga e fele gompiano, go santse go na le dingwaga tse dintsi, tse *five*. Ga gona dikgang tse o ka di fetsang tsotlhe gompiano *and Parliament is not a lecture room*. Jaanong le nne le re letlelela gore fa batho ba re ba a netla... o se ka wa re o fetsa dikgang, ga di fele, ga o ka ke wa di fetsa. Ke ne ke re o ba gakolole.

MR SPEAKER: *Ga se procedure* Honourable Hikuama, *tswelela* honourable.

MR HIKUAMA: Ke ne ke re o ko o ba gakolole gore ga di na go fela.

MR SPEAKER: Tswelela.

MR BARONGWANG: Nnyaa mme o tlaa nkgakolola re le kwa teeng. Ene ke motho yo o nthatang thata. Fa ke ema fela fale o ema fa thoko ga me.

- *Pillar 2* – re ne re bua ka *democracy, governance and security. Topic* e e leng gore o ka e kgatlhegela mo SONA ya ga *President*, ke *strengthening of the anti-corruption oversight institutions and then public sector efficiency and resource management. Commitment* ya ga *President* mo SONA, ke *transparency in Government expenditures*.

Mma ke tlolele gongwe e ke ya bofelo *for puo* ya me ya gompiano, e le *Pillar 5*.

- *Pillar 5* – e bua ka *healthcare, social protection and gender equality*. Mo SONA *President* o lekile *to cover* dikgang tseo tsa botsogo ka *topic* ya *healthcare and social development. Commitment* e a e re beileng pele ke *Mandatory Health Insurance Scheme* le tse dingwe. Ke leka go go supegetsa gore maitlamo a rona ga se a re ka a lebalang.

Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente, fa ke ya go tsenelela mo puong ya ga *President*, ke itemogela dilo di le nne *nationally*;

- *A restoration of hope on a hopeless society.*
- *Accelerated Infrastructure Development.*
- *Laying a foundation of a meaningful economic opportunities.*
- *Prioritising food security.*

Dilo tseo ka bone jwa tsone, di nthaya di re re tlhokana le boeteledipele jo e leng gore bo ka *deliver* dilo tse re di ipeleng pele tse, re tlhokana le boeteledipele jwa tlhwatlhwa, jo e leng gore bo a tshephagala, jo e leng gore bo kgona go emelana le diemo dipe ka dinako dipe. Boeteledipele jo e leng gore bo *very objective*, mme boeteledipele jo bo teng gone fa, e bile ke a tshepha bo na le dinonofa dipe tse di tlhokafalang.

Sa bobedi, go nthaya go re re tlhokana le *a very strong and independent oversight institutions or checks and balances*. Foo ke dumela thata e bile ke tshepha thata *the current opposition*. E tlaa re thusa *on checks and balances* fela jaaka ba itshupile gore ba tlaa tswelela ba bereka le rona mo go tsamaiseng Puso.

Mma ke supe gape gore re a itse gore *we are inheriting society* se e leng gore se ntse jang, se se nang le ditsholofelo tsa ka bonako. *We are inheriting collapsed systems*, e le *education, health and infrastructure*. Re a itse gore re tseeletsa mo go Goramente yo e leng gore o ne a iphitlhetsa a na le diemo tse di tshwanang le tsa COVID-19. Kgang e bo e nna gore mo go tsone diemo tse a kileng a kopana le tsone, rona re le babusi ba gompiano re ithutile eng. Mo go se re se ithutileng, re ya go se *apply* jang fa diemo tse di ka tla?

Re a itse gore mo babusing ba ba fetileng, ba ntse le diemo kana le gompiano re iphitlhela re le mo diemong tsa *market* wa teemane o e leng gore ga o a iketla. Kgang ke gore rona re dira eng ka *one, we need to be having a clear framework of what are we going to achieve to make sure that we deal with this*. Ke sone se puo ya ga *President* e ntseng bokhutshwane jo bo kalo, e bile e ntseng motlhofo mo go kalo gore a kgone e fitlhelele Motswana mongwe le mongwe, e bile e kgone e tlhologanyesege bomotlhofo. Ke bo ke dumela gore e ya go nna *a bridging tool towards converting the Manifesto into Government's deliverables*.

Jaanong fa ke tabogela kwa motseng o ke o emetseng wa Mogoditshane, totatota fa ke o *zone* e leng Mogoditshane East, o fitlhela motse o e leng gore o na le *a very good competitive advantage*, e e leng gore re

e tlodisitse lebaka kana Puso e e fetileng e e tlodisitse lebaka ka lebaka le le leele. Ke le moeteledipele wa bone wa gompiano, ke tshephisa batho ba Mogoditshane gore dilo tseo tse ke di bitsang *some competitive advantages*, tse e leng gore Mogoditshane o na le tsone, di ya go tswelela di ungwela Mogoditshane, e bile re ya go di dirisa go netefatsa gore bomosola jwa teng bo a itshupa. Lebaka le tshwana le la *location, its proximity to the capital city, it is an advantage. To be a transit to major villages*, golo moo le gone ke poelo e e leng gore fa re ka e dirisa, re ka e lebelela e le *an access to other markets or bigger markets*.

Population; re na le *population* e e leng gore ka bo yone fela *it is a market. So we are going to take advantage of that*. Sepe se ke tlaabong ke se bua gongwe e le mo Palamenteng e, kgang ya me e ya go nna thatathata mo go reng re na le *market already*, lona re thuseng fela ka ditsompelo. Re na le *human resource* e e leng gore *it is a younger population*.

Connectivity; ditsela di teng, mafaratlhatlha a teng. Ditsela tse di fitlhelang metse e metona kana ditoropo tse di nang le *a meaningful economy and then access to technology*. Jaanong fa re ya go tsena kwa Mogoditshane re fitlhela eng mo seemong se re leng mo go sone gompiano; re fitlhela seemo se e leng gore *the society was slowly drifting into a complete hopelessness*. Ke seemo sa gompiano ka gore ga gona ditiro kwa Mogoditshane Motsamaisa Dipuisanyo tsa Palamente. *The standard of living is very poor* mme kana re bua ka motse fela o e leng gore fa o tswa fela mo Gaborone o tsena ka one. Motse o e leng gore fa o le mo Gaborone, fa sepe se go turela o se fitlhela kwa Mogoditshane. Motse o e leng gore fa o tlhoka sepe mo Gaborone o se fitlhela kwa Mogoditshane. *So golo moo e nna e kare kwa Mogoditshane lehuma la rona has been inherited into Mogoditshane le tswa kgakala*.

Fa o ya kwa Mogoditshane go na le *a shrinking market because* batho ba teng ba lwela *market* o monnyennyane kana o mogolo, o o tsweleng ka go ngotlega letsatsi le letsatsi le batswakwa, *especially* maZimbabwe le maNigeria. Go setse go beilwe ditafole fela kwa Mogoditshane mme di sa bewa ke Batswana di beilwe ke batswakwa. *The market is getting smaller because the population of people who are traders* e tswelela ka go gola letsatsi le letsatsi mme *market* o o tlhokang *services* tseo o sa gole mo go kalokalo. *So* Batswana ba Mogoditshane ba tlhoka gore ba sirelediwe *unto this market*.

Golo kwa Mogoditshane *there is a lot of commercial business mme tax is not collected* sentle. *Tax* e ke yone e e neng e ka bo e thusa lefatshe la Botswana. Fa o tsena kwa Mogoditshane go na le bo Choppies ba le *about four*. Ke dumela gore ke one motse fela o o nang le bo Choppies ba ba *four*, bo Sefalana ba babedi. *There is a lot of commercial trade* kwa Mogoditshane. *Tax* fela kwa Mogoditshane o ya go fitlhela e le gore *we did not collect* se se lekaneng Mogoditshane.

Mafelo a tshwana le Mogoditshane a setse a na le *services*; *at least* re ka bo re na le *services* tsa ga Goramente tse di thusang *in collecting tax*. Fa ke re *the society is drifting into hopelessness*; *the education system* ya bana ba Mogoditshane *is shrinking* letsatsi. Fa o lebelela *pass rate, a primary school is around 60 per cent* mme fa o ya go tsena kwa *junior* gone, *it is about 30 per cent*. Bana ba ba salang *between junior* le *primary* kwa Mogoditshane ba ya kae; ba ya kwa mekgwatheng.

Health collapsed; re bua ka motse wa batho ba le 44 000; Mogoditshane East *it is still running* ka *clinic that runs from 8:00 until 4:30*. *Clinic* ya *two rooms* e e fetwang ke koloi ya ga nkgonne, mo gongwe e bo e nna *caravans*. Ngaka e nosi e e theogelang *from 8:00 up to 4:00*.

Fa o ya go tsena mo *social ills* di tsera phekelo e sele. Go na le mathata, batho ba amogiwa dilo tsa bone kwa Mogoditshane. Golo mo go ne go ka rarabololwa fela ke gore re tsene mo ditumalanong tse di rileng le masole ka gore re na le kampa ya masole gone kwa. Batho bao ba ka bo ba re thusa ka *to provide a Corporate Social Responsibility (CSR)* ya gore *at least* le tle *to patrol* motse go fitlhela sengwe le sengwe se boela mo mannong.

Puo ya ga *President* e supa *a little bit of hope* mo bathong ba Mogoditshane ka gore e bua ka *the national housing plan* e ke dumelang gore fa go ka lebelelwa Mogoditshane thatathata kana ga lebelelwa go simolola *project* e kwa Mogoditshane, e ka felela e re thusa *to solve* mathata a a saletseng kwa morago mo lebakeng le le khutshwanyane. Re kgona go dirisa Mogoditshane e le *a pilot place* ka gore e setse e le gaufi le toropo, *foremen* tsa *project* eo di tlaabo di kgona *to monitor project* eo di le gaufi.

Motse o tshwana le Mogoditshane o na le kampa ya masole, babereki ba ga Goramente, barutabana ba palo e e kwa godimo ba ba kgonang go dirisiwa *as possible tenants*. *So* motse wa Mogoditshane *is ready for this*

project. Fa *project* e e ka simololwa kwa Mogoditshane *Honourable* Salakae, e ka re thusa gore e tabogise *services* tse di ntseng di tlhokafala ka bokete di tshwana le ditsela. Ke dumela gore ga o ka ke wa tla wa tlhoma *project* e e ntseng jaana go sena ditsela.

Kwa Mogoditshane ga gona ditsela *Comrade* Salakae, *there is about* 14 kilometres (km) ya *tared road* mme bona gore Mogoditshane o kana ka eng. Fa o re o a di lebelela, *about* 15km ke *gravel roads*, 11km ke *paved roads*. So motse o o tshwanang le Mogoditshane wa 20 *square kilometre* o monnyenyane mo re kabong re setse re o tsatsankile ka ditsela tse e leng gore *they are not going to cost us that much because they are within a smaller area but servicing* batho ba bantsi. *Honourable* Salakae ke a kopa, le lebelele Mogoditshane fa le ya go tla mo kgannyeng ya *national housing*. Kwa Mogoditshane dipalopalo tsa batho ba ba tlhokang *the services* di godile mme *the services themselves* di saletse kwa morago. Ke buile ka ditsela.

Education; go na le *junior* e le nngwefela le *primary schools* tse tharo mo kgaolong ya me, le fa ke tlhakanetse *senior* le Mogoditshane West. Dilo tse fa o lebeletse dipalo tsa batho ba le 44 000 di tshwanela ke gore *at least* e bo e na le *a senior school* ya yone.

Health; *at least a primary hospital* ka gore re setse re na le batho ba ba supang ba etela kwa Mogoditshane ba le dipalo tse dintsi. Re setse re na le metse e tshwana le Gabane le Moshupa e tsaya *services* kwa Mogoditshane. Kwa Mogoditshane re setse re na le *plot* ya *this primary hospital*. *Once again* Rre Salakae, fa e le gore go na le *plan* epe fela ya go aga sepatela, re setse re na le *plot*. E setse e beilwe, se se tlhokafalang ke gone gore *let us fund it* e tswelele.

Ke na le bothata kwa Mogoditshane; go na le lefelo gatwe Ledumadumane North. Lefelo le le bapile le Block 8, le bo le itsheega ka Block 10 mme fa o tsena teng ga gona metsi. Ba santse ba a nwa metsi *from standpipes* mme fa o re o lebelela ka fa Garobone Block 8 le ene Block 10, metsi ke maphashaphasha fela. E bile go na le *pipeline* e e fetelang kwa Molepolole. Ke bua ka batho ba e leng gore ga ba na metsi mo malwapeng a bone. Ke eletsa gore mo *projects* dipe tse di tlaa tlang ka bonako, batho ba Ledumadumane a ba gakologelwe.

Kana le seemo se se ngomolang pelo se e leng gore ga ke eletse gore ke ka kwa tsa fa ke sa se le bolelela sa lefatshe le le jewang ke ditšhekwane. Lefatshe la Mogoditshane la bofelo fa le bewa ke ka 2014 mme go

tswelela ka go nna le peo. Kante peo e ke ya bomang, e dirwa ke bomang? Ke setse ke tsentsa *Motion* wa gore ke kopa *a forensic* ka gore go lebelega o kare *of late* lefoko *forensic is going to be very common*. Le nna ke ikopela *a forensic audit* kwa Mogoditshane ya lefatshe. Tota kwa Mogoditshane *I will be very specific*, ke batla gore ope yo o kileng a amana le lefatshe a bereka mo ofising ya Puso e e amanang le lefatshe, *for the last 25 to 20 years be audited*. A o ka nna Kgosi, Mokhanselara, Mopalamente kana ope yo e leng gore o ne a amana le peo, a go nne *a forensic audit* gore batho ba ba tshotse eng.

Lefatshe la Mogoditshane le kwa go bo mang. Fa go nna fa, ke tshwere *corruption* ka diatla. O kile wa bona o tshwere *corruption* ka diatla...

MR LEKAU: *Elucidation*. O e tshwere sentle mokaulengwe, *neighbour*. Ke ne ke re a o ne o sa bone go le botlhokwa gore o se ka wa re *forensic audit* fela, gongwe o ba kope ba ba tshwereng 46 wa *plots* tse di mo Mogoditshane, fela fa a itse a sa e tsaya ka tlhomamo, a e buse fela gore go se ka ga salasalanwa morago?

MR BARONGWANG: O a itse gore *we are frustrated by one* mafoko a Sekgoa bontsi jwa nako. Fa go ne go na le lefoko le le fetang *forensic*, tota ke ne ke eletsa go dirisa le le supang gore golo ga teng go nne bonako, go tseneletse, e bile go sa tlhaole. Ga ke itse gore ba ba tlhologanyang Sekgoa ba ka go bitsa eng. O bua mnete fa o bua gore go na le ba go setseng go itsiwe gore ba na le dipalopalo tse di kae tsa *plots*. Ka e bile re setse re na le *record* ya gore re itse gore semangmang o na le *plots* tse di kae, re simolole ka bone. Re tlhole pele gore a mme tsone o di tsere sentle. Re kgona go dirisa *that factor* ya gore *where are we going to start our investigations*.

Ke a bona gore ya me e a taboga nako mme ke ne ke eleditse gore ke se ka ka e fetsa go le kalokalo. Kgang ya go fetlha mebereko, ga ke eletse go tswa ke sa bua ka *this hemp idea*. Ke a itse gore e batla lefatshe le le ntsintsi le gongwe re ka le fitlhelang kwa Borolong kana Pandamatenga. Ke eletsa gore kwa Mogoditshane ka gore sengwe le sengwe se teng, *at least these processing industries* go lebelelwe gore a mme re ka se ke ra di isa teng. Batho ba Mogoditshane ba tletse *skill* se se ntsi, ba na le botlhale jo bo ntsintsi. *Hemp* e ba kgona go e *change*, ba dira se sengwe se e leng gore lona gongwe le ne le sa se akanya. Le lebelele gore Mogoditshane ke lengwe la mafelo a e leng gore dilo tse di dingwe le ka di lekeletsa teng, *indirect or directly*.

Ke ne ke re ke le supegetsa *corruption* e nngwe ke e ke e tshwere fa, ke bona nako ya me e sia. Go na le *certificate* ke se sa *plot* e e beilweng ka August 2024. *The very same plot* ka April 28, 2006 go ntse le a *point* mo *minutes* tsa *land board*, la re, “*the board visited the site on the 28th April, 2006 and disapproved the application on the ground that the application was received during freeze of receipt of application. The area is also earmarked for road reserved. The applicant was advised to remove the structure.*” *The very same plot* jaanong gompiano ke e e filwe ka 2024, mme fa e ne e gannwe *on grounds of future developments*. So, *this is clear corruption* e e diragalang kwa Mogoditshane, re bua ka *corruption* e e tshelang e seng e e sa batleng sepe gape. Nako ya me e siile mme ke ne ke eletsa go le bontsha gore *corruption* kwa Mogoditshane fa re itebaganya le dikgang tsa lefatshe, e a tshela, e tsamaya ka maoto. Ke batla go gatelela kgang ya gago Rre Mokgware gore *corruption* e tshwanetse go potlakelwa.

MINISTER OF LABOUR AND HOME AFFAIRS (MAJ. GEN. MOKGWARE): *Elucidation.* Kgang e o e buang e motlotlegi re bapile, *we are serviced by the same land board.* Mabaka a ke neng ke a bua fa maloba a o a buang, fa re ntse re a a gatelela gape ra re, *land board* e ya Mogoditshane, go tshwanetse go tsewa kgato e e maleba ka potlako tota. Re bua ka batho ba e leng gore gompiano jaana, ba rekisa ditsha. Ke kgona go ya go di go supegetsa ke re go raya ke re, go rekisiwa tse di kana. Ba dirisa bana ba ba sa itseng sepe ba ba neela madi. Ke go supegetsa gore mme yo maemo a gagwe ke sennanne mo *land board*. Ke batla gore golo mo go potlakelwe Motlotlegi *Minister*. Tanki.

MR SPEAKER: O mo jela *seconds*.

MR BARONGWANG: O e tswetse sentle, nnyaa re ne re e tswala mmogo nkgonne. Mma ke go leboge. *Message* wa me o kalo, mme ga o a fela, mo ke *half* ya one. Ke dumela gore mo nakong e e tlang, re tlaa o ala. Ke a leboga.

MR DISHO (OKAVANGO EAST): Ke a leboga *Mr Speaker*. Ke leboge Mapalamente ba Ntlo e ya bo 13. Ke a le leboga maUDC gore le bo le kgonne go fenyha mosepele o o neng o le thata o wa *forensic*. Ke a le lebogisa bakaulengwe le ba ba le fileng ba BDP, le bone re a ba lebogisa ka Setswana sa re, go sego letsogo le le abang go na le le le amogelang.

Bakaulengwe, ke supe gore ke Mopalamente wa ntlha a kgaolo ya Okavango East. Kgaolo e e ntšha mo Pusong e e ntšha, sengwe le sengwe se sesha. Mopalamente

o mosha, mo Pusong e e ntšha, le kgaolo e ntšha, le bathlophi ba yone ke la ntlha ba tlhophi. Ee mme bakaulengwe, ga ke na go senya sebaka ke tseela gore ke filwe metsotsonyana fela, 30 *minutes*. *Mr Speaker*, ka gore kgaolo e e ntšha gongwe o ka bo a mphile 40 ka gore mathata a yone ga a tshwane le a dikgaolo tse dingwe tse di kgologolo tse di ntseng di thusiwa gale le gale. Ke le fe setshwantsho sa kgaolo e ke tswang mo go yone ya Okavango East, pele ga re tsena mo *response* ya ga Tautona. Ke ntse ke dumedisana le bakaulengwe fa, ga ba itse gore Okavango East ke selo se se ntseng jang, se fa kae mo *map*. *Minister* o mongwe kgantele o ne a nthaya a re nnyaa, maina ao ga a yo mo *map* kana mo *Atlas*.

Okavango East bakaulengwe, e mo Bokone Bophirima. E ne e le Okavango pele la ntlha. Okavango yo o neng a emetswe ke *Honourable* Kenny Kapinga, a kgaogannwa maloba fa gabedi. Re kgaogantswe ke noka *and I still got a bit on the side* ya ga Kenny kwa Gani, Maholameno, Xamkucha. Okavango East ke kgaolo e e nang le batho ba le 21, 400, ba e leng gore fa e sena go kgaolwa *last year from* Okavango West, ra sala re sena sepe fela se re nang naso. Ga re na le fa e le *shop, taxi* le tsela. Ga re na sepe se re nang naso bakaulengwe. *It was part of the constituency which has been neglected for so many years, more than 58 years*, ke sebopogo sa Okavango mo Pusong e ntšha. Okavango East yo re buang kae ene, ke ene yoo, yo o bapileng le *the Caprivi Strip*. Fa o tswa fela mo Okavango East o tsena mo Caprivi Strip, re kgaogannwa ke molelwane o le terata ya teng le yone e saleng e gogilwe ke ditlou. O kgona go iphitlhela o le mo Katimamolelo kana o iphitlhela o le mo Omega 3, fa e le gore le a itse le tsamaile ka *that* Trans Kalahari. *We are talking of* 1, 400 kilometers (km) *from here, and it takes about two days for me to get where I am, from* Okavango East. Ke dikgwetlho bakaulengwe. Ke ne ke re ke fete ka setshwantsho sone seo. Re lemoge kgaolo e ka gore *Ministers*, e bile le na le ditshwetso, le na le dithata, le tshwanetse gore le *fly* thata le ye kwa kgaolong ele.

Fa le ka tsamaya ka koloi, le ya go tsaya *two days*, le ya go tsaya malatsi a lona a *to respond*. E tshwanetse gore *helicopters* di tsamae thata mo kgaolong ele le e tlhodumele. Ke tsaya gore le a e tlhaloganya bakaulengwe.

Ke buile ka tsela. Re itlhaganelele *points* tse ka gore nako ya teng o kare e a tsamaya. Mo dikgaolong di le 61 tsa Botswana, ke yone fela kgaolo e e leng gore ga e na le fa e le seknotere. E tswa jaaka mo Gaborone

go ya go tsena Mahalapye. *It is 200km in length from Gani all the way to Gudigwa. Gone fa Gudigwa, ga se kwa bofelelong jwa yone, ke raya gore ke gone fa the last village, there are still more settlements further down, another 70 km yo e leng gore there may be six or five people. Ke dikgwetlho, fa e le gore o campaign mo kgaolong yone ele, you will have to fill up your car maybe two tanks o latela batho ba le 6 for 70 kms which is 6 hours on a deep sand, one way. Ke dikgwetlho tsa dikgaolo tsone tsele. Fa o ipapatsa mo kgaolong ele kana o batla go ka nna moemedi wa yone, ke dikgwetlho tse e leng gore re kopana le tsone.*

190 km where people resides from Gani East all the way to Gudigwa, it is a gravel for 58 years. Batho ba Okavango ba nthomile gore ke tle kwano mo Ntlong e ke le Mopalamente wa botlhano go tla go bua ka tsela e. E ne e ntse e le Okavango yotlhe yo a neng a emetswe ke Mapalamente ba le four re bo re kgaogannwa, jaanong thata part yone ya Okavango East e ba nthomile gore ke tle fa ke tle go tsewedisa dipotso kana dikopo tse di neng di ntse di kopiwa ke Mapalamente ba pele le tse dingwe go ya pele. *If I can take you back, from 1984 nako ya ga Joseph Polano Kavindama, may his soul rest in peace, o ne a le mo Ntlong yone e a buelela tsela yone e ke buang ka yone ya 190 km le part of what has been done already on the other side ya ga Kenny. 198 km from 1984 Mopalamente a tla fa mo Ntlong yone e a kopa kgwedi le kgwedi, ngwaga le ngwaga. Ga romelwa yo mongwe Mopalamente, the same. Ba roma yo mongwe wa boraro, the same. Wa bone, Kenny ke mopaki e bile ke na nae mo Ntlong yone e a ka supa. He has spoken about this road several times mo e leng gore gompiano jaana on the last regime ga ke itse gore ba simolola ba ikgatlha ka rona kana jang. This road has been nicknamed mokwepa o montsho. Ba ya fela kwa ba fofa, ba re nnyaa mokwepa o a goroga now now. Ba setse ba simolotse go aga, gongwe ke yone ya DM e le buang ka yone, ba re supegetsa batho kwa gore nnyaa ke bone ba agang tsela yone e. Le gompiano ga re itse gore ba ile kwa kae, ba na le borre Molale.*

Bakaulengwe, ke yone the status sa tsela. Gompiano jaana ga go tsamaege mo Okavango East. Ga go na tsela Rre Salakae. Ke ne ke utlwa o ribolola e nngwe maloba kwa o re in two weeks' time e tshwanetse gore e dirwe. Ke re ka gore a month ago the last regime before they got away ba re boleletse gore tsela e a dirwa madi a teng. Jaanong ke kopo mo go lona kana mo go Honourable Minister Salakae ke re re utlwa ba bangwe ba re madi ga a yo, mme mo go wena ke re madi a ka ba re solofeditse

less than two months ago gore madi a teng, e bile mokwepa o a dirwa, batho ba Okavango ba nkokile ba re madi ao a se ka a kgongwa a ye go dira tsela ka gore ba e emetse, gore e dirwe gompiano ka ponyo ya leitlho ke Puso. *If you were not there the Permanent Secretary of the Department that you are in...*

HONOURABLE MEMBER: Clarification Honourable.

MR DISHO: Nnyaa, ema pele ke wele. *Minister*; ke a wela ke tlaa go fa sebaka. Lotlhe le Mr Motshegwa ke tlaa le fa sebaka lotlhe, ke motho yo ke ratang go aba.

Jaanong tsela e tota is the main reason why I am here, one of the main reasons. *At least 50 per cent of why I am here is this road. Jaanong fa o ka thusa batho bale, o tlaabo o feditse lehuma mo kgaolong ele.*

Ke supe gore kgaolo ele e na le ditlou, 80 000 of elephants are roaming around. *All the potentially dangerous animals are there tse o ka di akanyang; lions, leopards everything, Re humile sengwe le sengwe mo kgaolong ele. Re bo re huma le lone lehuma. Poverty ke dilo tse e leng gore re a di phakisa kwa ga rona. Fa o ka ya kwa kgaolong ya Okavango East Mr Salakae, o ya go tswa ka bag e e tletseng ya lehuma, re a go phakisa. Jaanong re go kopa mokaulengwe, Honourable Minister yo ke go tlotlang thata e bile re bapile, yo ke rekang dikgomo kwa go wena, ke re gongwe assignment ya gago ya ntlha ya Palamente ke go etela kgaolo ya Okavango East, o simolola fa Gani. O se ka wa tsamaya ka koloi ya BX ka gore tseo ga di utlwe dibambara, tsamaya fela ka koloi tsone tsa rona tse o kgweetse fela, kana o kgweediwe sentle o lala, it will take you at least three days to finish that 190 km. That is the minimum from one end to another. Mahalapye you can do it come back and attend the Parliament. On my side, you cannot do that. So, it needs a planning gore o fetse that 190 km.*

Gompiano ditsela tsele they are flooded with water from the rains. Ba Honda Fit, dikolotsana tse dinyennyane is impossible to go. Mo re dumelang gore ditlhabololo tse tsotlhe tse re tlaa di kopang, kana re kopa shop kana sepatela, fa o sa dire tsela, all of these ga go diragale. Tsela is the main thing se se tlaa thusang matshelo a batho bale ba Okavango East ba ba nthomileng fa. Ke ne ke re ke kgwe mosi go sekaenyana.

Jaanong ke boe ke ba leboge le bone gore a bo ba nthomile batho ba Okavango East gore a bo ke le fa. Ke a ba lebogisa. Ba tlhophile fela thata, e bile ba a itse gore ke tliile go ba buelela. Ke a ba rata batho ba Okavango

East. Fa ke nna *more than two weeks* ke le gone fa, e nna o kare ke latlhegile, *so I have to go back two days* ke ye go bona gore ba ntse jang, ke ye go ba tshwara ka seatla, ke ye go ba lebogela tlhopho ya bone e ba e dirileng kana se ba se dirileng.

Ke buile ka lehuma mokaulengwe gore mo kgaolong ele, *if you listen at my debate*, ke ne ke utlwa *speech* sa ga Tautona maloba a re *is 27 per cent unemployment in this country*. E bile a supa gape mo *point* ya gagwe e nngwe ya *number 14* a re *he is aware of all the challenges*. Jaanong mma ke go fe *points* tse pedi. *Point 14* ya re, "*As your President, I am aware of all the challenges in this country.*" Jaanong *if he is aware of all these challenges* tsa rona, tsa Okavango East *included*, re ne re mo kopa gore a di tsibogele ka gore di tlabisa ditlhong. Le ba World Health Organisation (WHO) fa ba ka re bona mo dipateleng tsone tsele, ga ke bone gore le Puso e e ka tswelela. Fa makgotla a mangwe a a kanokang dilo tse a ka re fitlhela kana a ka fitlhela seemo sa Okavango, kana ba ka etela Okavango East ba bo ba ya go fitlhela mathata one ale, dilo tse di ntsi di tlaa senyega mo lefatsheng lone. Ke yone kgaolo fela e e leng gore mo 200km yo ke buang ka ene, *there are only two Junior Secondary Schools* tse e leng gore ga di nke di fela le fa e le ene *40 per cent*. Gompiano *they had 26 days*, ke sale ke tla fa e le gore sekole sele ga se na le fa e le metsi. Bana ba kgaolo ele ba gelela metsi kwa nokeng 3km *for them* gore ba tlhape ba ye kwa sekoleng, ba apeelwe dijo ba je. *We were forced to donate money* gore ba rekelwe marotho *at least* ba je ba ye kwa sekoleng *because the chefs they cannot cook, they have got nothing*. Ga ba ka ke ba tlhatswa le tsone dipitsa.

So, water utilities ke ne ke bua le Rre Ramogapi maloba gore a tsibogele ngang eo. *Ministers* lotlhe, ke a le kopa, ke a le ikobela gore tsayang koloi e nngwe fela kana *bus*, ba le tsenye mo baseng lotlhe *to save the costs* ka gore la re ga le na madi. Tsenang mo baseng, mme le se ka la tsena mo go ya setšhaba, tsenang mo go yone e le tlaa duela ma P100 le thologe mosepele le ye kwa Okavango East, le go bona mathata a re nang nao. Ke a le kopa *Ministers* tsa me, ga se gore ke a bo ke le nyenyefatsa, ke re le ye kwa, mme *bus* e e ya go felela mo *constituency* ya ga Honourable Kapinga ka gore ga e ka ke ya tsamaya mo kgaolong ya me. Kwa ga ke itse gore le ya *to explore* ka dinao kana jang, *because bus* ga e ka ke ya tsamaya. Metsi a tletse mo ditseleng, *there is no water, but yet the constituency receives 11 billion cubic metres* ya metsi ngwaga le ngwaga. Noka ya Okavango *which is the second largest river in Southern Africa*

drains water from Angola, a feta ka *constituency* ya me. A eleng gore *it is lost through vapor transpiration in the delta*. A feta ka rona, ga re a dirise. Re a leba ka matlho fela jaana, mme batho ba bolawa ke lenyora.

Ke dikgang tse re tshwanetseng go di tsibogela bakaulengwe, re fa, *I am not fighting with you*, ke ne ke re re tle go dirisanya mmogo, re buisanye ke le rolele mathata a me, ka gore ke lona ba le busang, ke lona babusi, batsei ba ditshwetso *at the end of the day*. Ke sone se ke le bolelelang mathata a. Metsi a a tlhotlhiwa gone fa Mohembo fale, a sefiwa fa Mohembo, re ne re nwa mo mogobeng, re itlhobogile *for all these years*. Ga isiwa mo gotweng *water utilities*, maloba e bile ke ne ke re ke tsenya *Motion* wa gore *water utilities* bakaulengwe *should be cancelled* mo Okavango East, ka ke a itse gore *is an Act of Parliament by law*. Jaanong *it should be cancelled* mo Okavango East, *because* e sale ka e isiwa kwa Okavango East *it has not performed*. *Every month* re na le bothata jwa metsi, *more than 10 or 15 days* re sena metsi, mme re na le *the P11 billion cubic meters* ya metsi a a fetang *through in a permanent river, it is not a seasonal river*. Noka e tona e e leng gore *it is 200 metres wide and 10 meters deep in some cases*. Tse dingwe *maybe 15 or 20 metres deep*. Re bo re tingwa metsi, ba palelwa ke go re sefela metsi fela, ba tlhatswa, ba bo ba re siela metsi, batho. *So, for 15 days* mokaulengwe o ka lebelela le wena wa bona gore batho ba ba tshwanang le bo Shaikarawe ba e leng gore *they are 15 kilometres from the river*; ka gore didiba tsa *water affairs* tse di neng di siela batho metsi *are no longer operational* di emisitswe. Kwa bo Ngarange kwa go neng go dirisa *water affairs*, didiba tseo di emisitswe. *So we rely on water utilities to supply us with water, and we are siting 15 kilometres away from the river*. A mme o tlaa tsaya emere ya gago o ya go gelela metsi *15 kilometres for 20 days*. *At least* fa ke le fa le kgona go ntshiela metsi *every day*. Batho ba Okavango...ka lebotlolo lone le *of which I receive water*, e bile *I am adapted to it*, ke kgona go nna malatsi fa gongwe a le mararo ke sa nwe metsi *a because I am adapted*. Kwa Okavango *you stay there for 15 days being tormented by the last regime*. Ke le kope bakaulengwe gore le tsibogele dikgang tse, metsi, tsela, fa e le gore o *Minister* wa metsi, tsena mo baseng e ke buang ka yone. Fa e le gore o *Minister* wa tsela, tsena mo buseng e ke buang ka yone. *Minister* wa *education, child welfare*, tsena mo baseng e ke buang ka yone.

HONOURABLE MEMBER: ... (Inaudible)...

MR DISHO: Ga ke na go tsenya wa *Local Government* mo teng, ke tlaa mo ntsha mo teng...

HONOURABLE MEMBERS: ... (Murmurs)...

MR DISHO: Ke tlaa nna le lona mo baseng *accompanying you* bakaulengwe. Wa *Health* mo teng, kana *Assistant Minister*, o kae, kana ke a mo tshaba Modise? Le *Assistant Minister* mokaulengwe ka kwa wa Nata-Gweta a tsene mo baseng e re ye kwa Okavango re ye go bona mathata a kgaolo ele. Ga a tshwane le dikgaolo tse dingwe. *I am not standing here because I am a politician*, e bile ke kgona go bua tse dingwe tse ke batlang go di bua fa. *I am talking facts* gore, batho ba le ba a swa. *They are left with few minutes if not, short period*, ba saletswe ke motsotso fela. Mr Salakae, ke bua le wena Morena, ba saletswe ke sebaka se se khutshwane. Mma ke taboge ka *points* tsa me.

HONOURABLE MEMBER: Elucidation.

MR DISHO: *Elucidation*... ehe, nnyaa o tlogetse, ga gona molato. *Education*; Mma ke tsepame mo dikgannyeng tsa me. *Education*...

HONOURABLE MEMBER: ... (Inaudible)...

MR DISHO: Nnyaa, o tla e araba, o tlaa mpha tsela ke bo ke isa kwa Okavango...

HONOURABLE MEMBERS: ... (Laughter!)...

MR DISHO: Re na le *junior secondary school* tse pedi jaaka ke buile tse e leng gore maduo a tsone ga a fete le fa e le 40 or 30 per cent. Ke rona fela ba e leng gore *we produced the results* tse di kwa tlase mo kgaolong ya rona, mme ke setse ke supile re le botlhale, jaaka o bona ke le gone fa. Jaanong mme dikgwetlho tse ke buang ka tsone tse e leng gore *people will have to be sent home* ba ya go nna ... (inaudible)... ka gore ga gona yo o nang le metsi le dijo mo dikoleng, ga gona yo o nang le eng. *Sometimes even le transport to get to those schools is a problem*. Ke bua ka dikgaolo tse di tshwanang le bo Tobera, fa o ne o nna kwa Tobera *Minister of Child Welfare and Education*, e ya kwa Tobera o ye go nna mo Tobera *two weeks*, o ye go bona seemo sa kwa. Bana bale kwa ba eleng gore *from standard one to standard seven* ba ntshiwa kwa go bo mmaabone ba bo isiwa *to a boarding school at an early stage of six years*, o bo o isiwa kwa. *Then when they get there, there is no food*, ga gona le fa e le metsi, ga gona le fa e le eng, bana bale ba bo ba ngwega. *During my campaigns* ke ntse ke tsamaya ke kopana le bone e bile ba mekamekane le ditlou *in between, young kids of*... ba boela kwa motseng ba ngwegile kwa sekoleng, *because they have got no food, they have been going for days* ba sena le fa e le

dijo. Ba ngwega gore ba boele kwa metseng ya bone, kwa go bo mmaabone. Bo mmaabone ba itse bana ba le kwa dikoleng, kwa sekoleng ga gona yo o nang le dijo, bana ba a ngwega, *they have to go back to* Tobera. *Some were even taken 100 kilometres away from* batsadi ba bone. Ke diemo tse e leng gore ga di tshwane, ke sone se o utlwang ke re fa o le mo Mogoditshane mathata a gago mo Mogoditshane ga a tshwane le a ka kwa.

HONOURABLE MEMBER: Clarification.

MR DISHO: Yo o batlang *to elucidate*, mathata... ga gona yo o nang le mathata. Nna fa ke lebile le fa le ntse le bua ka mathata a lona ke bona e bile le le mo selong se... ka gore ga o ka ke wa kopa sepatela fela gone fa Mogoditshane fa Princess Marina a le fa.

HONOURABLE MEMBERS: ... (Laughter!)...

MR DISHO: Nna kwa gaetsho gore motho a lwale gompieno o tlisiwa 1,600 kilometres gore a tle mo *the same* Princess Marina yo re mo dirisang. O a utlwa? Le na le Bokamoso, le na le *private schools, private clinics*, le na le *everything*. Rona motho fa a lwala kwa Gudigwa kwa go senang le fa e le tsela, go sena sepatela, go sena eng, ke gore *it is either* a swele mo *gravel* ele o leka go mo tabogisetsa kwa Kavindama kwa go senang le fa e le dipatela, go sena le fa e le eng, *nothing*, le ngaka ga di yo. Ke bothata jo re nang le jone.

HONOURABLE MEMBER: Elucidation.

MR DISHO: Nnyaa tsena.

MR BARONGWANG: *Point of elucidation*. Ke a leboga *Honourable* Disho. Ke utlwa o akanya gore batho ba Mogoditshane ba ka bona bongaka kwa Princess Marina. A mme gone o a itse gore Princess Marina ke sepatela se se tsayang kana se se fang dithuso batho ba le kae ba ba mo Gaborone le ba ba tswang kwa ntle le ba ba tlang e le *referrals*? O tshwantshanya le batho ba e leng gore fa re ka aga sepatela kwa Mogoditshane *it will be decongesting* ba gompieno ba sokolang ba ba kwa Gaborone. Ke a leboga.

MR DISHO: Tanki mokaulengwe. Nna ke tsaya gore gongwe o nkutlwile, mme o nkutlwile ka botlalo. *What I was talking about is even the distance traveling*, wa gago e bile o kgona go nna mo laeneng a emela molemo. Wa me ene fa a tswa kwa Gudigwa o mo tseleng, e bile o swela mo tseleng a tla kwano. *That is what I am talking about, that is the difference*. Wa gago o kgona go emela... *at least* a bo a tlhokafalela mo laeneng a ne a emetse dipilisi. Molepolole o teng fa, tse tsotlhe tse.

HONOURABLE MEMBERS: ... (Murmurs)...

MR DISHO: Bakaulengwe mma re tsene mo dikgannyeng tse dingwe tse di botlhokwa. Mma ke tsene mo *tourism*. Kgang e e botlhokwa ka le a itse gore gape le tshwanetse go ikokobetsa ka gore ke *Minister* wa bojanala yo o buang. Bakaulengwe mma ke le fe setshwantsho se sengwe...

HONOURABLE MEMBER: ... (Inaudible)...

MR DISHO: Ke tlaa go fa Mr Salakae. Ke ne ke utlwa a bua ka bongaka gore o ya go tokafatsa bongaka le tse tsotlhe. Re ne re mo kopa gore fa e le gore le ya go tokafatsa *healthcare system and everything*, a ko le simololeng ka Maun. Le dire sepatela se se tona mo Maun, se e leng gore *it will cater for* bojanala jwa rona. Kana gompiano lekgoa fa le longwa ke peba mo lenaleng *in the delta*, o itse gore le isiwa kae *Minister* wa *Health*? Le isiwa kwa Cape Town, le lomilwe ke peba. *Is that not embarrassing? It is embarrassing.*

A re direng sepatela fela se se nonofileng *which will cater for* jaaka a ne a bua gore o ya go dira sepatela sa maemo a a kwa godimo. A sepatela se se tlhongwe mo Maun, re se kopela kwa Maun, go ne go bua ene Tautona. Ke mo leboge gore a bo a ntshitse *point* eo, mme fela se ke se buang ke gore a sepatela seo se isiwe kwa Maun, *and cater for* Southern Africa yotlhe.

Batho ba Okavango re ya kwa Rundu le Andara, ka gore fa o ya kwa Gumare ga gona le fa e le melemo. Fa o tla kwa Nyangabgwe, ga gona le fa e le molemo, Letsholathebe ga gona le fa e le molemo le fa e le dingaka, *so we rely on* Andara *and* Rundu kwa Namibia. *Is that what you want?* A go dirwe sepele go bo go dirwa *an international airport* e seng mo go kwa Maun mole. Re batla *an international airport* e e tlaa tshegetsang Boeing 747, e tlaa tlisa *airbuses* tse ditona *and create jobs for our people*. *This is what people want*, ga ba batle *the change of Government* e ke utlwang e opelwa mo Ntlong e, re itumela gore nnyaa mme Goromente o fetogile. Ga re batle moo, *that is not enough*. *We want a real change*, e e tlaa tlisang diphetogo mo bathong, e e tlaa fedisang lehuma le le kwa Okavango lele. E e tlaa fedisang lehuma mo Batswaneng botlhe, ba ba iperekele.

Selo se sengwe se ba se nthomileng kwa, ba re bone ga ba batle go phakisiwa. *For all these years* ke rona ba re phakisiwang dijo fela le dikobo. Ga ba batle go phakisiwa, ba batla ditiro batho ba kgaolo ele.

Le Batswana ba botlhe ba ke tsaya gore ba ntse jalo. Bakaulengwe ke re ke wele ka mantswe a a kalo, ... (inaudible)...Mr Salakae.

MINISTER OF TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE (MR SALAKAE): *Elucidation* E setse e tšhaile, ke ne ke rile re buisane gore ke ya go tlisa tsela leng kwa go wena. *Mr Speaker*, kana Motlotlegi Mopalamente e rile a bua a bo a bua ka dilo dingwe tse ke neng ke tseetse gore ke ka mmotsa mo go tsone. Le gore ke supe *the commitment of my Government and my heartfelt commitment* go tlisa tsela kwa go lona. Ke ne ke eleditse gore nna le wena re buisane gore o a re madi ale a ke neng ke bua ka one *2 months back*, a kwa kae, ke ye go a tsaya ke go direle tsela. Jaanong nako e tšhaile, ga o ka ke wa kgona go nkaraba. *That is what I wanted*, fela gore madi ao a kae ke tlise tsela. Re eletsa gore tsela e goroge kwa Batswana ba leng teng, gongwe le gongwe. Jaanong bona gore nako e tšhaile.

MR SPEAKER: Order! Order! Honourable Member! *E tšhaile*. As it is now 6 o'clock, I shall now call upon the Leader of the House to move a Motion of adjournment.

MOTION

ADJOURNMENT

LEADER OF THE HOUSE (MR MOHWASA): Mr Speaker, I would like to beg that this House do now adjourn.

Question put and **agreed to.**

The Assembly accordingly adjourned at 6:02 p.m. until Friday 29th November, 2024 at 9:00 a.m.

HANSARD RECORDERS

Mr T. Gaodumelwe, Mr T. Monakwe, Ms T. Kebonang

HANSARD REPORTERS

Mr M. Buti, Ms Z. Molemi, Ms N. Selebogo, Ms A. Ramadi,
Ms D. Thibedi, Ms G. Baotsi, Ms D. Moitoi

HANSARD EDITORS

Ms K. Nyanga, Ms C. Chonga, Mr K. Goeme, Ms G. Phatedi, Ms B. Malokwane, Mr A. Mokopakgosi,
Ms O. Nkatswe, Ms G. Lekopanye, Ms T. Mokhure, Ms B. Ratshipa

LAYOUT DESIGNERS

Mr B. B. Khumanego, Mr D. T. Batshegi, Mr K. Rebaisakae